



Crna Gora
Vlada Crne Gore

CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	15. 01 2026. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	09-3/26-2
VEZA:	
EPA:	837 XXVIII
SKRAĆENICA:	PRILOG

Br: 11-011/26-13/4

15. januar 2026. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 14. januara 2026. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA***, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu sa članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06 i 66/06 i „Službeni list CG“ br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18, 47/19, 112/20, 129/20, 65/21, 48/24 i 80/24), ovaj zakon donese po hitnom postupku iz razloga koji su sadržani u Obrazloženju Predloga zakona.

Za predstavnike Vlade, koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su **NOVICA VUKOVIĆ**, ministar finansija i **mr ALEKSANDRA POPOVIĆ**, generalna direktorica Direktorata za finansijski sistem i koordinaciju politika u Ministarstvu finansija.

Vlada preporučuje Skupštini Crne Gore da, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, pozove **Željka Drinčića**, predsjednika Komisije za tržište kapitala, da učestvuje u radu Skupštine i njenih radnih tijela.

PREDSJEDNIK
mr Miloško Spajić, s. r.

**ZAKON
O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I
NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA***

Član 1

U Zakonu o izdavanju pokrivenih obveznica i nadzoru pokrivenih obveznica ("Službeni list CG", broj 82/25) poslije člana 41 dodaje se novi član koji glasi:

„Dostupnost informacija putem Evropske jedinstvene pristupne tačke (ESAP)

Član 41a

Kreditne institucije koje imaju odobrenje za izdavanje pokrivenih obveznica prilikom javnog objavljivanja informacija propisanih članom 15 ovog zakona dužne su da iste informacije istovremeno dostave Komisiji kako bi bile dostupne na Evropskoj jedinstvenoj pristupnoj tački (ESAP).

Informacije iz stava 1 ovog člana:

- 1) dostavljaju se u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti informacije u svakom otvorenom obliku odnosno u obliku datoteke koji je nazavistan od korišćene platforme i stavljen na raspolaganje javnosti bez ograničenja koja bi spriječila ponovnu upotrebu dokumenata ili u mašinski čitljivom formatu koji podrazumijeva oblik datoteke strukturiran tako da ga softverska aplikacija može lako identifikovati, prepoznati i iz njega izdvojiti posebne informacije, uključujući pojedinačne činjenične navode i njihovu unutrašnju strukturu;
- 2) prate sljedeći metapodaci:
 - a) spisak imena svih kreditnih institucija koje imaju odobrenje za izdavanje pokrivenih obveznica na koju se informacije odnose;
 - b) jedinstvena identifikaciona oznaka pravnog lica (LEI) odnosno kreditne institucije koja ima odobrenje za izdavanje pokrivenih obveznica ili identifikaciona oznaka pravnog lica za lice koje je dostavilo informacije i za pravno lice na koje se informacije odnose;
 - c) veličina kreditne institucije koja ima odobrenje za izdavanje pokrivenih obveznica po kategorijama odnosno kategorije veličine lica koje je dostavilo informacije prema kategoriji i pravno lice na koje se informacije odnose;
 - d) tip informacija prema klasifikaciji utvrđenoj od strane Komisije prema tome da li je dostavljanje informacija obavezno ili dobrovoljno;
 - e) naznaka da li informacije sadrže lične podatke.

Kreditna institucija koja ima odobrenje za izdavanje pokrivenih obveznica dužna je da pribavi jedinstveni identifikator pravnog lica (LEI) radi ispunjenja obaveze iz stava 2 tačka 2 ovog člana.

Komisija je tijelo za prikupljanje informacija i čini ih dostupnim na ESAP.

Informacije koje se odnose na nadzor i odobravanje kreditnim institucijama za izdavanje pokrivenih obveznica, kao i druge informacije propisane ovim zakonom su dostupne na ESAP, u formatu i metapodacima iz stava 2 tačka 2 ovog člana.

Za određene informacije od značaja za nadnacionalni nadzor i saradnju sa institucijama Evropske unije, tijelo za prikupljanje podataka je ESMA.

Radi obezbjeđenja efikasnog prikupljanja i upravljanja informacijama iz stava 2 ovog člana, EBA donosi tehničke standarde kojima se bliže uređuju:

- 1) dodatni metapodaci koji prate informacije;
- 2) struktura podataka u informacijama;
- 3) način i format dostavljanja informacija u mašinski čitljivom obliku.“

EBA po potrebi donosi smjernice radi obezbjeđenja tačnosti i potpunosti metapodataka koji se dostavljaju u skladu sa ovim članom.“

Član 2

U članu 60 stav 1 poslije riječi: „st. 2 i 4,“ dodaju se riječi: „člana 41a,“.

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. januara 2027. godine.

**U ovaj zakon prenesena je Direktiva (EU) 2023/2864 Evropskog parlamenta i Savjeta od 13. decembra 2023. godine, o izmjeni određenih direktiva u pogledu uspostave i funkcionisanja jedinstvene evropske pristupne tačke*

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je član 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, prema kome se, u skladu sa Ustavom, uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI I CILJ DONOŠENJA ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izdavanju pokrivenih obveznica i nadzoru pokrivenih obveznica (u daljem tekstu: Zakon) proizlaze iz obaveze usklađivanja sa Direktivom (EU) 2023/2864 Evropskog parlamenta i Savjeta od 13. decembra 2023. godine, kojom se uređuje uspostavljanje i funkcionisanje Evropske jedinstvene pristupne tačke (ESAP) u okviru zakonodavstva Unije.

Direktiva 2023/2864 zahtijeva od država članica da obezbijede:

- dostupnost relevantnih finansijskih i nadzornih informacija putem ESAP-a,
- obavezu dostavljanja podataka u mašinski čitljivom i interoperabilnom formatu,
- standardizovane metapodatke koji omogućavaju efikasno pretraživanje, razmjenu i ponovnu upotrebu informacija,
- definisanje nadležnih organa za prikupljanje i dostavljanje informacija.

Iako Crna Gora još uvijek nije članica Evropske unije, neophodno je da se nacionalno zakonodavstvo blagovremeno usklađuje sa pravnom tekovinom EU, kako bi se obezbijedila kompatibilnost domaćeg sistema sa evropskim standardima i omogućila nesmetana integracija po pristupanju.

Posebno u oblasti pokrivenih obveznica, koja je u evropskom regulatornom okviru veoma strogo uređena (tzv. *covered bonds framework*), važno je obezbijediti:

- transparentnost podataka o izdavaocima pokrivenih obveznica,
- dostupnost informacija za nadzor,
- jačanje povjerenja investitora,
- digitalnu interoperabilnost i standardizaciju podataka,
- efikasnu saradnju sa evropskim nadzornim tijelima (EBA, ESMA).

Zbog navedenog, ovim zakonom se uvodi novi član 41a kojim se uređuje dostavljanje informacija Komisiji za tržište kapitala radi objavljivanja putem ESAP-a, kao i obaveza kreditnih institucija da koriste standardizovane formate i metapodatke.

Odredbe predloženog člana 41a, kao i odgovarajuće izmjene u članu 60 Zakona, predviđaju da će se sve obaveze u vezi sa dostavljanjem informacija u standardizovanom formatu, njihovom objavom putem Evropske jedinstvene pristupne tačke (ESAP), kao i obaveze Komisije i kreditnih institucija koje iz toga proističu, primjenjivati tek od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Razlozi za odloženu primjenu su sljedeći:

1. ESAP je informaciona infrastruktura Evropske unije, kojoj pristup i korišćenje podrazumijeva članstvo u EU i tehničku integraciju nacionalnih organa sa sistemima evropskih nadzornih institucija (ESMA, EBA).
2. Crna Gora kao država kandidat ne može u potpunosti koristiti ESAP, s obzirom da su:
 - mehanizmi razmjene podataka,
 - nadnacionalni nadzorni postupci,
 - pravila o prikupljanju i obradi informacija rezervisani za države članice.
3. Tehničke i organizacione pretpostavke za funkcionisanje ESAP-a zahtijevaju:
 - povezivanje IT sistema Komisije za tržište kapitala sa evropskom infrastrukturom,
 - primjenu tehničkih standarda koje donosi EBA,
 - učešće u nadnacionalnim nadzornim mrežama, što je moguće tek po pristupanju EU.

4. Odložena primjena omogućava:

- blagovremenu pripremu regulatornog okvira,
- nesmetanu tehničku i organizacionu tranziciju,
- potpunu usklađenost sa pravnom tekovinom EU bez stvaranja obaveza koje nije moguće izvršavati prije pristupanja.

Stoga se predlaže da sve odredbe koje se odnose na ESAP – uključujući format, metapodatke, nacionalne i evropske nadzorne organe za prikupljanje podataka – stupe na snagu danom ulaska Crne Gore u Evropsku uniju, čime se omogućava istovremeno pravno i tehničko funkcionisanje sistema.

III. USKLAĐENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i nadzoru pokrivenih obveznica („Službeni list CG”, broj 82/25) u svom važećem tekstu već je u potpunosti usklađen sa Direktivom (EU) 2019/2162 („CBD Direktiva”).

Donošenjem ove izmjene i dopune ostvaruje se i puna usklađenost sa Direktivom (EU) 2023/2864, kojom se uređuje uspostavljanje i funkcionisanje Evropske jedinstvene pristupne tačke (ESAP) u dijelu koji se odnosi na kreditne institucije koje izdaju pokrivene obveznice.

Na ovaj način Crna Gora pokazuje visok stepen posvećenosti sprovođenju pravne tekovine Evropske unije i spremnost da u potpunosti uskladi regulatorni okvir u oblasti finansijskog tržišta sa standardima EU. Blagovremenim preuzimanjem obaveza koje proističu iz sekundarnog zakonodavstva Unije, naročito u dijelu digitalne transparentnosti, javnog nadzora i jačanja integriteta tržišta pokrivenih obveznica, Crna Gora potvrđuje svoju spremnost za preuzimanje obaveza koje donosi članstvo u Evropskoj uniji i doprinosi efikasnijoj i bržoj integraciji u jedinstveno evropsko finansijsko tržište.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA ZAKONA O REFERENTNIM VRIJEDNOSTIMA

Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izdavanju pokrivenih obveznica i nadzoru pokrivenih obveznica sadrži 2 člana, kojima se reguliše sljedeće:

Članom 1 uvodi se novi član 41a kojim se propisuje obaveza kreditnih institucija koje imaju odobrenje za izdavanje pokrivenih obveznica da informacije iz člana 15 Zakona, pored javnog objavljivanja, istovremeno dostave Komisiji radi njihovog stavljanja na raspolaganje putem Evropske jedinstvene pristupne tačke (ESAP).

Ovim članom se detaljno uređuju:

- format i tehnički zahtjevi za dostavljanje informacija (otvoreni format ili mašinski čitljiv format),
- obavezni metapodaci koji prate informacije,
- obaveza kreditnih institucija da pribave LEI identifikator,
- određivanje Komisije kao nacionalnog tijela za prikupljanje i dostavljanje informacija na ESAP,
- nadležnost ESMA za podatke od značaja za nadnacionalni nadzor, i
- ovlaštenje EBA da donosi tehničke standarde i smjernice radi osiguranja tačnosti, potpunosti i interoperabilnosti podataka.

Ovim rješenjem obezbjeđuje se usklađenost sa Direktivom (EU) 2023/2864 u dijelu koji se odnosi na kreditne institucije koje izdaju pokrivene obveznice i obezbjeđuje se integracija domaćeg regulatornog okvira sa zahtjevima za funkcionisanje ESAP-a.

Članom 2 mijenja se član 60 Zakona kako bi se predvidjela odložena primjena odredbi koje se odnose na ESAP, kao i drugih odredbi čija primjena zavisi od pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Primjena navedenih odredbi odlaže se do dana pristupanja EU jer:

- ESAP je informacioni sistem Evropske unije koji je u potpunosti operativan samo za države članice,
- tehnička integracija nacionalnih institucija u evropsku nadzornu infrastrukturu moguća je tek nakon članstva,
- određene obaveze u pogledu razmjene podataka sa ESMA i EBA mogu se izvršavati samo u statusu države članice.

Na ovaj način nacionalni sistem se unaprijed priprema za obaveze koje proističu iz članstva u EU, a istovremeno se izbjegava kreiranje obaveza koje nije moguće sprovesti prije pristupanja.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Sprovođenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izdavanju pokrivenih obveznica i nadzoru pokrivenih obveznica ne zahtijeva obezbjeđivanje dodatnih finansijskih sredstava iz Budžeta Crne Gore u periodu do pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Razlog tome je što se odredbe koje se odnose na dostavljanje i objavu informacija putem Evropske jedinstvene pristupne tačke (ESAP), kao i tehnički zahtjevi i obaveze Komisije i kreditnih institucija, primjenjuju tek od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, u skladu sa izmijenjenim članom 60 Zakona.

Nakon pristupanja EU, očekuje se potreba za tehničkim prilagođavanjem informacionih sistema Komisije za tržište kapitala radi integracije sa ESAP-om, eventualnim dodatnim troškovima obuka i usklađivanja procesa izvještavanja.

Procjenjuje se da će i ovi troškovi biti ograničenog obima i da će se u značajnoj mjeri moći finansirati iz pretpristupnih i strukturnih fondova Evropske unije, koji su predviđeni za digitalizaciju i integraciju nadzornih sistema finansijskog tržišta.

Shodno navedenom, sprovođenje ovih izmjena i dopuna ne stvara nove obaveze za Budžet Crne Gore u neposrednom periodu, niti utiče na fiskalnu stabilnost.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJA ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izdavanju pokrivenih obveznica i nadzoru pokrivenih obveznica po hitnom postupku, u skladu sa članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore.

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku potrebno je kako bi se obezbijedila blagovremena usklađenost pravnog okvira Crne Gore sa pravnom tekovinom Evropske unije, posebno u dijelu koji se odnosi na uspostavljanje i funkcionisanje Evropske jedinstvene pristupne tačke (ESAP), u skladu sa Direktivom (EU) 2023/2864. Blagovremeno preuzimanje ovih obaveza je od ključnog značaja za jačanje transparentnosti, dostupnosti i pouzdanosti informacija u vezi sa pokrivenim obveznicama, koje predstavljaju važan instrument na finansijskom tržištu.

Hitnost donošenja zakona opravdana je i potrebom da se unaprijedi regulatorni okvir kojim se uređuje nadzor nad kreditnim institucijama koje izdaju pokrivene obveznice, kao i obaveze tih institucija u pogledu objave standardizovanih informacija u mašinski čitljivom i interoperabilnom formatu. Obezbjedivanje ovakvog sistema doprinosi jačanju povjerenja investitora, zaštiti korisnika finansijskih usluga i smanjenju regulatornih rizika.

S obzirom na strateški značaj harmonizacije sa pravom Evropske unije, potrebu pripreme Crne Gore za buduće obaveze koje nastaju pristupanjem EU, te važnost blagovremenog

usklađivanja sa tehničkim i nadzornim zahtjevima koje propisuju evropske nadzorne institucije, opravdano je da se ovaj zakon donese po hitnom postupku. Ovo omogućava da se regulatorni okvir u oblasti pokrivenih obveznica u potpunosti pripremi za integraciju u evropski finansijski sistem i da se osigura stabilnost i integritet domaćeg tržišta kapitala.

PREGLED ODREDBE ZAKONA O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA ("SLUŽBENI LIST CG", BROJ 82/25) ČIJA IZMJENA SE PREDLAŽE

Odložena primjena

Član 60

Odredbe člana 14 stav 15, člana 18 stav 4, člana 39 stav 4, stav 5 tačka 2, st. 6 i 7, člana 41 stav 1 tačka 3, st. 2 i 4, člana 46 stav 1 tačka 1, člana 56 stav 10 i člana 57 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA	MINISTARSTVO FINANSIJA – Komisija za tržište kapitala
NAZIV PROPISA	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdavanju pokrivenih obveznica i nadzoru pokrivenih obveznica

1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

Koje probleme treba da riješi predloženi akt?

Predloženi akt treba da riješi problem nepostojanja normativno uređenih obaveza u pogledu dostavljanja i objave informacija o pokrivenim obveznicama putem Evropske jedinstvene pristupne tačke (ESAP), kao i nepostojanja standardizovanih formata, metapodataka i nadležnosti za prikupljanje i upravljanje tim informacijama u skladu sa Direktivom (EU) 2023/2864.

Takođe, potrebno je jasno urediti nadležnosti nacionalnih i evropskih nadzornih tijela i obezbijediti da domaći sistem bude kompatibilan sa evropskim informacionim i nadzornim strukturama po pristupanju Crne Gore EU.

Koji su uzroci problema?

Glavni uzroci problema su:

- domaći zakon ne sadrži odredbe o ESAP-u;
- izmjene evropskog zakonodavstva iz 2023. godine (Direktiva (EU) 2023/2864) uvode nove obaveze za države članice u pogledu transparentnosti i objavljivanja finansijskih podataka;
- nedostatak tehničkih standarda, pravila o formatu podataka i nadležnosti za njihovo dostavljanje;
- potreba za digitalnom interoperabilnošću i mašinski čitljivim informacijama nije normativno uređena u važećem zakonodavstvu.

Koje su posljedice problema?

Ako se problem ne riješi:

- Crna Gora ne bi bila u mogućnosti da blagovremeno preuzme obaveze iz pravne tekovine EU, što bi usporilo proces integracija;
- domaće kreditne institucije ne bi bile spremne za uslove poslovanja u EU nakon pristupanja, posebno u dijelu transparentnosti i objavljivanja podataka;

- Komisija za tržište kapitala ne bi imala jasno definisanu ulogu u prikupljanju i dostavljanju informacija na ESAP;
- izostala bi kompatibilnost sa evropskim nadzornim i informacionim sistemima, što bi predstavljalo prepreku punopravnoj integraciji na tržište kapitala EU;
- investitori bi imali ograničen pristup standardizovanim informacijama, što bi smanjilo transparentnost i povjerenje u domaće tržište pokrivenih obveznica.

Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?

Najviše su pogođeni sljedeći subjekti:

- ❖ **Kreditne institucije koje izdaju pokrivene obveznice**
 - bez jasno definisanih pravila o objavi i formatu podataka ne mogu ispuniti očekivane evropske standarde transparentnosti;
 - rizikuju regulatorne barijere pri poslovanju nakon pristupanja EU.
- ❖ **Komisija za tržište kapitala**
 - bez utvrđenog statusa tijela za prikupljanje informacija ne može obavljati ulogu propisanu EU standardima;
 - otežava se buduća integracija sa ESMA i EBA.
- ❖ **Investitori i tržišni učesnici**
 - imaju otežan pristup standardizovanim, uporedivim i pouzdanim informacijama;
 - povećava se informativni rizik i smanjuje povjerenje u instrumente pokrivenih obveznica.
- ❖ **Sistem finansijske stabilnosti Crne Gore**
 - izostanak usklađivanja umanjuje pripremljenost sistema za nadnacionalne obaveze i nadzor.

Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa („status quo“ opcija)?

U slučaju da se propis ne izmijeni:

- Crna Gora bi ostala van mehanizma ESAP i ne bi imala spreman regulatorni okvir za trenutak pristupanja EU;
- kreditne institucije bi ušle u EU tržište bez tehničke i regulatorne usklađenosti, što bi stvorilo dodatne troškove, rizike i odlaganja;
- domaći nadzorni okvir bio bi parcijalan i nesaglasan sa evropskim režimom, posebno u pogledu digitalne transparentnosti podataka;
- investitori bi nastavili da raspolazu fragmentarnim informacijama, što bi moglo imati negativan uticaj na tržište pokrivenih obveznica;
- ukupna usklađenost sa pravnom tekovinom EU bila bi nepotpuna, čime bi se usporio proces evropskih integracija.

Očekivana evolucija problema bez intervencije bila bi povećanje regulatornog jaza u odnosu na EU standarde, otežano pripremanje institucija za pristupanje EU i dugoročno slabija konkurentnost tržišta pokrivenih obveznica Crne Gore.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

Predloženim zakonskim izmjenama i dopunama ostvaruju se sljedeći ključni ciljevi:

1. **Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije**, naročito sa Direktivom (EU) 2023/2864, u dijelu uspostavljanja i funkcionisanja Evropske jedinstvene pristupne tačke (ESAP) za kreditne institucije koje izdaju pokrivenne obveznice.
2. **Unapređenje transparentnosti i dostupnosti podataka** o pokrivenim obveznicama kroz uvođenje obaveze dostavljanja standardizovanih informacija u mašinski čitljivom formatu, što doprinosi većoj pouzdanosti i efikasnosti finansijskog tržišta.
3. **Jačanje nadzora nad kreditnim institucijama** koje izdaju pokrivenne obveznice, uspostavljanjem jasnih procedura i tehničkih standarda za prikupljanje, obradu i objavu podataka u skladu sa evropskim nadzornim zahtjevima.
4. **Priprema domaćeg regulatornog sistema** za integraciju u evropski finansijski prostor i efikasnu saradnju sa nadnacionalnim institucijama (ESMA, EBA).

Usklađenost sa strategijama ili programima Vlade

Postizanje ovih ciljeva u skladu je sa strateškim opredjeljenjima Vlade Crne Gore izraženim u:

- **Strategiji razvoja finansijskog sektora Crne Gore**, koja predviđa modernizaciju i usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa standardima Evropske unije radi unapređenja stabilnosti i konkurentnosti finansijskog tržišta;
- **Programu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji**, koji podrazumijeva blagovremeno usvajanje i implementaciju pravne tekovine EU u svim relevantnim oblastima, uključujući i regulatorni okvir finansijskih usluga;
- **Digitalnoj agendi Crne Gore**, koja naglašava potrebu za unapređenjem digitalne infrastrukture i interoperabilnosti u javnom sektoru, uključujući i oblasti finansijskog nadzora i transparentnosti tržišta kapitala.

Predložene izmjene i dopune Zakona direktno doprinose ispunjavanju ovih strateških ciljeva Vlade, čime se jača integracija Crne Gore u evropske finansijske tokove i poboljšava povjerenje investitora u domaće tržište kapitala.

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?

Moguće opcije za rješavanje problema

Opcija 0 – Status quo

Nastavak primjene postojećeg zakonskog okvira bez izmjena i dopuna u dijelu koji se odnosi na Evropsku jedinstvenu pristupnu tačku (ESAP) i povezane tehničke zahtjeve. *Posljedice:* Ova opcija ne bi riješila identifikovane probleme. Crna Gora ne bi bila spremna za primjenu obaveza proisteklih iz Direktive (EU) 2023/2864 po pristupanju EU, što bi otežalo usklađivanje i umanjilo povjerenje investitora.

Opcija 1 – Neregulatorne mjere

Pokušaj usklađivanja sa ESAP zahtjevima putem internih smjernica, tehničkih rješenja i dobrovoljnog usklađivanja kreditnih institucija bez izmjena zakonske regulative. *Posljedice:* Ova opcija nosi značajan rizik neusklađenosti i nedostatka pravne sigurnosti, jer nema zakonskog osnova za obavezu dostavljanja podataka u propisanom formatu niti za nadzor nad tim procesom.

Opcija 2 – Predložene izmjene i dopune zakona (preporučena opcija)

Uvođenje zakonskih izmjena kojima se uvode obaveze dostavljanja podataka na ESAP, uređuju format i metapodaci, te određuju nadležnosti Komisije i evropskih nadzornih tijela. Takođe, uvodi se odložena primjena određenih odredbi do pristupanja Crne Gore EU. *Posljedice:* Ova opcija osigurava pravnu usklađenost sa EU, jasne i obavezujuće norme za kreditne institucije i nadzorne organe, te pripremu domaćeg sistema za integraciju u evropski finansijski prostor. Time se unapređuje transparentnost, povjerenje i konkurentnost domaćeg tržišta kapitala.

Obrazloženje preferirane opcije

Opcija 2 predstavlja najbolji pristup jer donosi:

- **Pravni osnov** za primjenu obaveza proisteklih iz aktuelnih evropskih direktiva;
- **Sigurnost i pravnu jasnoću** za sve učesnike na tržištu;
- **Tehničku usklađenost** sa zahtjevima za mašinski čitljive i interoperabilne podatke;
- **Pripremu za punopravno članstvo u EU**, kroz odloženu primjenu određenih odredbi;
- **Smanjenje regulatornih rizika i povećanje povjerenja** investitora i učesnika na tržištu.

Neregulatorne ili status quo opcije nisu održive jer ne garantuju ispunjavanje obaveza prema EU i mogu ugroziti proces integracije i stabilnost finansijskog tržišta Crne Gore.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

Uticaj na subjekte i tržište

Pozitivni uticaji

- **Kreditne institucije koje izdaju pokrivene obveznice**
 - Jasno definisane obaveze i tehnički standardi za dostavljanje podataka omogućavaju efikasniju usklađenost sa evropskim propisima;
 - Povećava se transparentnost i kredibilitet na tržištu, što može dovesti do većeg povjerenja investitora i lakšeg pristupa finansiranju.
- **Komisija za tržište kapitala**

- Pojednostavljuje i standardizuje proces prikupljanja i objave podataka, omogućavajući bolji nadzor i kontrolu;
- Omogućava efikasniju saradnju sa evropskim nadzornim tijelima (ESMA, EBA).
- **Investitori i korisnici finansijskih usluga**
 - Poboljšan pristup transparentnim, pouzdanim i mašinski čitljivim informacijama smanjuje investicione rizike i doprinosi donošenju kvalitetnijih odluka.
- **Cjelokupno finansijsko tržište Crne Gore**
 - Jača se integracija u evropsko finansijsko tržište, što može povoljno uticati na konkurentnost i razvoj tržišta kapitala.

Negativni uticaji

- **Kreditne institucije**
 - Povećani troškovi prilagođavanja informacionih sistema i procesa izvještavanja u skladu sa novim zahtjevima;
 - Potencijalni administrativni teret u periodu implementacije zakona.
- **Komisija za tržište kapitala**
 - Potreba za dodatnim resursima i obukama za upravljanje novim tehničkim zahtjevima i nadzorom;
 - Troškovi integracije sa evropskim sistemima.

Troškovi primjene propisa

- Troškovi su uglavnom povezani sa tehničkim prilagođavanjem informacionih sistema i obukama zaposlenih u kreditnim institucijama i Komisiji.
- Mali i srednji subjekti u pravilu nisu direktno pogođeni jer se propis odnosi na kreditne institucije koje izdaju pokrivenne obveznice, što su najčešće veće finansijske institucije.
- Troškovi su djelimično ublaženi odloženom primjenom zakonskih odredbi do dana pristupanja Crne Gore EU, kao i mogućnošću korišćenja evropskih pretpristupnih fondova za tehničku podršku.

Opravdanost troškova

Pozitivne posljedice unaprjeđenja transparentnosti, pravne sigurnosti i usklađenosti sa EU standardima višestruko opravdavaju nastale troškove. Dugoročno, predloženi propis doprinosi stabilnosti finansijskog sistema i povećanju konkurentnosti tržišta kapitala.

Uticaj na tržišnu konkurenciju i stvaranje novih subjekata

- Propis podržava stabilnost i integritet tržišta pokrivenih obveznica, što može posredno stimulisati razvoj novih finansijskih instrumenata i podsticati konkurenciju među kreditnim institucijama.
- Direktni uticaj na osnivanje novih subjekata je ograničen, jer se regulativa primarno odnosi na postojeće kreditne institucije sa odobrenjem za izdavanje pokrivenih obveznica.

Administrativna opterećenja i biznis barijere

- Administrativna opterećenja su umjerena i uglavnom se odnose na prilagođavanje procesa izvještavanja i prikupljanja podataka.

- Uvođenjem standardizovanih formata i metapodataka očekuje se dugoročno smanjenje biznis barijera kroz veću automatizaciju i interoperabilnost sistema.
- Odložena primjena propisa omogućava postepeno prilagođavanje i smanjuje rizik od naglog opterećenja.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

Za sprovođenje ovog zakona i podzakonskih akata koji će biti donijeti po osnovu ovog zakona nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.

Budući da za implementaciju ovog zakona nisu potrebna finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore, ne postoji potreba za obezbjeđenjem bilo kakvih sredstava, bilo jednokratno ili na duži vremenski period.

Implementacijom zakona i podzakonskih akata ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze. Propis je osmišljen tako da se oslanja na postojeće resurse i nadležnosti regulatornih tijela.

S obzirom na to da zakon ne zahtijeva izdvajanje finansijskih sredstava iz budžeta, nisu potrebne posebne budžetske stavke ni u tekućoj ni u narednoj fiskalnoj godini.

Podzakonski akti koji će biti doneseni na osnovu ovog zakona neće generisati finansijske obaveze za budžet Crne Gore.

Implementacijom ovog zakona neće se direktno ostvariti prihodi za budžet Crne Gore.

Obzirom na to da zakon ne zahtijeva dodatna sredstva iz budžeta i ne predviđa direktne finansijske prihode, nije bilo potrebe za izradom posebnih obračuna finansijskih izdataka ili prihoda.

Nisu postojali problemi u obračunu finansijskih izdataka ili prihoda, jer zakon ne generiše troškove ili direktne prihode za budžet.

Komisija za tržište kapitala Crne Gore je u kontinuitetu u komunikaciji sa Ministarstvom finansija tokom izrade Nacrta zakona.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

Prilikom izrade predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdavanju pokrivenih obveznica i nadzoru pokrivenih obveznica nije korišćena eksterna ekspertska pomoć. Izradu zakonskog teksta realizovali su isključivo zaposleni u Komisiji za tržište kapitala kao dio aktivnosti u okviru pregovaračkog Poglavlja 9.

Do sada nisu sprovedene formalne konsultacije sa zainteresovanim stranama, jer je donošenje ovog zakona uslovljeno obavezom usklađivanja sa evropskim direktivama (Direktiva (EU) 2019/2162 i Direktiva (EU) 2023/2864) koje Crna Gora mora implementirati kao dio procesa pristupanja Evropskoj uniji.

Izmjene su neophodne radi pravne usklađenosti i implementacije međunarodnih obaveza, a proces javne rasprave obezbijediće transparentnost i omogućiti dodatno uključivanje zainteresovanih strana u donošenje konačnog teksta zakona.

Tekst Nacrta zakona je bio na javnoj raspravi od 02.12.2025. godine do 21.12.2025. godine, prilikom čega nije bilo sugestija/komentara zainteresovanih strana.

Izveštaj sa javne rasprave dostupan je na linku <https://www.gov.me/clanak/izviestaj-o-sprovedenoj-javnoj-raspravi-za-nacrt-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-izdavanju-pokrivenih-obveznica-i-nadzoru-pokrivenih-obveznica>.

7. Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Potencijalne prepreke za implementaciju propisa

- Tehničke poteškoće kreditnih institucija u prilagođavanju informacionih sistema za ispunjavanje zahtjeva o dostavljanju podataka u mašinski čitljivom formatu;
- Nedostatak resursa i stručnog kadra u Komisiji za tržište kapitala za efikasan nadzor i obradu novih podataka;
- Kašnjenja u uspostavljanju interoperabilnosti sa evropskom jedinstvenom pristupnom tačkom (ESAP);
- Neadekvatno informisanje i obuka učesnika tržišta o novim obavezama i tehničkim standardima.

Mjere koje će biti preduzete tokom primjene propisa

- Organizacija obuka i radionica za kreditne institucije i zaposlene u Komisiji o tehničkim i regulatornim zahtjevima;

- Uvođenje **pilot faze** za testiranje dostavljanja podataka i međusobnu usklađenost sa ESAP-om;
- Postepeno uvođenje obaveza kroz **odloženu primjenu određenih odredbi** zakona do pristupanja Crne Gore EU;
- Praćenje i pružanje **stručne podrške i savjetovanja** institucijama u procesu prilagođavanja;
- Redovni sastanci i koordinacija sa nadnacionalnim tijelima (ESMA, EBA) radi usklađivanja praksi.

Glavni indikatori za mjerenje ispunjenja ciljeva

- Broj kreditnih institucija koje pravovremeno dostavljaju tražene informacije u propisanom formatu;
- Kvalitet i potpunost podataka dostupnih na ESAP-u u skladu sa tehničkim standardima;
- Efikasnost nadzora Komisije mjerena brojem izvršenih inspekcija i kontrola vezanih za ovu oblast;
- Step en usklađenosti sa EU zahtjevima evidentiran u izvještajima o napretku pristupanja;
- Povratne informacije korisnika (investitora, tržišnih učesnika) o dostupnosti i kvalitetu informacija.

Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Primarnu odgovornost za nadzor i evaluaciju primjene Zakona ima Komisija za tržište kapitala Crne Gore.

Datum i mjesto

Podgorica, 22.12.2025. godine



Starješina

[Handwritten signature]



Crna Gora
Ministarstvo evropskih poslova

Adresa: Bulevar Ivana Crnojevića 167
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 481 301
www.gov.me/mep

Br: 04/4-907/25-4326/2

31. decembar 2025.

Za: MINISTARSTVO FINANSIJA

ministru Novici Vukoviću

Veza: Dopis br: 05/1-03-041/25-45617/6

31-12-2025

05/1-03-041/25-45617/6

Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izdavanju pokrivenih obveznica i nadzoru pokrivenih obveznica s pravnom tekovinom EU

Poštovani,

Dopisom broj 05/1-03-041/25-45617/6 od 24. decembra 2025. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izdavanju pokrivenih obveznica i nadzoru pokrivenih obveznica s pravnom tekovinom Evropske unije.**

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade Crne Gore („Sl. list CG“, br. 3/12, 31/15, 48/17, 62/18, 121/23, 58/24 i 43/25) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,

Maida Gorčević

MINISTARKA EVROPSKIH POSLOVA

Prilog:



- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izdavanju pokrivenih obveznica i nadzoru pokrivenih obveznica s pravnom tekovinom EU

Dostavljeno:

- Ministarstvu finansija;
- a/a

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MF-IU/PZ/25/32
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjeni i dopunu Zakona o izdavanju pokrivenih obveznica i nadzoru pokrivenih obveznica	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on amendments to the Law on the Issuance of Covered Bonds and Supervision of Covered Bonds	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo finansija	
- Sektor/odsjek	Direktorat za finansijski sistem i koordinaciju politika	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Novica Vuković, ministar, novica.vukovic@mif.gov.me , +38220242835 Aleksandra Popović, generalna direktorica, aleksandra.popovic@mif.gov.me , +38263262818	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Aleksandra Popović, generalna direktorica, aleksandra.popovic@mif.gov.me , +38263262818	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	Komisija za tržište kapitala Crne Gore	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Predsjednik Komisije za tržište kapitala Željko Drinčić, tel. 020/442 800	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Predsjednik Komisije za tržište kapitala Željko Drinčić, tel. 020/442 800	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Zakon ne primjenjuje/ne sprovodi organ državne uprave, već Komisija za tržište kapitala Crne Gore	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VIII Politike saradnje, Član 91, Bankarstvo, osiguranje i druge finansijske usluge		
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	☒	ispunjava u potpunosti
	☐	djelimično ispunjava
	☐	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno nespunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2025-2026	
- Poglavlje, potpoglavlje	9. Finansijske usluge, 1. Planovi i potrebe, 1.1. Zakonodavni okvir, C) Tržišta hartija od vrijednosti i investicione usluge	
- Rok za donošenje propisa	II kvartal 2025	
- Napomena	/	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
Ugovor o funkcionisanju Evropske Unije, Dio treći - Politike i unutrašnje djelovanje Unije, Glava VIII - Ekonomska i monetarna politika, Poglavlje 2 – Monetarna Politika, član 131/ Treaty on the Functioning of the European Union, Part Three – Union Policies and Internal Actions, Title VIII – Economic and Monetary Policy, Chapter 2 – Monetary Policy, Article 131		
Potpuno usklađeno/Fully harmonized		

b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije	
32019L2162	
Direktiva (EU) 2019/2162 Evropskog parlamenta i Savjeta od 27. novembra 2019. godine o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru nad pokrivenim obveznicama, kojom se mijenjaju Direktiva 2009/65/EZ i Direktiva 2014/59/EU/Directive (EU) 2019/2162 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directives 2009/65/EC and 2014/59/EU (OJ L 328, 18.12.2019)	
<u>Potpuno usklađeno/Fully harmonized</u>	
32023L2864	
Direktiva (EU) 2023/2864 Evropskog parlamenta i Savjeta od 13. decembra 2023. godine kojom se mijenjaju određene direktive u vezi sa uspostavljanjem i funkcionisanjem Evropske jedinstvene tačke pristupa/ Directive (EU) 2023/2864 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2023 amending certain Directives as regards the establishment and functioning of the European single access point (OJ L, 2023/2864, 20.12.2023)	
<u>Potpuno usklađeno/Fully harmonized</u>	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi utvrđivanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navedi pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava sa kojima je potrebno uskladiti nacrt propisa.	/
9. Navedi da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Direktiva 32019L2162 nije prevedena na crnogorski jezik.	
10. Navedi da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjeni i dopunu Zakona o izdavanju pokrivenih obveznica i nadzoru pokrivenih obveznica nije preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predlog zakona o izmjeni i dopunu Zakona o izdavanju pokrivenih obveznica i nadzoru pokrivenih obveznica nijesu učestvovali strani eksperti.	
Potpis / ovlašćeno lice obrađivača propisa	Potpis / ministarka evropskih poslova
	

Datum:

Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MF-TU/PZ/25/32		MF-IU/PZ/25/32		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Direktiva (EU) 2019/2162 Evropskog parlamenta i Savjeta od 27. novembra 2019. godine o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru nad pokrivenim obveznicama, kojom se mijenjaju Direktiva 2009/65/EZ i Direktiva 2014/59/EU (SL L 328, 18.12.2019) - 32019L2162				
Direktiva (EU) 2023/2864 Evropskog parlamenta i Savjeta od 13. decembra 2023. godine kojom se mijenjaju određene direktive u vezi sa uspostavljanjem i funkcionisanjem Evropske jedinstvene tačke pristupa (SL L, 2023/2864, 20.12.2023) - 32023L2864				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjeni i dopunu Zakona o izdavanju pokrivenih obveznica i nadzoru pokrivenih obveznica		Proposal for the Law on amendments to the Law on the Issuance of Covered Bonds and Supervision of Covered Bonds		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
GLAVA I. PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE Članak 1. Predmet Ovom se Direktivom utvrđuju sljedeća pravila o zaštiti ulagatelja koja se odnose na: 1. zahtjeve u pogledu izdavanja pokrivenih obveznica; 2. strukturna obilježja pokrivenih obveznica; 3. javni nadzor pokrivenih obveznica; 4. zahtjeve u pogledu objavljivanja u vezi s pokrivenim obveznicama.	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG“, broj 82/25) I. OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se pravila o zaštiti investitora u pokrivene obveznice (u daljem tekstu: investitor) koja se odnose na: zahtjeve u pogledu izdavanja pokrivenih obveznica, strukturna obilježja pokrivenih obveznica, nadzor pokrivenih obveznica, zahtjeve u pogledu objavljivanja u vezi sa pokrivenim		Potpuno usklađeno	

	obveznicama i druga pitanja od značaja za izdavanje i nadzor pokrivenih obveznica.			
Članak 2. Područje primjene Ova se Direktiva primjenjuje na pokrivene obveznice koje izdaju kreditne institucije s poslovnim nastanom u Uniji.	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG“, broj 82/25) Pokrivena obveznica i investitor Član 2 Pokrivena obveznica je dužnička hartija od vrijednosti koju izdaje kreditna institucija u skladu sa odredbama ovog zakona i koja je obezbijeđena imovinom za pokriće na koju investitori imaju pravo prvenstva u namirenju potraživanja iz vrijednosti imovine za pokriće. Investitor je fizičko ili pravno lice kojem je investiciono društvo osnovano u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a koje je pružilo ili namjerava da pruži investicionu ili pomoćnu uslugu. Značenje izraza Član 5 stav 1 tačka 6) Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja: 6) izdavalac je kreditna institucija definisana zakonom kojim se uređuju kreditne institucije, sa sjedištem u Crnoj Gori, koja je izdala pokrivene obveznice u skladu sa odredbama ovog zakona;	Potpuno usklađeno		
Članak 3. Definicije Za potrebe ove Direktive, primjenjuju se sljedeće definicije: 1. „pokrivena obveznica“ znači dužnička obveza koju izdaje kreditna institucija u skladu s odredbama nacionalnog prava kojima se prenose obvezni zahtjevi iz ove Direktive i koja je osigurana imovinom za pokriće kojoj ulagatelji u pokrivene obveznice imaju izravan pristup kao vjerovnici s pravom prvenstva;	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG“, broj 82/25) Pokrivena obveznica i investitor Član 2 stav 1 Pokrivena obveznica je dužnička hartija od vrijednosti koju izdaje kreditna institucija u skladu sa odredbama ovog zakona i koja je obezbijeđena imovinom za pokriće na koju investitori imaju pravo prvenstva u namirenju potraživanja iz vrijednosti imovine za pokriće.	Potpuno usklađeno		

2. „program pokrivenih obveznica“ znači strukturna obilježja izdanja pokrivenih obveznica koja su utvrđena zakonskim pravilima i ugovornim uvjetima, u skladu s odobrenjem danim kreditnoj instituciji koja izdaje pokrivene obveznice;	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG“, broj 82/25) Pojmovi Član 5 stav 1 tačka 13) Pojedini pojmovi u smislu ovog zakona imaju sljedeća značenja: 13) program pokrivenih obveznica jesu strukturna obilježja izdavanja pokrivenih obveznica koja se utvrđuju odredbama ovog zakona, podzakonskih propisa i ugovornim uslovima pokrivenih obveznica, u skladu sa odobrenjem datim kreditnoj instituciji koja izdaje pokrivene obveznice, sa tim da jedan program pokrivenih obveznica može uključivati različita izdanja i različite skupove za pokriće	Potpuno usklađeno		
3. „skup za pokriće“ znači jasno definirani skup imovine kojom se osigurava podmirenje obaveza plaćanja povezanih s pokrivenim obveznicama i koja je izdvojena od druge imovine koju drži kreditna institucija koja izdaje pokrivene obveznice;	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG“, broj 82/25) Pojmovi Član 5 stav 1 tačka 15) Pojedini pojmovi u smislu ovog zakona imaju sljedeća značenja: 15) skup za pokriće je jasno definisani skup aktive kojim se obezbjeđuje izmirenje obaveza povezanih sa pokrivenim obveznicama i koji je odvojen od druge aktive kreditne institucije koja emituje pokrivene obveznice	Potpuno usklađeno		
4. „imovina za pokriće“ znači imovina uključena u skup za pokriće;	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG“, broj 82/25) Pojmovi Član 5 stav 1 tačka 5) Pojedini pojmovi u smislu ovog zakona imaju sljedeća značenja: 5) imovina za pokriće je svaka pojedinačna imovina uključena u skup za pokriće	Potpuno usklađeno		
5. „kolateral“ znači fizička imovina i imovina u obliku izloženosti kojom se osigurava imovina za pokriće;	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA	Potpuno usklađeno		

	(„Sl. list CG“, broj 82/25) Pojmovi Član 5 stav 1 tačka 8) Pojedini pojmovi u smislu ovog zakona imaju sljedeća značenja: 8) kolaterali su fizička imovina i imovina u obliku izloženosti kojom se obezbjeđuje naplata imovine za pokriće			
6. „izdvajanje“ znači mjere koje provodi kreditna institucija koja izdaje pokrivene obveznice radi utvrđivanja imovine za pokriće i njezina pravnog stavljanja izvan dosega vjerovnika koji nisu ulagatelji u pokrivene obveznice i drugih ugovornih strana ugovorâ o izvedenicama;	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG“, broj 82/25) Pojmovi Član 5 stav 1 tačka 7) Pojedini pojmovi u smislu ovog zakona imaju sljedeća značenja: 7) izdvajanje je mjera koju sprovodi kreditna institucija koja izdaje pokrivene obveznice radi utvrđivanja imovine za pokriće i njenog pravnog stavljanja van domašaja povjerilaca koji nijesu investitori i drugih ugovornih strana ugovora o derivatima	Potpuno usklađeno		
7. „kreditna institucija“ znači kreditna institucija kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 575/2013;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 2 Zakona o kreditnim institucijama ("Službeni list Crne Gore", br. 072/19 od 26.12.2019, 082/20 od 06.08.2020, 008/21 od 26.01.2021, 024/25 od 12.03.2025)	

8. „specijalizirana hipotekarna kreditna institucija“ znači kreditna institucija koja kredite financira isključivo ili uglavnom izdavanjem pokrivenih obveznica, kojoj je zakonom dopušteno samo hipotekarno kreditiranje i kreditiranje javnog sektora i kojoj nije dopušteno primanje depozita, ali koja prima druga povratna sredstva od građana;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 15 st. 4 do 6 Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija ("Službeni list Crne Gore", br. 128/20 od 30.12.2020, 140/21 od 30.12.2021, 144/22 od 26.12.2022, 052/24 od 07.06.2024)	
9. „automatsko ubrzanje“ znači situacija u kojoj pokrivena obveznica automatski postaje trenutno dospjela i naplativa u slučaju insolventnosti ili sanacije izdavatelja i u vezi s kojom ulagatelji u pokrivene obveznice imaju izvršivo potraživanje na otplatu prije izvornog datuma dospeljeća;	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG“, broj 82/25) Pojmovi Član 5 stav 1 tačka 1) Pojedini pojmovi u smislu ovog zakona imaju sljedeća značenja: 1) automatsko ubrzanje je situacija u kojoj pokrivena obveznica automatski postaje trenutno dospjela i naplativa u slučaju insolventnosti, likvidacije ili stečaj ili sanacije izdavaoca i u vezi sa kojom investitori u pokrivene obveznice imaju izvršivu potraživanje na otplatu prije izvornog dana dospeljeća	Potpuno usklađeno		
10. „tržišna vrijednost“ znači, za potrebe nekretnina, tržišna vrijednost kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 76. Uredbe (EU) br. 575/2013;	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG“, broj 82/25) Pojmovi Član 5 stav 1 tačka 17)	Potpuno usklađeno		

	Pojedini pojmovi u smislu ovog zakona imaju sljedeća značenja: 17) tržišna vrijednost nepokretne imovine je procijenjeni iznos za koji bi imovina trebalo da se razmijeni na dan procjene između kupca i prodavca u transakciji, koja se nalazi na slobodnoj strani nakon trgovine, pri čemu je svaka strana postupila sa znanjem, oprezno i bez prinude;			
11. „hipotekarna vrijednost” znači, za potrebe nekretnina, hipotekarna vrijednost kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 74. Uredbe (EU) br. 575/2013;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 3 stav 1 tačka 30) Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija ("Službeni list Crne Gore", br. 128/20 od 30.12.2020, 140/21 od 30.12.2021, 144/22 od 26.12.2022, 052/24 od 07.06.2024)	
12. „primarna imovina” znači dominantna imovina za pokriće koja određuje prirodu skupa za pokriće	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG”, broj 82/25) Pojmovi Član 5 stav 1 tačka 12) Pojedini pojmovi u smislu ovog zakona imaju sljedeća značenja: 12) primarna imovina je dominantna imovina za pokriće koja određuje prirodu skupa za pokriće	Potpuno usklađeno		

13. „zamjenska imovina“ znači imovina za pokriće koja pridonosi ispunjenju zahtjeva u pogledu pokrića te nije primarna imovina;	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG“, broj 82/25) Pojmovi Član 5 stav 1 tačka 21) Pojedini pojmovi u smislu ovog zakona imaju sljedeća značenja: 21) zamjenska imovina je imovina za pokriće koja pridonosi ispunjenju zahtjeva u pogledu pokrića i nije primarna imovina	Potpuno usklađeno		
14. „veća razina kolateralizacije“ znači cjelokupnost zakonom propisane, ugovorom utvrđene ili dobrovoljne razine kolaterala koja premašuje zahtjev u pogledu pokrića utvrđen u članku 15.;	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG“, broj 82/25) Član 5 stav 1 tačka 19) Pojedini pojmovi u smislu ovog zakona imaju sljedeća značenja: 19) veći nivo kolateralizacije je cjelokupnost zakonom propisanog, ugovorom utvrđenog ili dobrovoljnog nivoa kolaterala koja premašuje zahtjev u pogledu pokrića utvrđen u članu 14 ovog zakona	Potpuno usklađeno		
15. „zahtjevi u pogledu usklađenog financiranja“ znači pravila kojima se zahtijeva da novčani tokovi između obveza i imovine koji dospijevaju budu usklađeni tako da se u ugovornim uvjetima osigura da uplate dužnika i drugih ugovornih strana ugovorâ o izvedenicama dospijevaju prije izvršenja isplata ulagateljima u pokrivene obveznice i drugim ugovornim stranama ugovorâ o izvedenicama, da primljeni iznosi budu barem jednaki vrijednosti isplata ulagateljima u pokrivene obveznice i drugim ugovornim stranama ugovorâ o izvedenicama, te da iznosi primljeni od dužnika i drugih ugovornih strana ugovorâ o izvedenicama budu uključeni u skup za pokriće u skladu s člankom 16. stavkom 3. dok ne dospiju isplate ulagateljima u pokrivene obveznice i drugim ugovornim stranama ugovorâ o izvedenicama;	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG“, broj 82/25) Član 5 stav 1 tačka 20) Pojedini pojmovi u smislu ovog zakona imaju sljedeća značenja: 20) zahtjevi u pogledu usklađenog finansiranja jesu pravila kojima se zahtijeva da novčani tokovi između obaveza i imovine koji dospijevaju budu usklađeni tako da se u ugovornim uslovima obezbijedi da uplate dužnika i drugih ugovornih strana ugovora o derivatima dospijevaju prije izvršenja isplata investitorima u pokrivene obveznice i drugim ugovornim stranama ugovora o derivatima, da primljeni iznosi budu barem jednaki vrijednosti isplata investitorima u pokrivene obveznice i drugim ugovornim stranama ugovora o derivatima te da iznosi primljeni od dužnika i drugih ugovornih strana ugovora o derivatima budu uključeni u skup za pokriće u skladu sa članom	Potpuno usklađeno		

	15 ovog zakona dok ne dospiju isplate investitorima u pokrivene obveznice i drugim ugovornim stranama ugovora o derivatima			
16. „neto likvidnosni odljev” znači svi odljevi po isplatama koje dospijevaju na određeni dan, uključujući isplate glavnice i kamata te isplate na temelju ugovorâ o izvedenicama u okviru programa pokrivenih obveznica, umanjeni za sve priljeve po uplatama koje dospijevaju na isti dan za potraživanja povezana s imovinom za pokriće;	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG”, broj 82/25) Član 5 stav 1 tačka 10) Pojedini pojmovi u smislu ovog zakona imaju sljedeća značenja: 10) neto likvidnosni odlivi Jesu svi odlivi po isplatama koje dospijevaju na određeni dan, uključujući isplate glavnice i kamata te isplate na osnovu ugovora o derivatima u okviru programa pokrivenih obveznica, umanjeni za sve prilive po uplatama koje dospijevaju na isti dan za potraživanja povezana sa imovinom za pokriće	Potpuno usklađeno		
17. „struktura za produženje roka dospijeća” znači mehanizam kojim se omogućuje produženje planiranog roka dospijeća pokrivenih obveznica za unaprijed određeno razdoblje i u slučaju nastupa određenog događaja pokretača;	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG”, broj 82/25) Član 5 stav 1 tačka 16) Pojedini pojmovi u smislu ovog zakona imaju sljedeća značenja: 16) struktura za produženje roka dospijeća je mehanizam kojim se omogućava produženje planiranog roka dospijeća pokrivenih obveznica za unaprijed određeni period i u slučaju nastupa određenog događaja pokretača	Potpuno usklađeno		
18. „javni nadzor pokrivenih obveznica” znači nadzor programâ pokrivenih obveznica kojim se osigurava usklađenost sa zahtjevima koji se odnose na izdanje pokrivenih obveznica i njihovo izvršavanje;	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG”, broj 82/25) Nadzor pokrivenih obveznica Član 3 Nadzor pokrivenih obveznica je nadzor programa pokrivenih obveznica u smislu nadzora kontinuirane usklađenosti ispunjavanja regulatornih zahtjeva propisanih odredbama ovog zakona i akata donesenih na osnovu ovog zakona, a koji se odnose na program ili su u vezi sa programom pokrivenih obveznica.	Potpuno usklađeno		

	Nadzor iz stava 1 ovog člana vrši Komisija za tržište kapitala Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija).			
19. „posebni upravitelj” znači osoba ili subjekt imenovan radi upravljanja programom pokrivenih obveznica u slučaju insolventnosti kreditne institucije koja izdaje pokrivenne obveznice u okviru tog programa, ili kada je u skladu s člankom 32. stavkom 1. Direktive 2014/59/EU utvrđeno da takva kreditna institucija propada ili će vjerovatno propasti ili, u iznimnim okolnostima, kada relevantno nadležno tijelo utvrdi da je pravilno funkcioniranje te kreditne institucije ozbiljno ugroženo;	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG”, broj 82/25) Član 5 stav 1 tačka 11) Pojedini pojmovi u smislu ovog zakona imaju sljedeća značenja: 11) specijalni upravitelj je fizičko lice imenovano radi upravljanja programom pokrivenih obveznica u slučaju stečaja ili likvidacije kreditne institucije koja izdaje pokrivenne obveznice u okviru tog programa ili, u izuzetnim slučajevima, kada relevantni nadležni organ utvrdi da je pravilno funkcionisanje te kreditne institucije ozbiljno ugroženo	Potpuno usklađeno		
20. „sanacija” znači sanacija kako je definirana u članku 2. stavku 1. točki 1. Direktive 2014/59/EU;	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG”, broj 82/25) Član 5 stav 1 tačka 14) Pojedini pojmovi u smislu ovog zakona imaju sljedeća značenja: 14) sanacija je sanacija kako je definisana zakonom kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija	Potpuno usklađeno		
21. „grupa” znači grupa kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 138. Uredbe (EU) br. 575/2013;	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG”, broj 82/25) Član 5 stav 1 tačka 2) Pojedini pojmovi u smislu ovog zakona imaju sljedeća značenja: 2) grupa je grupa kako je definisana u zakonu kojim se uređuje tržište kapitala	Potpuno usklađeno		
22. „javna poduzeća” znači javna poduzeća kako su definirana u članku 2. točki (b) Direktive Komisije 2006/111/EZ.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 4 Zakona o privrednim društvima	

			("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021, 004/24 od 23.01.2024)	
GLAVA II. STRUKTURNA OBILJEŽJA POKRIVENIH OBVEZNICA POGLAVLJE 1. Dvostruka zaštita i isključenost iz stečajne mase Članak 4. Dvostruka zaštita 1. Države članice utvrđuju pravila kojima se ulagateljima u pokrivene obveznice i drugim ugovornim stranama ugovorâ o izvedenicama koji su u skladu s člankom 11. daje pravo na sljedeća potraživanja: (a) potraživanje prema kreditnoj instituciji koja izdaje pokrivene obveznice; (b) u slučaju insolventnosti ili sanacije kreditne institucije koja izdaje pokrivene obveznice, potraživanje s prednošću u redoslijedu naplate prema glavnici te svim obračunatim i budućim kamata na imovinu za pokriće; (c) u slučaju insolventnosti kreditne institucije koja izdaje pokrivene obveznice te u slučaju da se potraživanje s prednošću u redoslijedu naplate kako je navedeno u točki (b) ne može u cijelosti namiriti, potraživanje prema insolventnoj masi te kreditne institucije koje je istog reda u redoslijedu naplate kao i potraživanja običnih neosiguranih vjerovnika kreditne institucije utvrđena u skladu s nacionalnim propisima o redoslijedu naplate u redovnom postupku u slučaju insolventnosti.	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG“, broj 82/25) II. STRUKTURNA OBILJEŽJA POKRIVENIH OBVEZNICA Dvostruka zaštita Član 6 Investitor ima potraživanje prema izdavaocu u iznosu glavnice izdate pokrivene obveznice kao i pripadajućih kamata, a druga ugovorna strana iz ugovora o derivatima koji ispunjavaju uslove iz člana 11 ovog zakona ima potraživanje prema izdavaocu pokrivenih obveznica u skladu sa ugovorom o derivatima. U slučaju stečaja ili likvidacije ili sanacije izdavaoca, investitori i druge ugovorne strane iz ugovora o derivatima koji ispunjavaju uslove iz člana 11 ovog zakona imaju prema glavnici i svim dospjelim odnosno obračunatim i budućim kamatama iz imovine za pokriće potraživanje sa prednošću u redoslijedu naplate. U slučaju stečaja ili likvidacije izdavaoca, ako se utvrdi da je skup za pokriće nedovoljan za potpuno namirenje potraživanja sa prednošću u redoslijedu naplate iz stava 2 ovog člana, investitori i druge ugovorne strane iz ugovora o derivatima koji ispunjavaju uslove iz člana 11 ovog zakona imaju potraživanje prema likvidacionoj masi, odnosno stečajnoj masi izdavaoca istog isplatnog reda kao i potraživanja drugih povjerilaca izdavaoca u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj ili likvidacija banaka.	Potpuno usklađeno		

2. Potraživanja iz stavka 1. ograničena su na obveze cjelovitog plaćanja povezane s pokrivenim obveznicama. 3. Za potrebe stavka 1. točke (c) ovog članka, u slučaju insolventnosti specijalizirane hipotekarne kreditne institucije države članice mogu utvrditi pravila kojima se ulagateljima u pokrivene obveznice i drugim ugovornim stranama ugovora o izvedenicama koji su u skladu s člankom 11. daje potraživanje koje je višeg reda u redosljedu naplate od potraživanja običnih neosiguranih vjerovnika te specijalizirane hipotekarne kreditne institucije, koje je utvrđeno u skladu s nacionalnim propisima o redosljedu naplate vjerovnika u redovnom postupku u slučaju insolventnosti, ali je nižeg reda u redosljedu naplate od potraživanja svih ostalih vjerovnika s pravom prvenstva.				
Članak 5. Isključenost pokrivenih obveznica iz stečajne mase Države članice osiguravaju da obveze plaćanja povezane s pokrivenim obveznicama ne podliježu automatskom ubrzanju u slučaju insolventnosti ili sanacije kreditne institucije koja izdaje pokrivene obveznice.	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG“, broj 82/25) Izuzeće skupa za pokriće iz likvidacione i stečajne mase i izuzeće automatskog ubrzanja dospijeca u slučaju likvidacije ili stečaja izdavaoca Član 7 U slučaju stečaja ili likvidacije izdavaoca, obaveze plaćanja povezane sa pokrivenim obveznicama ne podliježu automatskom ubrzanju niti podliježu automatskom ubrzanju izjavom volje investitora samo zbog činjenice da je nad izdavaocem otvoren postupak stečaja ili likvidacije. U slučaju stečaja ili likvidacije izdavaoca, potraživanja investitora i drugih ugovornih strana ugovora o derivatima dospijevaju u skladu sa ugovorenim rokovima i isplaćuju se iz skupa za pokriće u skladu sa ovim zakonom, a skup za pokriće ne ulazi u likvidacionu i stečajnu masu izdavaoca, osim u slučajevima propisanim ovim zakonom. U slučaju stečaja ili likvidacije izdavaoca, ako su ispunjeni uslovi za dlobu povjeriocima onog isplatnog reda u koji su razvrstana potraživanja investitora i drugih ugovornih strana iz ugovora o derivatima koji ispunjavaju uslove iz člana	Potpuno usklađeno		

	11 ovog zakona, ukupan iznos preostale dospjele i nedospjele glavnice i kamata iz pokrivenih obveznica, kao i iznosi koji se duguju drugim ugovornim stranama iz ugovora o derivatima predstavlja potraživanje iz pokrivenih obveznica. Prilikom diobe iz stava 3 ovog člana od sredstava koja se dijele oduzima se iznos koji predstavlja potraživanje iz pokrivenih obveznica i likvidacioni upravnik, odnosno stečajni upravnik ta sredstva rezerviše za potraživanja investitora i drugih ugovornih strana iz ugovora o derivatima, ali ih neće isplaćivati sve dok im se potraživanja isplaćuju iz skupa za pokriće u skladu sa ovim zakonom. U slučaju iz stava 3 ovog člana, ako je iznos sredstava koja se dijele nedovoljan za isplatu potraživanja u isplatnom redu u kojem se nalaze potraživanja iz pokrivenih obveznica, stečajni upravnik, odnosno likvidacioni upravnik traži od specijalnog upravnika podatak o procentu koji potraživanje iz pokrivenih obveznica predstavlja u ukupnim potraživanjima u tom isplatnom redu i rezerviše sredstva u toj visini od ukupnih sredstava koja se dijele. Nakon konačnog dana dospijeća pokrivenih obveznica specijalni upravnik utvrđuje jesu li glavnice i kamata iz pokrivenih obveznica i iznos koji se duguju drugim ugovornim stranama iz ugovora o derivatima u potpunosti isplaćeni. Ako specijalni upravnik utvrdi da su glavnice i kamata iz pokrivenih obveznica i iznos koji se duguju drugim ugovornim stranama iz ugovora o derivatima u cijelosti isplaćeni, a preostala je imovina iz skupa za pokriće, ta imovina postaje stečajna i likvidaciona masa, a ako je zaključen postupak stečaja ili likvidacije izdavaoca, primjenjuju se odredbe o naknadnoj diobi u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak. Ako specijalni upravnik utvrdi da je dio glavnice i kamata iz pokrivenih obveznica i iznos koji se duguju drugim ugovornim stranama iz ugovora o derivatima ostao nenamiren nakon što je iscrpljen skup za pokriće, specijalni upravnik traži od stečajnog upravnika, odnosno likvidacionog upravnika da namiri ta potraživanja iz rezervisanih sredstava.			
--	---	--	--	--

	Ako nakon potpunog namirenja glavnice i kamata iz pokrivenih obveznica i iznos koji se duguju drugim ugovornim stranama iz ugovora o derivatima preostane rezervisanih sredstava stečajni upravnik, odnosno likvidacioni upravnik ih dijeli neisplaćenim povjeriocima u redoslijedu i u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj i likvidacija banaka. Odredbe st. 3 do 9 ovog člana ne primjenjuju se ako je druga kreditna institucija preuzela pokrivene obveznice izdavaoca u postupku stečaja ili likvidacije u skladu sa ovim zakonom.			
POGLAVLJE 2. Skup za pokriće i pokriće Odjeljak I. Prihvatljiva imovina Članak 6. Prihvatljiva imovina za pokriće 1. Države članice zahtijevaju da su pokrivene obveznice u svakom trenutku osigurane: (a) imovinom koja je prihvatljiva u skladu s člankom 129. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013, pod uvjetom da kreditna institucija koja izdaje pokrivene obveznice ispunjava zahtjeve iz članka 129. stavaka od 1.a do 3. te uredbe; (b) visokokvalitetnom imovinom za pokriće kojom se osigurava da kreditna institucija koja izdaje pokrivene obveznice ima potraživanje za plaćanje kako je utvrđeno u stavku 2. i koja je osigurana kolateralima kako je utvrđeno u stavku 3.; ili (c) imovinom u obliku kredita javnim poduzećima ili kredita za koje ona jamče, podložno stavku 4. ovog članka. 2. Potraživanje za plaćanje iz stavka 1. točke (b) podliježe sljedećim pravnim zahtjevima: (a) imovina predstavlja novčano potraživanje koje u svakom trenutku ima minimalnu vrijednost koja se u svakom trenutku može utvrditi, koje je pravno valjano i izvršivo, koje ne podliježe drugim uvjetima osim uvjeta da potraživanje	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG”, broj 82/25) Imovina prihvatljiva kao pokriće za pokrivene obveznice Član 8 Izdavalac je dužan da obezbijedi da su pokrivene obveznice u svakom trenutku obezbijeđene imovinom koja je prihvatljiva u skladu sa članom 50 ovog zakona, pri čemu je izdavalac dužan da ispunjava zahtjeve iz člana 50 ovog zakona. Imovina iz stava 1 ovog člana može da se uključi u skup za pokriće i kao zamjenska imovina, ako su ispunjeni zahtjevi ograničenja i veličine izloženosti iz člana 50 ovog zakona. Izdavalac je dužan da obezbijedi da imovina u skupu za pokriće udovoljava zahtjevima u pogledu usklađenog finansiranja. Izdavalac je dužan da utvrdi način obezbjeđenja imovine za pokriće iz stava 1 ovog člana kako bi mogao da prati da li su kolaterali obezbijeđeni od gubitka ili štete i da li je potraživanje po takvom obezbijeđenom pokriću izdvojeno u skladu sa članom 12 ovog zakona. Izdavalac je dužan da upiše imovinu za pokriće iz stava 1 ovog člana u registru skupa za pokriće i da priloži dokaze u skladu sa zakonom i da priloži dokaze o usklađenosti svojih politika kreditiranja sa odredbama st. 1 do 4 i st. 6 i 7 ovog člana.	Potpuno usklađeno		

dospijeva na budući datum i koje je osigurano hipotekom, teretom, založnim pravom ili drugim jamstvom; (b) hipoteka, teret, založno pravo ili drugo jamstvo kojim se osigurava potraživanje za plaćanje izvršivi su; (c) ispunjeni su svi pravni uvjeti za upis hipoteke, tereta, založnog prava ili jamstva kojim se osigurava potraživanje za plaćanje; (d) hipoteka, teret, založno pravo ili jamstvo kojim se osigurava potraživanje za plaćanje omogućuju kreditnoj instituciji koja izdaje pokrivene obveznice da bez nepotrebne odgode naplati vrijednost potraživanja. Države članice zahtijevaju da kreditne institucije koje izdaju pokrivene obveznice ocjenjuju izvršivosti potraživanja za plaćanje i mogućnost realizacije kolaterala prije njihova uključanja u skup za pokriće. 3. Kolaterali iz stavka 1. točke (b) moraju ispunjavati jedan od sljedećih zahtjeva: (a) za fizičke kolaterale, da postoje standardi vrednovanja koji su općenito prihvaćeni među stručnjacima i koji su primjereni za dotične fizičke kolaterale i da postoji javni registar u kojemu se evidentiraju prava vlasništva nad tim fizičkim kolateralima i potraživanja prema tim kolateralima; ili (b) za imovinu u obliku izloženosti, da sigurnost i stabilnost druge ugovorne strane prema izloženosti proizlazi iz ovlasti ubiranja poreza ili činjenice da podliježe kontinuiranom javnom nadzoru operativne pouzdanosti i financijske održivosti druge ugovorne strane. Fizičkim kolateralima iz prvog podstavka točke (a) ovog stavka pridonosi se pokriću obveza povezanih s pokrivenom obveznicom do iznosa glavnice za koju je upisan teret, zajedno sa svim prethodno upisanim teretima, i 70 % vrijednosti tih fizičkih kolaterala, ovisno o tome koji je od ta dva iznosa niži. Fizički kolaterali iz prvog podstavka točke (a) ovog stavka kojima se osigurava imovina kako je navedeno u stavku 1. točki (a) ne moraju biti u skladu s ograničenjem od	Izdavalac je dužan da se prilikom vrednovanja kolaterala u skladu sa članom 50 ovog zakona pridržava sljedećih pravila, i to da: 1) za svaki kolateral u trenutku uključivanja imovine za pokriće u skup za pokriće postoji trenutno vrednovanje prema tržišnoj vrijednosti nepokretne imovine ili hipotekarnoj vrijednosti ili ispod nje; 2) vrednovanje sprovodi lice koje vrednuje, a koje ima potrebne kvalifikacije, sposobnosti i iskustvo; 3) je lice koje vrednuje nezavisno od postupka odlučivanja o kreditu, ne uzima u obzir špekulativne elemente prilikom procjene vrijednosti kolaterala i da evidentira vrijednost kolaterala na transparentan i jasan način. Vrednovanje kolaterala u obliku nepokretne imovine obavlja se u skladu sa propisima kojima se uređuje procjena vrijednosti nepokretne imovine, ako ovim zakonom nije drugačije uređeno. Izloženost u obliku pokrivenih obveznica Član 50 Pokrivene obveznice moraju da budu obezbijedene bilo kojom od sljedeće imovine: 1) izloženostima prema državama, centralnim bankama, subjektima javnog sektora, jedinicama lokalne samouprave u Uniji ili izloženostima koje su obezbijedene njihovim garancijama; 2) izloženostima prema državama trećih zemalja, centralnim bankama trećih zemalja, multilateralnim razvojnim bankama, međunarodnim organizacijama, pod uslovom da ne prelaze 20 % nominalnog iznosa nepodmirenih obaveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica institucija izdavaoca; 3) izloženostima prema institucijama pod uslovom da ne prelaze 15 % nominalnog iznosa nepodmirenih obaveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica izdavaoca; 4) kreditima koji su obezbijedeni stambenim nekretninama do iznosa glavnice na koju je upisan teret,			
--	--	--	--	--

70 % ili s ograničenjima iz članka 129. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013. Ako, za potrebe prvog podstavka točke (a) ovog stavka, ne postoji javni registar za određene fizičke kolaterale, države članice mogu predvidjeti alternativni oblik potvrđivanja vlasništva nad tim fizičkim kolateralima i potraživanja prema tim fizičkim kolateralima, ako se tim oblikom potvrđivanja pruža zaštita koja je usporediva sa zaštitom koju pruža javni registar u smislu da se njime, u skladu s pravom dotične države članice, zainteresiranim trećim stranama omogućuje pristup informacijama u vezi s utvrđivanjem opterećenih fizičkih kolaterala, pripisivanjem vlasništva, dokumentacijom i pripisivanjem opterećenja i izvršivošću založnih prava. 4. Za potrebe stavka 1. točke (c) pokrivene obveznice osigurane kreditima javnim poduzećima ili kreditima za koje ona jamče kao primarnom imovinom podliježu minimalnom stupnju od 10 % veće razine kolateralizacije i podliježu svim sljedećim uvjetima: (a) javna poduzeća pružaju ključne javne usluge na temelju dozvole, ugovora o koncesiji ili drugog oblika ovlaštenja koje im je dodijelilo javno tijelo; (b) javna poduzeća podliježu javnom nadzoru; (c) javna poduzeća imaju dostatne ovlasti za stvaranje prihoda, koje se osigurava time što takva javna poduzeća: i. imaju dovoljno fleksibilnosti za prikupljanje i povećanje pristojbi, naknada i potraživanja za uslugu koju pružaju kako bi se osigurale njihova financijska stabilnost i održivost, ii. u zamjenu za pružanje ključnih javnih usluga primaju dostatna bespovratna sredstva na zakonskoj osnovi kako bi se osigurale njihova financijska stabilnost i održivost, ili iii. sklopila su ugovor o prijenosu dobiti i gubitka s javnim tijelom. 5. Države članice utvrđuju pravila o metodologiji i postupku za vrednovanje fizičkih kolaterala kojima se osigurava imovina kako je navedeno u stavku 1. točkama (a) i (b). Tim se pravilima osigurava barem sljedeće:	zajedno s prethodno upisanim teretima na nekretnini ili 80 % vrijednosti založenih nekretnina; 5) kreditima koji su obezbijeđeni teretima na brodovima u iznosu najviše do visine razlike između 60 % vrijednosti založenog broda i vrijednosti prethodno upisanih tereta na brod. U slučajevima iz tač. 3 do 5 stav 1 ovog člana izloženosti nastale prenosom ili upravljanjem plaćanjima dužnika ili prihodom na osnovu unovčenja kredita obezbijeđenog nekretninama nadređenih tranši ili dužničkih hartija od vrijednosti nijesu obuhvaćene u obračunu ograničenja iz ovih tačaka. Imovina kojom se obezbjeđuju pokrivene obveznice namijenjena je isključivo zaštiti imaoca pokrivenih obveznica od gubitaka u skladu sa zakonom.			
--	--	--	--	--

(a) da za svaki fizički kolateral u trenutku uključivanja imovine za pokriće u skup za pokriće postoji aktualno vrednovanje prema tržišnoj vrijednosti ili hipotekarnoj vrijednosti ili ispod nje; (b) da vrednovanje provodi vrednovatelj koji ima potrebne kvalifikacije, sposobnosti i iskustvo; i (c) da je vrednovatelj neovisan o postupku odlučivanja o kreditu, da ne uzima u obzir špekulativne elemente pri procjeni vrijednosti fizičkog kolaterala i da evidentira vrijednost fizičkog kolaterala na transparentan i jasan način. 6. Države članice zahtijevaju da kreditne institucije koje izdaju pokrivene obveznice imaju uspostavljene postupke kako bi pratile jesu li fizički kolaterali kojima se osigurava imovina, kako je navedeno u stavku 1. točkama (a) i (b) ovog članka, odgovarajuće osigurani od gubitka ili štete i je li potraživanje osiguranja izdvojeno u skladu s člankom 12. 7. Države članice zahtijevaju da kreditne institucije koje izdaju pokrivene obveznice dokumentiraju imovinu za pokriće iz stavka 1. točaka (a) i (b) i da su njihove politike kreditiranja usklađene s odredbama nacionalnog prava kojima se prenosi ovaj članak. 8. Države članice utvrđuju pravila kojima se osigurava diversifikacija rizika u skupu za pokriće u odnosu na granularnost i značajnu koncentraciju imovine koja nije prihvatljiva u skladu sa stavkom 1. točkom (a).				
Članak 7. Kolaterali koji se nalaze izvan Unije 1. Podložno stavku 2., države članice mogu dopustiti kreditnim institucijama koje izdaju pokrivene obveznice da u skup za pokriće uključe imovinu osiguranu kolateralima koji se nalaze izvan Unije. 2. Ako dopuste uključenje imovine kako je navedeno u stavku 1., države članice osiguravaju zaštitu ulagatelja tako što od kreditnih institucija zahtijevaju da provjere ispunjavaju li ti kolaterali sve zahtjeve utvrđene u članku 6. Države članice	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG“, broj 82/25) Imovina prihvatljiva kao pokriće za pokrivene obveznice Član 8 Izdavalac je dužan da obezbijedi da su pokrivene obveznice u svakom trenutku obezbijeđene imovinom koja je prihvatljiva u skladu sa članom 50 ovog zakona, pri čemu je izdavalac dužan da ispunjava zahtjeve iz člana 50 ovog zakona.	Potpuno usklađeno		

osiguravaju da ti kolaterali nude sličnu razinu sigurnosti kao i kolaterali koji se nalaze u Uniji i osiguravaju da je realizacija tih kolaterala pravno izvršiva na način koji je s obzirom na učinak istovjetan realizaciji kolaterala koji se nalaze u Uniji.	Imovina iz stava 1 ovog člana može da se uključi u skup za pokriće i kao zamjenska imovina, ako su ispunjeni zahtjevi ograničenja i veličine izloženosti iz člana 50 ovog zakona. Izdavalac je dužan da obezbijedi da imovina u skupu za pokriće udovoljava zahtjevima u pogledu usklađenog finansiranja. Izdavalac je dužan da utvrdi način obezbjeđenja imovine za pokriće iz stava 1 ovog člana kako bi mogao da prati da li su kolaterali obezbijeđeni od gubitka ili štete i da li je potraživanje po takvom obezbijeđenom pokriću izdvojeno u skladu sa članom 12 ovog zakona. Izdavalac je dužan da upiše imovinu za pokriće iz stava 1 ovog člana u registru skupa za pokriće i da priloži dokaze u skladu sa zakonom i da priloži dokaze o usklađenosti svojih politika kreditiranja sa odredbama st. 1 do 4 i st. 6 i 7 ovog člana. Izdavalac je dužan da se prilikom vrednovanja kolaterala u skladu sa članom 50 ovog zakona pridržava sljedećih pravila, i to da: 1) za svaki kolateral u trenutku uključivanja imovine za pokriće u skup za pokriće postoji trenutno vrednovanje prema tržišnoj vrijednosti nepokretne imovine ili hipotekarnoj vrijednosti ili ispod nje; 2) vrednovanje sprovodi lice koje vrednuje, a koje ima potrebne kvalifikacije, sposobnosti i iskustvo; 3) je lice koje vrednuje nezavisno od postupka odlučivanja o kreditu, ne uzima u obzir špekulativne elemente prilikom procjene vrijednosti kolaterala i da evidentira vrijednost kolaterala na transparentan i jasan način. Vrednovanje kolaterala u obliku nepokretne imovine obavlja se u skladu sa propisima kojima se uređuje procjena vrijednosti nepokretne imovine, ako ovim zakonom nije drugačije uređeno. Izloženost u obliku pokrivenih obveznica Član 50			
---	---	--	--	--

	Pokrivene obveznice moraju da budu obezbijeđene bilo kojom od sljedeće imovine: 1) izloženostima prema državama, centralnim bankama, subjektima javnog sektora, jedinicama lokalne samouprave u Uniji ili izloženostima koje su obezbijeđene njihovim garancijama; 2) izloženostima prema državama trećih zemalja, centralnim bankama trećih zemalja, multilateralnim razvojnim bankama, međunarodnim organizacijama, pod uslovom da ne prelaze 20 % nominalnog iznosa nepodmirenih obaveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica institucija izdavaoca; 3) izloženostima prema institucijama pod uslovom da ne prelaze 15 % nominalnog iznosa nepodmirenih obaveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica izdavaoca; 4) kreditima koji su obezbijeđeni stambenim nekretninama do iznosa glavnice na koju je upisan teret, zajedno s prethodno upisanim teretima na nekretnini ili 80 % vrijednosti založenih nekretnina; 5) kreditima koji su obezbijeđeni teretima na brodovima u iznosu najviše do visine razlike između 60 % vrijednosti založenog broda i vrijednosti prethodno upisanih tereta na brod. U slučajevima iz tač. 3 do 5 stav 1 ovog člana izloženosti nastale prenosom ili upravljanjem plaćanjima dužnika ili prihodom na osnovu unovčenja kredita obezbijeđenog nekretninama nadređenih tranši ili dužničkih hartija od vrijednosti nijesu obuhvaćene u obračunu ograničenja iz ovih tačaka. Imovina kojom se obezbjeđuju pokrivene obveznice namijenjena je isključivo zaštiti imaoca pokrivenih obveznica od gubitaka u skladu sa zakonom.			
Članak 8. Strukture za unutargrupne udružene pokrivene obveznice Države članice mogu utvrditi pravila o upotrebi struktura za unutargrupne udružene pokrivene obveznice u sklopu kojih se pokrivene obveznice koje je izdala kreditna institucija koja pripada grupi („pokrivene obveznice unutarnjeg izdanja“)	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG“, broj 82/25) Zajedničko finansiranje Član 9	Potpuno usklađeno		

koriste kao imovina za pokriće za vanjsko izdanje pokrivenih obveznica druge kreditne institucije koja pripada istoj grupi („pokrivena obveznica vanjskog izdanja“). Ta pravila uključuju barem sljedeće zahtjeve: (a) pokrivena obveznica unutarnjeg izdanja prodaju se kreditnoj instituciji koja izdaje pokrivena obveznica vanjskog izdanja; (b) pokrivena obveznica unutarnjeg izdanja koriste se kao imovina za pokriće u skupu za pokriće za pokrivena obveznica vanjskog izdanja i bilježe se u bilanci kreditne institucije koja izdaje pokrivena obveznica vanjskog izdanja; (c) skup za pokriće za pokrivena obveznica vanjskog izdanja sadržava samo pokrivena obveznica unutarnjeg izdanja koje je izdala samo jedna kreditna institucija unutar grupe; (d) kreditna institucija koja izdaje pokrivena obveznica vanjskog izdanja namjerava ih prodati ulagateljima u pokrivena obveznica izvan grupe; (e) i pokrivena obveznica unutarnjeg izdanja i pokrivena obveznica vanjskog izdanja ispunjavaju uvjete za 1. stupanj kreditne kvalitete iz trećeg dijela glave II. poglavlja 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 u trenutku izdavanja i osigurane su prihvatljivom imovinom za pokriće kako je navedeno u članku 6. ove Direktive; (f) u slučaju prekograničnih struktura za unutargrupne udružene pokrivena obveznica, imovina za pokriće pokrivenih obveznica unutarnjeg izdanja u skladu je sa zahtjevima u pogledu prihvatljivosti i pokrića pokrivenih obveznica vanjskog izdanja. Za potrebe prvog podstavka točke (e) ovog članka nadležna tijela imenovana u skladu s člankom 18. stavkom 2. mogu dopustiti da pokrivena obveznica koje ispunjavaju uvjete za 2. stupanj kreditne kvalitete nakon promjene zbog koje je došlo do smanjenja stupnja kreditne kvalitete pokrivenih obveznica i dalje čine dio strukture za unutargrupne udružene pokrivena obveznica, pod uvjetom da ta nadležna tijela zaključe da do promjene stupnja kreditne kvalitete nije došlo	Izdavalac pokrivenih obveznica može u skup za pokriće da uključi i imovinu koja je kupljena od: 1) druge kreditne institucije ako je ta imovina prihvatljiva u skladu sa članom 8 ovog zakona i izdvojena u skladu sa članom 12 ovog zakona, 2) pravnog lica koje nije kreditna institucija ako je ta imovina prihvatljiva u skladu sa članom 8 ovog zakona i izdvojena u skladu sa članom 12 ovog zakona. U slučaju iz stava 1. točka 2. ovog člana, kreditna institucija koja izdaje pokrivena obveznica dužna je da ocjeni detaljnu procjenu kreditne sposobnosti pravnog lica koji nije kreditna institucija ili da sama sprovede tu procjenu. Imovina prihvatljiva kao pokriće za pokrivena obveznica Član 8 Izdavalac je dužan da obezbijedi da su pokrivena obveznica u svakom trenutku obezbijeđene imovinom koja je prihvatljiva u skladu sa članom 50 ovog zakona, pri čemu je izdavalac dužan da ispunjava zahtjeve iz člana 50 ovog zakona. Imovina iz stava 1. ovog člana može da se uključi u skup za pokriće i kao zamjenska imovina, ako su ispunjeni zahtjevi ograničenja i veličine izloženosti iz člana 50 ovog zakona. Izdavalac je dužan da obezbijedi da imovina u skupu za pokriće udovoljava zahtjevima u pogledu usklađenog finansiranja. Izdavalac je dužan da utvrdi način obezbjeđenja imovine za pokriće iz stava 1. ovog člana kako bi mogao da prati da li su kolaterali obezbijeđeni od gubitka ili štete i da li je potraživanje po takvom obezbijeđenom pokriću izdvojeno u skladu sa članom 12 ovog zakona. Izdavalac je dužan da upiše imovinu za pokriće iz stava 1. ovog člana u registru skupa za pokriće i da priloži dokaze u skladu sa zakonom i da priloži dokaze o usklađenosti svojih politika kreditiranja sa odredbama st. 1 do 4 i st. 6 i 7 ovog člana.			
---	---	--	--	--

zbog kršenja zahtjeva za odobrenje kako je utvrđeno u odredbama nacionalnog zakonodavstva kojima se prenosi članak 19. stavak 2. Nadležna tijela imenovana u skladu s člankom 18. stavkom 2. naknadno obavješćuju EBA-u o svakoj odluci donesenoj u skladu s ovim podstavkom.	Izdavalac je dužan da se prilikom vrednovanja kolaterala u skladu sa članom 50 ovog zakona pridržava sljedećih pravila, i to da: 1) za svaki kolateral u trenutku uključivanja imovine za pokriće u skup za pokriće postoji trenutno vrednovanje prema tržišnoj vrijednosti nepokretne imovine ili hipotekarnoj vrijednosti ili ispod nje; 2) vrednovanje sprovodi lice koje vrednuje, a koje ima potrebne kvalifikacije, sposobnosti i iskustvo; 3) je lice koje vrednuje nezavisno od postupka odlučivanja o kreditu, ne uzima u obzir špekulativne elemente prilikom procjene vrijednosti kolaterala i da evidentira vrijednost kolaterala na transparentan i jasan način. Vrednovanje kolaterala u obliku nepokretne imovine obavlja se u skladu sa propisima kojima se uređuje procjena vrijednosti nepokretne imovine, ako ovim zakonom nije drugačije uređeno. Izdvajanje imovine za pokriće i zaštita od drugih povjerilaca Član 12 Izdavalac je dužan da uspostavi registar skupa za pokriće u koji upisuje svu imovinu koja čini skup za pokriće. Upisom u registar skupa za pokriće, imovina za pokriće pravno se obavezujuće i izvršno izdvaja od sve ostale imovine izdavaoca, i tim izdvajanjem imovina za pokriće zaštićena je od svih potraživanja, osim potraživanja iz člana 6 st. 1 i 2 ovog zakona, te se na njoj ne može sprovesti izvršenje niti je dio stečajne i likvidacione mase izdavaoca sve dok se ne podmire sva potraživanja iz člana 6 st. 1 i 2 ovog zakona. Imovina za pokriće obuhvata sve kolaterale primljene u vezi sa pozicijama ugovora o derivatima. Imovina koja je uključena u skup za pokriće kao veći nivo kolateralizacije izdvojena je i zaštićena u skladu sa st. 1, 2, 3, 5 i 6 ovog člana. Izdvajanje imovine za pokriće u skladu sa ovim članom primjenjuje se i u slučaju stečaja ili likvidacije izdavaoca.			
---	--	--	--	--

	Imovina koja čini skup za pokriće ne smije biti korištena ni na koji drugi način osim za ispunjenje obaveza prema investitorima, drugim ugovornim stranama iz ugovora o derivatima koji ispunjavaju uslove iz člana 11 ovog zakona i obaveza koje proizlaze iz samog skupa za pokriće, sve do potpunog ispunjenja potraživanja iz pokrivenih obveznica. Obaveze koje proizlaze iz samog skupa za pokriće obuhvataju sve obaveze koje proizlaze iz održavanja i upravljanja programom pokrivenih obveznica u slučaju likvidacije, kao i predvidive troškove upravnika skupa za pokriće i, u slučaju likvidacije, specijalnog upravnika. Registar skupa za pokriće Član 13 Izdavalac je dužan da uspostavi i vodi registar skupa za pokriće za sva izdavanja pokrivenih obveznica koja su izdata u okviru jednog programa pokrivenih obveznica. Registar skupa za pokriće sadrži informacije o imovini koji omogućavaju da se ona u svakom trenutku može odrediti i da se može odrediti njena vrijednost, kao i kolaterali kojima je takva imovina obezbijeđena. Imovina koja je navedena u registru skupa za pokriće i koja se može odrediti dio je skupa za pokriće bez obzira na to jesu li za tu imovinu u skupu za pokriće navedene sve propisane informacije. Izdavalac uspostavlja registar skupa za pokriće i upisuje svu imovinu koja čini skup za pokriće prije izdavanja pokrivenih obveznica. Izdavalac, uz prethodno odobrenje upravnika skupa za pokriće, bez odlaganja upisuje u registar skupa za pokriće svu imovinu koja postaje dio skupa za pokriće nakon izdavanja pokrivenih obveznica. Izdavalac, uz prethodno odobrenje upravnika skupa za pokriće, bez odlaganja briše iz registra skupa za pokriće svu imovinu koja prestaje da bude dio skupa za pokriće.			
--	--	--	--	--

	Upravnik skupa za pokriće odbija da izda prethodno odobrenje za upis u registar skupa za pokriće ili brisanje iz registra skupa za pokriće kada bi takav upis ili brisanje dovelo do toga da skup za pokriće ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom, podzakonskim propisima donijetim na osnovu ovog zakona, odnosno odobrenjem za izdavanje pokrivenih obveznica ili prospektom izdavanja, a naročito odbija da izda prethodno odobrenje ako imovina koja je predložena kao imovina za pokriće ne zadovoljava uslove propisane za imovinu za pokriće. Upis ili brisanje iz registra skupa za pokriće bez prethodnog odobrenja upravnika skupa za pokriće ne proizvodi pravne posljedice. Izvod iz registra skupa za pokriće izdavalac dostavlja u elektronskom obliku Komisiji prilikom izdavanja pokrivenih obveznica, kao i prilikom svake izmjene imovine u skupu za pokriće, bez nepotrebnog odlaganja što je prije moguće, a najkasnije sljedećeg radnog dana od sprovođenja takve izmjene. Uz izvod iz stava 9 ovog člana dostavlja se dokaz o odobrenju upravnika skupa za pokriće za upis, odnosno brisanje imovine iz registra skupa za pokriće. U slučaju spora o sastavu skupa za pokriće, smatra se da se skup za pokriće sastoji od one imovine koja je upisana u izvod iz stava 9 ovog člana koji je posljednji dostavljen Komisiji. Upravnik skupa za pokriće Član 14 Izdavalac je dužan da, prije nego što zatraži odobrenje za program pokrivenih obveznica od Komisije, imenuje upravnika skupa za pokriće, koji potvrđuje u pisanom obliku da prilikom izdavanja pokrivenih obveznica postoji dovoljan skup za pokriće i da je upisan u registar skupa za pokriće u skladu sa odredbama ovog zakona, pri čemu pisana potvrda upravnika sadrži i informacije o tome da li izdavalac i skup za pokriće ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, podzakonskim			
--	--	--	--	--

	propisima donijetim na osnovu ovog zakona, kao i ugovorne uslove pokrivenih obveznica koji se tiču: 1) prihvatljivosti imovine u skupu za pokriće, 2) ispunjenja uslova za zajedničko finansiranje izdavanja pokrivenih obveznica, 3) sastava skupa za pokriće, 4) ugovora o derivatima u skupu za pokriće, 5) izdvajanja imovine za pokriće i zaštite od drugih povjerilaca, 6) registra skupa za pokriće, 7) zahtjeva u vezi sa pokrićem, uključujući tačnost procjene imovine u skupu za pokriće, 8) zahtjeva u vezi sa baferom za likvidnost skupa za pokriće, i 9) zaštite investitora u vezi sa pokrivenim obveznicama sa strukturom produženja dospeljeća. Za upravnika skupa za pokriće može biti imenovano samo lice koje je upisano u Registar ovlašćenih revizora Crne Gore. Izdavalac je dužan da obezbijedi da upravnik skupa za pokriće, uz prethodnu pisanu najavu, ima direktan pristup sjednicama uprave i nadzornog odbora izdavaoca kad je na dnevnom redu tema koja utiče ili može da utiče na prava i obaveze investitora. Upravnik skupa za pokriće mora da bude pravno i funkcionalno odvojen od izdavaoca i njegovog revizora, nezavistan u odnosu na izdavaoca i revizora, i da posjeduje iskustvo u oblasti revizije kreditnih institucija, finansijskih institucija, tržišne infrastrukture kapitala, društava za upravljanje investicionim fondovima, penzionih fondova ili osiguravajućih društava, ili drugo odgovarajuće iskustvo u radu sa subjektima iz finansijskog sektora. Lice koje obavlja funkciju upravnika skupa za pokriće ne može da: 1) ima direktan ili indirektan vlasnički udio u kapitalu izdavaoca ili njegovog revizora;			
--	---	--	--	--

	2) bude član organa upravljanja izdavaoca ili član nadzornog odbora izdavaoca i njegovog revizora; 3) bude u ugovornom, savjetodavnom, zastupničkom ili drugom poslovnom odnosu sa izdavaocem ili njegovim revizorom; 4) bude lice koje je u periodu od najmanje tri godine koji prethodi imenovanju bilo angažovano od strane izdavaoca ili njegovog revizora u bilo kom svojstvu koje može da utiče na nezavisnost. Odluku o imenovanju upravnika skupa za pokriće donosi uprava izdavaoca uz prethodnu saglasnost interne revizije i nadzornog odbora tog izdavaoca, a prije donošenja odluke, izdavalac je dužan da sprovede procjenu da li upravnik skupa za pokriće ispunjava uslove propisane st. 2 i 4 ovog člana i da tu procjenu dostavi Komisiji sa zahtjevom iz člana 20 ovog zakona. Komisija prilikom odobravanja programa pokrivenih obveznica u skladu sa ovim zakonom provjerava da li imenovani upravnik skupa za pokriće ispunjava uslove iz st. 2 i 4 ovog člana. Upravnik skupa za pokriće dužan je da uzme u obzir zaključke analize iz člana 16 stav 9 ovog zakona prilikom procjene da li izdavalac i skup za pokriće mogu da nastave da ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, podzakonskim propisima donijetim na osnovu ovog zakona i ugovornim uslovima pokrivenih obveznica, o čemu obavještava Komisiju. Upravnik skupa za pokriće dužan je da kontinuirano prati da li izdavalac i skup za pokriće ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, podzakonskim propisima donijetim na osnovu ovog zakona i ugovornim uslovima pokrivenih obveznica, koji se tiču: 1) prihvatljivosti imovine u skupu za pokriće, 2) ispunjenja uslova za zajedničko finansiranje izdavanja pokrivenih obveznica, 3) sastava skupa za pokriće, 4) ugovora o derivatima u skupu za pokriće,			
--	---	--	--	--

	5) izdvajanja imovine za pokriće i zaštite od drugih povjerilaca, 6) registra skupa za pokriće, 7) relevantnosti informacija za investitore, 8) zahtjeva u pogledu pokrića, 9) zahtjeva u vezi sa baferom za likvidnost skupa za pokriće, 10) zaštite investitora u vezi sa pokrivenim obveznicama sa strukturom produženja dospeljeća, 11) obavljanja drugih poslova propisanih ovim zakonom. U izvršavanju dužnosti iz stava 8 ovog člana, upravnik skupa za pokriće: 1) provjerava obračune pokrića i likvidnosti, 2) potvrđuje tačnost procjene imovine u skupu za pokriće, 3) vrši nasumične revizije imovine u skupu za pokriće. Upravnik skupa za pokriće dužan je da nadzire registar skupa za pokriće sve dok pokrivene obveznice ne budu u cijelosti otplaćene, kako bi obezbijedio da izdavalac održava vrijednost skupa za pokriće u skladu sa ovim zakonom, podzakonskim propisima donijetim na osnovu ovog zakona i ugovornim uslovima pokrivenih obveznica. Upravnik skupa za pokriće obezbjeđuje tačnost upisa imovine u registar skupa za pokriće ako imovina koja je predložena za upis zadovoljava uslove prihvatljivosti propisane ovim zakonom i podzakonskim aktima donijetim na osnovu ovog zakona. Izdavalac ne može da raspolaže imovinom uključenom u skup za pokriće bez odobrenja upravnika skupa za pokriće, a upravnik odobrava brisanje, zamjenu i dodavanje imovine u registar skupa za pokriće samo ako skup za pokriće i dalje ispunjava zahtjeve koji su propisani zakonom, podzakonskim aktima donijetim na osnovu ovog zakona i ugovornim uslovima pokrivenih obveznica nakon predloženih promjena. Izdavalac je dužan da obezbijedi da upravnik skupa za pokriće uvijek ima pristup registru skupa za pokriće, kao i brz pristup svim dokumentima povezanim sa pokrivenim			
--	--	--	--	--

	obveznicama ili imovinom za pokriće, uključujući kreditne spise, ugovore, dokumenta o kolateralima, procjenu imovine i slična dokumenta povezana sa kreditima uključenim u skup za pokriće, i dostavljaju upravniku podatke o mogućim troškovima stečaja ili likvidacije koje je dužan da dostavlja Evropskom odboru za sistemske rizike. Upravnik skupa za pokriće svakih šest mjeseci podnosi izvještaj Komisiji, u kojem potvrđuje da je skup za pokriće usklađen sa ovim zakonom, a ako se izvod skupa za pokriće razlikuje od posljednjeg dostavljenog Komisiji, uz izvještaj se prilaže izvod iz registra skupa za pokriće. Upravnik skupa za pokriće izvještava Komisiju o svim značajnim opažanjima u vezi sa programom pokrivenih obveznica, uključujući kad je imovina brisana, zamijenjena ili dodata u skup za pokriće. Upravnik skupa za pokriće obavezan je da odgovara na zahtjeve za dostavljanje informacija u roku koji odredi Komisija. Uprava izdavaoca može da razriješi upravnika skupa za pokriće uz prethodnu saglasnost nadzornog odbora izdavaoca ako: 1) upravnik skupa za pokriće ne ispunjava uslove iz st. 2, 4 i 5 ovog člana, 2) upravnik skupa za pokriće ne ispunjava svoje dužnosti u skladu sa ovim zakonom, 3) razrješenje naloži Komisija, 4) upravnik skupa za pokriće podnese ostavku, pri čemu je dužan da obavlja polove upravnika do imenovanja novog upravnika skupa za pokriće. Upravnik skupa za pokriće je, prilikom izvršavanja svojih dužnosti, odgovoran izdavaocu, investitorima i drugim ugovornim stranama iz ugovora o derivatima iz člana 11 ovog zakona samo u slučaju namjere i krajnje nepažnje. O obavezi imenovanja upravnika skupa za pokriće iz stava 1 ovog člana Komisija obavještava Evropsku bankarsku agenciju (u daljem tekstu: EBA).			
--	---	--	--	--

	Informacije za investitore Član 15 Izdavalac je dužan da pruži investitorima informacije o svom programu pokrivenih obveznica koje su dovoljno detaljne kako bi se investitorima omogućilo da procijene profil i rizike tog programa i izvrše dubinsku analizu, a to podrazumijeva da se investitorima tromjesečno pružaju najmanje sljedeće informacije, i to o: 1) vrijednosti skupa za pokriće i neizmirenim obavezama koje proizlaze iz pokrivenih obveznica, 2) spisku međunarodnih identifikacionih brojeva hartija od vrijednosti (ISIN) za sva izdavanja pokrivenih obveznica u okviru tog programa, kojima je dodijeljen međunarodni identifikacioni broj hartija od vrijednosti, 3) geografskoj distribuciji i vrsti imovine za pokriće, vrijednosti njenih kredita i metodi vrednovanja, 4) pojedinostima o tržišnom riziku, uključujući kamatni i valutni rizik, kao i o kreditnim i likvidnosnim rizicima, 5) strukturi imovine za pokriće i pokrivenih obveznica u vezi sa rokovima dospelja, uključujući pregled događaja koji pokreću produženje roka dospelja, 6) nivou zahtijevanog i dostupnog pokrića, kao i o nivou zakonskog, ugovornog i dobrovoljno većeg stepena kolaterala, 7) procentu kredita kod kojih se smatra da je nastupio status neispunjavanja obaveza u skladu sa članom 51 ovog zakona, a svakako ako su krediti dospjeli više od tri mjeseca, 8) ovlaštenjima, sazivanju i načinu rada skupa investitora ako je ona propisana ugovornim uslovima pokrivenih obveznica. Izdavalac je dužan da informacije iz stava 1 ovog člana objavi na svojoj internet stranici. Zahtjevi u pogledu pokrića Član 16 Izdavalac je dužan da obezbijedi zaštitu investitora tako da program pokrivenih obveznica u svakom trenutku ispunjava			
--	--	--	--	--

	zahtjeve u pogledu pokrića koji su propisani st. 2 do 8 ovog člana. Sve obaveze koje proizlaze iz pokrivenih obveznica izdatih u okviru istog programa moraju da budu pokrivena potraživanjima koja proizlaze iz imovine uključene u skup za pokriće. Obaveze koje proizlaze iz pokrivenih obveznica iz stava 2 ovog člana uključuju: 1) neizmireni iznos glavnice koji proizlazi iz pokrivenih obveznica, 2) neizmirene iznose kamata koji proizlaze iz pokrivenih obveznica, 3) obaveze plaćanja povezane sa ugovorima o derivatima koji ispunjavaju uslove iz člana 11 ovog zakona, i 4) očekivane troškove u vezi sa održavanjem i upravljanjem programa pokrivenih obveznica u slučaju likvidacije, uključujući predvidive troškove upravnika skupa za pokriće i specijalnog upravnika do najdužeg mogućeg trajanja programa pokrivenih obveznica. Izdavalac može očekivane troškove u vezi sa održavanjem i upravljanjem za likvidaciju programa pokrivenih obveznica iz stava 3 tačka 4 ovog člana da odredi u paušalnom iznosu. Imovina uključena u skup za pokriće može da bude: 1) primarna imovina, 2) zamjenska imovina, 3) likvidna imovina u skladu sa zahtjevima iz člana 17 ovog zakona, i 4) potraživanja za plaćanje povezana sa ugovorima o derivatima koji ispunjavaju uslove iz člana 11 ovog zakona. Neobezbjedena potraživanja za koja se smatra da je nastao status neispunjavanja obaveza u skladu sa članom 51 ovog zakona ne doprinose pokriću. Izdavalac je dužan da obezbijedi da je ukupan nominalni iznos glavnice cjelokupne imovine uključene u skup za pokriće najmanje 5% veći od ukupnog nominalnog iznosa			
--	---	--	--	--

	glavnice neizmirenih obaveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica (načelo nominalnog iznosa). Obračun svih kamata koje se mogu platiti u pogledu neizmirenih obaveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica i kamata koje se mogu primiti u pogledu imovine za pokriće mora da odražava dobra bonitetna načela i vrši se u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Izdavalac je dužan da sprovede analizu otpornosti na stres na program pokrivenih obveznica po zahtjevu Komisije i da dostavi takvu analizu upravniku skupa za pokriće najkasnije u roku od 30 dana od sprovedenog testiranja otpornosti na stres. Bliži način plaćanja obaveza iz stava 3 tačka 3 ovog člana i potraživanja za plaćanja povezana sa ugovorima o derivatima iz stava 5 tačka 4 ovog člana propisuje Komisija.			
Članak 9. Zajedničko financiranje 1. Države članice dopuštaju da se prihvatljiva imovina za pokriće koju je inicirala kreditna institucija i koju je kupila kreditna institucija koja izdaje pokrivene obveznice koristi kao imovina za pokriće za izdavanje pokrivenih obveznica. Države članice reguliraju takve kupnje kako bi osigurale da su ispunjeni zahtjevi utvrđeni u člancima 6. i 12. 2. Ne dovodeći u pitanje zahtjev utvrđen u stavku 1. drugom podstavku ovog članka, države članice mogu dopustiti prijenose na temelju ugovora o finansijskom kolateralu u skladu s Direktivom 2002/47/EZ. 3. Ne dovodeći u pitanje zahtjev utvrđen u stavku 1. drugom podstavku, države članice također mogu dopustiti da se imovina koju je iniciralo poduzeće koje nije kreditna institucija koristi kao imovina za pokriće. Ako države članice iskoriste tu mogućnost, one zahtijevaju da kreditna institucija koja izdaje pokrivene obveznice ili ocijeni standarde za odobravanje kredita poduzeća koje je iniciralo imovinu za pokriće ili sama provede temeljitu procjenu kreditne sposobnosti dužnika.	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG“, broj 82/25) Zajedničko finansiranje Član 9 Izdavalac pokrivenih obveznica može u skup za pokriće da uključi i imovinu koja je kupljena od: 1) druge kreditne institucije ako je ta imovina prihvatljiva u skladu sa članom 8 ovog zakona i izdvojena u skladu sa članom 12 ovog zakona, 2) pravnog lica koje nije kreditna institucija ako je ta imovina prihvatljiva u skladu sa članom 8 ovog zakona i izdvojena u skladu sa članom 12 ovog zakona. U slučaju iz stava 1 tačka 2 ovog člana, kreditna institucija koja izdaje pokrivene obveznice dužna je da ocijeni detaljnu procjenu kreditne sposobnosti pravnog lica koji nije kreditna institucija ili da sama sprovede tu procjenu.	Potpuno usklađeno		

Članak 10. Sastav skupa za pokriće Države članice osiguravaju zaštitu ulagatelja utvrđivanjem pravila o sastavu skupova za pokriće. Tim se pravilima, prema potrebi, utvrđuju uvjeti za uključenje u skup za pokriće, od strane kreditnih institucija koje izdaju pokrivenne obveznice, primarne imovine koja ima različite karakteristike u smislu strukturnih obilježja, roka trajanja ili profila rizičnosti.	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG“, broj 82/25) Sastav skupa za pokriće Član 10 Skup za pokriće sastoji se od: 1) imovine za pokriće iz člana 8 stav 1 ovog zakona koja ima strukturna obilježja pokrivenih obveznica, rok trajanja i profil rizičnosti primjeren za obezbjeđenje pokrivenih obveznica, pri čemu je dopušteno da se u istom skupu za pokriće uključi različita imovina iz člana 8 stav 1 ovog zakona; 2) likvidne imovine koja čini bafer za likvidnost u skladu sa posebnim propisom Centralne banke Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka); i 3) ugovora o derivatima koji ispunjavaju uslove iz člana 11 ovog zakona. Odredbe ovog zakona kojima se uređuje izdvajanje i zaštita skupa za pokriće odnose se i na novac i novčane prilive imovine iz stava 1 ovog člana koja je uključena u skup za pokriće.	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno i članom 6 stav 1 tačka 74) Zakona o sanaciji kreditnih institucija ("Službeni list Crne Gore", br. 072/19 od 26.12.2019, 082/20 od 06.08.2020, 008/21 od 26.01.2021, 113/24 od 27.11.2024)	
Članak 11. Ugovori o izvedenicama u skupu za pokriće 1. Države članice osiguravaju zaštitu ulagatelja tako što dopuštaju da se ugovori o izvedenicama uključe u skup za pokriće samo ako su ispunjeni barem sljedeći zahtjevi: (a) ugovori o izvedenicama uključeni su u skup za pokriće isključivo u svrhu zaštite od rizika, njihov obujam prilagođava se u slučaju smanjenja rizika od kojeg se pruža zaštita te ih se uklanjanje ako rizik od kojeg se pruža zaštita prestane postojati; (b) ugovori o izvedenicama u dovoljnoj su mjeri dokumentirani; (c) ugovori o izvedenicama izdvojeni su u skladu s člankom 12.; (d) ugovori o izvedenicama ne mogu se raskinuti u slučaju insolventnosti ili sanacije kreditne institucije koja izdaje pokrivenne obveznice;	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG“, broj 82/25) Ugovor o derivatima u skupu za pokriće Član 11 Izdavalac može da uključi ugovor o derivatima u skup za pokriće samo ako su ispunjeni sljedeći uslovi, i to da: 1) su ugovori o derivatima uključeni u skup za pokriće isključivo u svrhu zaštite od rizika i njihov obim se prilagođava u slučaju smanjenja rizika od kojeg se pruža zaštita i uklanjaju iz skupa za pokriće, ako rizik od kojeg se pruža zaštita prestane da postoji; 2) su ugovori o derivatima u dovoljnoj mjeri dokumentovani; 3) su ugovori o derivatima izdvojeni u skladu sa članom 12 ovog zakona;	Potpuno usklađeno		

(e) ugovori o izvedenicama usklađeni su s pravilima utvrđenima u skladu sa stavkom 2. 2. Za potrebe osiguravanja usklađenosti sa zahtjevima navedenima u stavku 1. države članice utvrđuju pravila o ugovorima o izvedenicama u skupu za pokriće. U tim pravilima detaljno se utvrđuju: (a) kriteriji prihvatljivosti za drugu ugovornu stranu koja osigurava zaštitu od rizika; (b) dokumentacija u vezi s ugovorima o izvedenicama koja se mora dostaviti.	4) se ugovori o derivatima ne mogu raskinuti u slučaju stečaja ili likvidacije ili sanacije izdavaoca; 5) su ugovori o derivatima usklađeni sa odredbama ovog zakona. Ugovori o derivatima sa drugom ugovornom stranom koji služe za zaštitu od rizika skupa za pokriće ne smiju biti uključeni u isti skup za netiranje zajedno sa ostalim ugovorima o derivatima koje je izdavalac pokrivenih obveznica sklopio sa istom ugovornom stranom, a koji ne služe za pokriće rizika skupa za pokriće. Ugovori o derivatima sa drugom ugovornom stranom koji služe za pokriće rizika skupa za pokriće jednog programa pokrivenih obveznica ne smiju biti uključeni u isti skup za netiranje zajedno sa ugovorima o derivatima koji se odnose na skup za pokriće drugog programa pokrivenih obveznica. Ugovori o derivatima unose se u registar skupa za pokriće uz prethodno odobrenje upravnika skupa za pokriće, kao i uz prethodno odobrenje druge ugovorne strane u tim ugovorima o derivatima. Ako se unos iz stava 4 ovog člana sprovede bez prethodnih odobrenja, taj unos se smatra ništavim.			
Članak 12. Izdvajanje imovine za pokriće 1. Države članice utvrđuju pravila kojima se uređuje izdvajanje imovine za pokriće. Ta pravila uključuju barem sljedeće zahtjeve: (a) kreditna institucija koja izdaje pokrivene obveznice mora u svakom trenutku moći identificirati svu imovinu za pokriće; (b) kreditna institucija koja izdaje pokrivene obveznice mora provesti pravno obavezujuće i izvršivo izdvajanje sve imovine za pokriće; (c) sva imovina za pokriće zaštićena je od svih potraživanja trećih strana i nije dio insolventne mase kreditne institucije	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG“, broj 82/25) Izdvajanje imovine za pokriće i zaštita od drugih povjerilaca Član 12 Izdavalac je dužan da uspostavi registar skupa za pokriće u koji upisuje svu imovinu koja čini skup za pokriće. Upisom u registar skupa za pokriće, imovina za pokriće pravno se obavezujuće i izvršno izdvađa od sve ostale imovine izdavaoca, i tim izdvajanjem imovina za pokriće zaštićena je od svih potraživanja, osim potraživanja iz člana 6 st. 1 i 2 ovog zakona, te se na njoj ne može sprovesti izvršenje niti je dio stečajne i likvidacione mase izdavaoca sve dok se ne podmire sva potraživanja iz člana 6 st. 1 i 2 ovog zakona.	Potpuno usklađeno		

koja izdaje pokrivene obveznice sve dok se ne podmiri potraživanje s prednošću u redoslijedu naplate iz članka 4. stavka 1. točke (b). Za potrebe prvog podstavka imovina za pokriće obuhvaća sve kolaterale primljene u vezi s pozicijama ugovora o izvedenicama. 2. Izdvajanje imovine za pokriće iz stavka 1. primjenjuje se i u slučaju insolventnosti ili sanacije kreditne institucije koja izdaje pokrivene obveznice.	Imovina za pokriće obuhvata sve kolaterale primljene u vezi sa pozicijama ugovora o derivatima. Imovina koja je uključena u skup za pokriće kao veći nivo kolateralizacije izdvojena je i zaštićena u skladu sa st. 1, 2, 3, 5 i 6 ovog člana. Izdvajanje imovine za pokriće u skladu sa ovim članom primjenjuje se i u slučaju stečaja ili likvidacije izdavaoca. Imovina koja čini skup za pokriće ne smije biti korištena ni na koji drugi način osim za ispunjenje obaveza prema investitorima, drugim ugovornim stranama iz ugovora o derivatima koji ispunjavaju uslove iz člana 11 ovog zakona i obaveza koje proizlaze iz samog skupa za pokriće, sve do potpunog ispunjenja potraživanja iz pokrivenih obveznica. Obaveze koje proizlaze iz samog skupa za pokriće obuhvataju sve obaveze koje proizlaze iz održavanja i upravljanja programom pokrivenih obveznica u slučaju likvidacije, kao i predvidive troškove upravnika skupa za pokriće i, u slučaju likvidacije, specijalnog upravnika.			
Članak 13. Nadzornik skupa za pokriće 1. Države članice mogu zahtijevati da kreditne institucije koje izdaju pokrivene obveznice imenuju nadzornika skupa za pokriće koji kontinuirano prati ispunjava li skup za pokriće zahtjeve utvrđene u člancima od 6. do 12. i člancima od 14. do 17. 2. Ako države članice iskoriste mogućnost predviđenu u stavku 1., one utvrđuju pravila koja se odnose barem na sljedeće aspekte: (a) imenovanje i razrješenje nadzornika skupa za pokriće; (b) sve kriterije prihvatljivosti za nadzornika skupa za pokriće; (c) ulogu i dužnosti nadzornika skupa za pokriće, između ostalog u slučaju insolventnosti ili sanacije kreditne institucije koja izdaje pokrivene obveznice; (d) obvezu izvješćivanja nadležnih tijela imenovanih u skladu s člankom 18. stavkom 2.;	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG“, broj 82/25) Upravnik skupa za pokriće Član 14 Izdavalac je dužan da, prije nego što zatraži odobrenje za program pokrivenih obveznica od Komisije, imenuje upravnika skupa za pokriće, koji potvrđuje u pisanom obliku da prilikom izdavanja pokrivenih obveznica postoji dovoljan skup za pokriće i da je upisan u registar skupa za pokriće u skladu sa odredbama ovog zakona, pri čemu pisana potvrda upravnika sadrži i informacije o tome da li izdavalac i skup za pokriće ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, podzakonskim propisima donijetim na osnovu ovog zakona, kao i ugovorne uslove pokrivenih obveznica koji se tiču: 1) prihvatljivosti imovine u skupu za pokriće, 2) ispunjenja uslova za zajedničko finansiranje izdavanja pokrivenih obveznica,	Potpuno usklađeno		

(e) pravo na pristup informacijama potrebnima za obavljanje dužnosti nadzornika skupa za pokriće. 3. Ako države članice iskoriste mogućnost predviđenu u stavku 1., nadzornik skupa za pokriće mora biti odvojen od kreditne institucije koja izdaje pokrivene obveznice i od revizora navedene kreditne institucije te neovisan o toj kreditnoj instituciji i o tom revizoru. Međutim, države članice mogu dopustiti da nadzornik skupa za pokriće nije odvojen od kreditne institucije („interni nadzornik skupa za pokriće”) ako: (a) interni nadzornik skupa za pokriće neovisan je o postupku odlučivanja o kreditu kreditne institucije koja izdaje pokrivene obveznice; (b) ne dovodeći u pitanje stavak 2. točku (a), države članice osiguravaju da se internog nadzornika skupa za pokriće ne može ukloniti s tog položaja nadzornika skupa za pokriće bez prethodnog odobrenja upravljačkog tijela kreditne institucije koja izdaje pokrivene obveznice koje djeluje u okviru svoje nadzorne funkcije; i (c) prema potrebi, interni nadzornik skupa za pokriće ima izravan pristup upravljačkom tijelu koje djeluje u okviru svoje nadzorne funkcije. 4. Ako države članice iskoriste mogućnost predviđenu u stavku 1., one o tome obavješćuju EBA-u.	3) sastava skupa za pokriće, 4) ugovora o derivatima u skupu za pokriće, 5) izdvajanja imovine za pokriće i zaštite od drugih povjerilaca, 6) registra skupa za pokriće, 7) zahtjeva u vezi sa pokrićem, uključujući tačnost procjene imovine u skupu za pokriće, 8) zahtjeva u vezi sa baferom za likvidnost skupa za pokriće, i 9) zaštite investitora u vezi sa pokrivenim obveznicama sa strukturom produženja dospijeća. Za upravnika skupa za pokriće može biti imenovano samo lice koje je upisano u Registar ovlaštenih revizora Crne Gore. Izdavalac je dužan da obezbijedi da upravnik skupa za pokriće, uz prethodnu pisanu najavu, ima direktan pristup sjednicama uprave i nadzornog odbora izdavaoca kad je na dnevnom redu tema koja utiče ili može da utiče na prava i obaveze investitora. Upravnik skupa za pokriće mora da bude pravno i funkcionalno odvojen od izdavaoca i njegovog revizora, nezavistan u odnosu na izdavaoca i revizora, i da posjeduje iskustvo u oblasti revizije kreditnih institucija, finansijskih institucija, tržišne infrastrukture kapitala, društava za upravljanje investicionim fondovima, penzionih fondova ili osiguravajućih društava, ili drugo odgovarajuće iskustvo u radu sa subjektima iz finansijskog sektora. Lice koje obavlja funkciju upravnika skupa za pokriće ne može da: 1) ima direktan ili indirektan vlasnički udio u kapitalu izdavaoca ili njegovog revizora; 2) bude član organa upravljanja izdavaoca ili član nadzornog odbora izdavaoca i njegovog revizora; 3) bude u ugovornom, savjetodavnom, zastupničkom ili drugom poslovnom odnosu sa izdavaocem ili njegovim revizorom;			
--	--	--	--	--

	4) bude lice koje je u periodu od najmanje tri godine koji prethodi imenovanju bilo angažovano od strane izdavaoca ili njegovog revizora u bilo kom svojstvu koje može da utiče na nezavisnost. Odluku o imenovanju upravnika skupa za pokriće donosi uprava izdavaoca uz prethodnu saglasnost interne revizije i nadzornog odbora tog izdavaoca, a prije donošenja odluke, izdavalac je dužan da sprovede procjenu da li upravnik skupa za pokriće ispunjava uslove propisane st. 2 i 4 ovog člana i da tu procjenu dostavi Komisiji sa zahtjevom iz člana 20 ovog zakona. Komisija prilikom odobravanja programa pokrivenih obveznica u skladu sa ovim zakonom provjerava da li imenovani upravnik skupa za pokriće ispunjava uslove iz st. 2 i 4 ovog člana. Upravnik skupa za pokriće dužan je da uzme u obzir zaključke analize iz člana 16 stav 9 ovog zakona prilikom procjene da li izdavalac i skup za pokriće mogu da nastave da ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, podzakonskim propisima donijetim na osnovu ovog zakona i ugovornim uslovima pokrivenih obveznica, o čemu obavještava Komisiju. Upravnik skupa za pokriće dužan je da kontinuirano prati da li izdavalac i skup za pokriće ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, podzakonskim propisima donijetim na osnovu ovog zakona i ugovornim uslovima pokrivenih obveznica, koji se tiču: 1) prihvatljivosti imovine u skupu za pokriće, 2) ispunjenja uslova za zajedničko finansiranje izdavanja pokrivenih obveznica, 3) sastava skupa za pokriće, 4) ugovora o derivatima u skupu za pokriće, 5) izdvajanja imovine za pokriće i zaštite od drugih povjerilaca, 6) registra skupa za pokriće, 7) relevantnosti informacija za investitore, 8) zahtjeva u pogledu pokrića,			
--	--	--	--	--

	9) zahtjeva u vezi sa baferom za likvidnost skupa za pokriće, 10) zaštite investitora u vezi sa pokrivenim obveznicama sa strukturom produženja dospijanja, 11) obavljanja drugih poslova propisanih ovim zakonom. U izvršavanju dužnosti iz stava 8 ovog člana, upravnik skupa za pokriće: 1) provjerava obračune pokrića i likvidnosti, 2) potvrđuje tačnost procjene imovine u skupu za pokriće, 3) vrši nasumične revizije imovine u skupu za pokriće. Upravnik skupa za pokriće dužan je da nadzire registar skupa za pokriće sve dok pokrivene obveznice ne budu u cijelosti otplaćene, kako bi obezbijedio da izdavalac održava vrijednost skupa za pokriće u skladu sa ovim zakonom, podzakonskim propisima donijetim na osnovu ovog zakona i ugovornim uslovima pokrivenih obveznica. Upravnik skupa za pokriće obezbjeđuje tačnost upisa imovine u registar skupa za pokriće ako imovina koja je predložena za upis zadovoljava uslove prihvatljivosti propisane ovim zakonom i podzakonskim aktima donijetim na osnovu ovog zakona. Izdavalac ne može da raspolaže imovinom uključenom u skup za pokriće bez odobrenja upravnika skupa za pokriće, a upravnik odobrava brisanje, zamjenu i dodavanje imovine u registar skupa za pokriće samo ako skup za pokriće i dalje ispunjava zahtjeve koji su propisani zakonom, podzakonskim aktima donijetim na osnovu ovog zakona i ugovornim uslovima pokrivenih obveznica nakon predloženih promjena. Izdavalac je dužan da obezbijedi da upravnik skupa za pokriće uvijek ima pristup registru skupa za pokriće, kao i brz pristup svim dokumentima povezanim sa pokrivenim obveznicama ili imovinom za pokriće, uključujući kreditne spise, ugovore, dokumenta o kolateralima, procjenu imovine i slična dokumenta povezana sa kreditima uključenim u skup za pokriće, i dostavljaju upravniku podatke o mogućim troškovima			
--	--	--	--	--

	stečaja ili likvidacije koje je dužan da dostavlja Evropskom odboru za sistemske rizike. Upravnik skupa za pokriće svakih šest mjeseci podnosi izvještaj Komisiji, u kojem potvrđuje da je skup za pokriće usklađen sa ovim zakonom, a ako se izvod skupa za pokriće razlikuje od posljednjeg dostavljenog Komisiji, uz izvještaj se prilaže izvod iz registra skupa za pokriće. Upravnik skupa za pokriće izvještava Komisiju o svim značajnim opažanjima u vezi sa programom pokrivenih obveznica, uključujući kad je imovina brisana, zamijenjena ili dodata u skup za pokriće. Upravnik skupa za pokriće obavezan je da odgovara na zahtjeve za dostavljanje informacija u roku koji odredi Komisija. Uprava izdavaoca može da razriješi upravnika skupa za pokriće uz prethodnu saglasnost nadzornog odbora izdavaoca ako: 1) upravnik skupa za pokriće ne ispunjava uslove iz st. 2, 4 i 5 ovog člana, 2) upravnik skupa za pokriće ne ispunjava svoje dužnosti u skladu sa ovim zakonom, 3) razrješenje naloži Komisija, 4) upravnik skupa za pokriće podnese ostavku, pri čemu je dužan da obavlja polove upravnika do imenovanja novog upravnika skupa za pokriće. Upravnik skupa za pokriće je, prilikom izvršavanja svojih dužnosti, odgovoran izdavaocu, investitorima i drugim ugovornim stranama iz ugovora o derivatima iz člana 11 ovog zakona samo u slučaju namjere i krajnje nepažnje. O obavezni imenovanja upravnika skupa za pokriće iz stava 1 ovog člana Komisija obavještava Evropsku bankarsku agenciju (u daljem tekstu: EBA).			
Članak 14. Informacije za ulagatelje 1. Države članice osiguravaju da kreditne institucije koje izdaju pokrivene obveznice pružaju informacije o svojim	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG“, broj 82/25) Informacije za investitore Član 15	Potpuno usklađeno		

programima pokrivenih obveznica koje su dovoljno detaljne kako bi se ulagateljima omogućilo da ocijene profil i rizike tog programa i provedu dubinsku analizu programa. 2. Za potrebe stavka 1. države članice osiguravaju da se informacije dostavljaju ulagateljima barem na tromjesečnoj osnovi i da sadržavaju sljedeće minimalne informacije o portfelju: (a) vrijednost skupa za pokriće i nepodmirenih obveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica; (b) popis međunarodnih identifikacijskih brojeva vrijednosnih papira (identifikacijski brojevi ISIN) za sva izdanja pokrivenih obveznica u okviru tog programa kojima je dodijeljen identifikacijski broj ISIN; (c) geografska distribucija i vrsta imovine za pokriće, visina njezinih kredita i metoda vrednovanja; (d) pojedinosti u vezi s tržišnim rizikom, između ostalog kamatnim rizikom i valutnim rizikom, te u vezi s kreditnim rizicima i likvidnosnim rizicima; (e) struktura imovine za pokriće i pokrivenih obveznica u pogledu rokova dospelja, između ostalog pregled događaja pokretača produljenja roka dospelja, ako je to primjenjivo; (f) razine zahtijevanog i dostupnog pokrića, kao i razine zakonske, ugovorne i dobrovoljne veće razine kolateralizacije; (g) postotak kredita kod kojih se smatra da je nastao status neispunjavanja obveza u skladu s člankom 178. Uredbe (EU) br. 575/2013, a u svakom slučaju ako su krediti dospjeli više od 90 dana. Države članice osiguravaju da se za pokrivene obveznice vanjskog izdanja u okviru strukture za unutargrupne udružene pokrivene obveznice, kako je navedeno u članku 8., ulagateljima u odnosu na sve pokrivene obveznice vanjskog izdanja grupe dostavljaju informacije iz prvog podstavka ovog stavka ili poveznica na te informacije. Države članice osiguravaju da se te informacije dostavljaju ulagateljima barem na agregiranoj osnovi.	Izdavalac je dužan da pruži investitorima informacije o svom programu pokrivenih obveznica koje su dovoljno detaljne kako bi se investitorima omogućilo da procijene profil i rizike tog programa i izvrše dubinsku analizu, a to podrazumijeva da se investitorima tromjesečno pružaju najmanje sljedeće informacije, i to o: 1) vrijednosti skupa za pokriće i neizmirenim obavezama koje proizlaze iz pokrivenih obveznica, 2) spisku međunarodnih identifikacionih brojeva hartija od vrijednosti (ISIN) za sva izdavanja pokrivenih obveznica u okviru tog programa, kojima je dodijeljen međunarodni identifikacioni broj hartija od vrijednosti, 3) geografskoj distribuciji i vrsti imovine za pokriće, vrijednosti njenih kredita i metodi vrednovanja, 4) pojedinostima o tržišnom riziku, uključujući kamatni i valutni rizik, kao i o kreditnim i likvidnosnim rizicima, 5) strukturi imovine za pokriće i pokrivenih obveznica u vezi sa rokovima dospelja, uključujući pregled događaja koji pokreću produženje roka dospelja, 6) nivou zahtijevanog i dostupnog pokrića, kao i o nivou zakonskog, ugovornog i dobrovoljno većeg stepena kolaterala, 7) procentu kredita kod kojih se smatra da je nastupio status neispunjavanja obaveza u skladu sa članom 51 ovog zakona, a svakako ako su krediti dospjeli više od tri mjeseca, 8) ovlaštenjima, sazivanju i načinu rada skupa investitora ako je ona propisana ugovornim uslovima pokrivenih obveznica. Izdavalac je dužan da informacije iz stava 1 ovog člana objavi na svojoj internet stranici.			
---	---	--	--	--

3. Države članice osiguravaju zaštitu ulagatelja tako što od kreditnih institucija koje izdaju pokrivene obveznice zahtijevaju da na svojim internetskim stranicama objavljuju informacije koje su stavljene ulagateljima na raspolaganje u skladu sa stavcima 1. i 2. Države članice ne smiju od tih kreditnih institucija tražiti da te informacije objavljuju u papirnatom obliku.				
Odjeljak II. Zahtjevi u pogledu pokrića i likvidnosni zahtjevi Članak 15. Zahtjevi u pogledu pokrića 1. Države članice osiguravaju zaštitu ulagatelja tako što zahtijevaju da programi pokrivenih obveznica u svakom trenutku ispunjavaju barem zahtjeve u pogledu pokrića utvrđene u stavcima od 2. do 8. 2. Sve obveze koje proizlaze iz pokrivenih obveznica moraju biti pokrivene potraživanjima za plaćanje povezanim s imovinom za pokriće. 3. Obveze iz stavka 2. uključuju: (a) obveze plaćanja iznosa glavnice nepodmirenih obveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica; (b) obveze plaćanja svih kamata na nepodmirene obveze koje proizlaze iz pokrivenih obveznica; (c) obveze plaćanja povezane s ugovorima o izvedenicama koji se drže u skladu s člankom 11.; i (d) očekivane troškove u vezi s održavanjem i upravljanjem za likvidaciju programa pokrivenih obveznica. Za potrebe prvog podstavka točke (d) države članice mogu dozvoliti izračun paušalnog iznosa. 4. Smatra se da sljedeća imovina za pokriće pridonosi zahtjevu u pogledu pokrića: (a) primarna imovina; (b) zamjenska imovina; (c) likvidna imovina koja se drži u skladu s člankom 16.; i (d) potraživanja za plaćanje povezana s ugovorima o izvedenicama koji se drže u skladu s člankom 11.	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG”, broj 82/25) Zahtjevi u pogledu pokrića Član 16 Izdavalac je dužan da obezbijedi zaštitu investitora tako da program pokrivenih obveznica u svakom trenutku ispunjava zahtjeve u pogledu pokrića koji su propisani st. 2 do 8 ovog člana. Sve obaveze koje proizlaze iz pokrivenih obveznica izdatih u okviru istog programa moraju da budu pokrivene potraživanjima koja proizlaze iz imovine uključene u skup za pokriće. Obaveze koje proizlaze iz pokrivenih obveznica iz stava 2 ovog člana uključuju: 1) nelizmireni iznos glavnice koji proizlazi iz pokrivenih obveznica, 2) nelizmirene iznose kamata koji proizlaze iz pokrivenih obveznica, 3) obaveze plaćanja povezane sa ugovorima o derivatima koji ispunjavaju uslove iz člana 11 ovog zakona, i 4) očekivane troškove u vezi sa održavanjem i upravljanjem programa pokrivenih obveznica u slučaju likvidacije, uključujući predvidive troškove upravnika skupa za pokriće i specijalnog upravnika do najdužeg mogućeg trajanja programa pokrivenih obveznica. Izdavalac može očekivane troškove u vezi sa održavanjem i upravljanjem za likvidaciju programa pokrivenih	Potpuno usklađeno		

Nekolateralizirana potraživanja za koja se smatra da je nastao status neispunjavanja obveza u skladu s člankom 178. Uredbe (EU) br. 575/2013 ne pridonose pokriću. 5. Za potrebe stavka 3. prvog podstavka točke (c) i stavka 4. prvog podstavka točke (d) države članice utvrđuju pravila o vrednovanju ugovorâ o izvedenicama. 6. Izračunom zahtijevanog pokrića osigurava se da je agregirani iznos glavnice sve imovine za pokriće jednak ili veći od agregiranog iznosa glavnice nepodmirenih obveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica („načelo nominalnog iznosa”). Države članice mogu dopustiti primjenu drugih načela izračuna pod uvjetom da ne dovode do višeg omjera pokrića od onog izračunanog na temelju načela nominalnog iznosa. Države članice utvrđuju pravila za izračun svih kamata koje se mogu platiti u pogledu nepodmirenih obveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica i kamata koje se mogu primiti u pogledu imovine za pokriće, a koja moraju odražavati dobra bonitetna načela u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima. 7. Odstupajući od stavka 6. prvog podstavka države članice mogu, na način kojim se odražavaju dobra bonitetna načela i u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima, dopustiti da se buduća kamatna potraživanja od imovine za pokriće umanjena za buduće kamatne obveze iz odgovarajuće pokrivene obveznice mogu uzeti u obzir kako bi se kompenzirao eventualni nedostatak pokrića iz obveze plaćanja glavnice povezane s pokrivenom obveznicom ako postoji uska veza kako je definirano u primjenjivoj delegiranoj uredbi donesenoj na temelju članka 33. stavka 4. Uredbe (EU) br. 575/2013, podložno sljedećim uvjetima: (a) plaćanja koja su primljena tijekom roka trajanja imovine za pokriće i koja su potrebna za pokriće obveze plaćanja povezane s odgovarajućom pokrivenom obveznicom izdvojena su u skladu s člankom 12. ili su uključena u skup za	obveznica iz stava 3 tačka 4 ovog člana da odredi u paušalnom iznosu. Imovina uključena u skup za pokriće može da bude: 1) primarna imovina, 2) zamjenska imovina, 3) likvidna imovina u skladu sa zahtjevima iz člana 17 ovog zakona, i 4) potraživanja za plaćanje povezana sa ugovorima o derivatima koji ispunjavaju uslove iz člana 11 ovog zakona. Neobezbijedena potraživanja za koja se smatra da je nastao status neispunjavanja obaveza u skladu sa članom 51 ovog zakona ne doprinose pokriću. Izdavalac je dužan da obezbijedi da je ukupan nominalni iznos glavnice cjelokupne imovine uključene u skup za pokriće najmanje 5% veći od ukupnog nominalnog iznosa glavnice nelizmirenih obaveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica (načelo nominalnog iznosa). Obračun svih kamata koje se mogu platiti u pogledu nelizmirenih obaveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica i kamata koje se mogu primiti u pogledu imovine za pokriće mora da odražava dobra bonitetna načela i vrši se u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Izdavalac je dužan da sprovede analizu otpornosti na stres na program pokrivenih obveznica po zahtjevu Komisije i da dostavi takvu analizu upravniku skupa za pokriće najkasnije u roku od 30 dana od sprovedenog testiranja otpornosti na stres. Bliži način plaćanja obaveza iz stava 3 tačka 3 ovog člana i potraživanja za plaćanja povezana sa ugovorima o derivatima iz stava 5 tačka 4 ovog člana propisuje Komisija.			
--	--	--	--	--

pokriće u obliku imovine za pokriće iz članka 6. sve do dospijeca plaćanja; i (b) plaćanje unaprijed imovine za pokriće moguće je samo korištenjem opcije isporuke kako je definirano u primjenjivoj delegiranoj uredbi donesenoj na temelju članka 33. stavka 4. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili, u slučaju pokrivenih obveznica koje po nominalnoj vrijednosti može opozvati kreditna institucija koja izdaje pokrivene obveznice ako dužnik imovine za pokriće plati barem nominalni iznos opozvane pokrivene obveznice. 8. Države članice osiguravaju da se izračun imovine za pokriće i obveza temelji na istoj metodologiji. Države članice mogu dopustiti primjenu drukčijih metodologija za izračun imovine za pokriće, s jedne strane, i obveza, s druge strane, ako rezultat tih drukčijih metodologija izračuna nije viši omjer pokrića od onog izračunanog primjenom iste metodologije za izračun i imovine za pokriće i obveza.				
Članak 16. Zahtjev u pogledu zaštitnog sloja likvidnosti skupa za pokriće 1. Države članice osiguravaju zaštitu ulagatelja tako što zahtijevaju da skup za pokriće u svakom trenutku uključuje zaštitni sloj likvidnosti koji se sastoji od likvidne imovine dostupne za pokriće neto likvidnosnih odljeva u okviru programa pokrivenih obveznica. 2. Zaštitni sloj likvidnosti skupa za pokriće pokriva najveći kumulativni neto likvidnosni odljev tijekom sljedećih 180 dana. 3. Države članice osiguravaju da se zaštitni sloj likvidnosti skupa za pokriće iz stavka 1. ovog članka sastoji od sljedećih vrsta imovine izdvojenih u skladu s člankom 12. ove Direktive: (a) imovine koja ispunjava uvjete kao imovina 1. stupnja, 2.A stupnja ili 2.B stupnja u skladu s primjenjivom delegiranom uredbom donesenom na temelju članka 460. Uredbe (EU) br. 575/2013, koja je vrednovana u skladu s tom delegiranom uredbom i koju nije izdala kreditna institucija koja izdaje pokrivene obveznice, njezino matično društvo, osim ako je	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG“, broj 82/25) Zahtjevi u pogledu bafera za likvidnost skupa za pokriće Član 17 Izdavalac je dužan da obezbijedi zaštitu investitora tako da skup za pokriće u svakom trenutku uključuje bafer za likvidnost koji se sastoji od likvidne imovine dostupne za pokriće neto likvidnosnih odliva u okviru programa pokrivenih obveznica. Bafer za likvidnost skupa za pokriće pokriva najveći kumulativni neto likvidnosni odliv tokom sljedećih šest mjeseci. Neobezbjedena potraživanja iz izloženosti koje su u statusu neispunjavanja obaveza u skladu sa članom 51 ovog zakona ne mogu činiti dio bafera za likvidnost skupa za pokriće. Za obračun neto likvidnosnih odliva iz stava 2 ovog člana, obračun glavnice u slučaju produženja roka dospijeca pokrivenih obveznica uzima u obzir konačan dan dospijeca.	Potpuno usklađeno		

riječ o subjektu javnog sektora koji nije kreditna institucija, njezino društvo kći ili drugo društvo kći njezina matičnog društva ili sekuritizacijski subjekt posebne namjene s kojim je kreditna institucija usko povezana; (b) kratkoročnih izloženosti prema kreditnim institucijama koje ispunjavaju uvjete za 1. ili 2. stupanj kreditne kvalitete ili kratkoročnih depozita kreditnim institucijama koje ispunjavaju uvjete za 1., 2. ili 3. stupanj kreditne kvalitete u skladu s člankom 129. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) br. 575/2013. Države članice mogu ograničiti vrste likvidne imovine koje se moraju koristiti za potrebe prvog podstavka točaka (a) i (b). Države članice osiguravaju da nekolateralizirana potraživanja iz izloženosti za koja se smatra da su u statusu neispunjavanja obveza u skladu s člankom 178. Uredbe (EU) br. 575/2013 ne mogu pridonositi zaštitnom sloju likvidnosti skupa za pokriće. 4. Kada kreditne institucije koje izdaju pokrivene obveznice podliježu likvidnosnim zahtjevima utvrđenima u drugim pravnim aktima Unije, što dovodi do preklapanja sa zaštitnim slojem likvidnosti skupa za pokriće, države članice mogu odlučiti ne primijeniti odredbe nacionalnog prava kojima se prenose stavci 1., 2. i 3. u razdoblju predviđenom u tim pravnim aktima Unije. Države članice mogu iskoristiti tu mogućnost samo do datuma početka primjene izmjene tih pravnih akata Unije radi uklanjanja preklapanja i obavješćuju Komisiju i EBA-u o korištenju te mogućnosti. 5. Države članice mogu dopustiti da se izračun glavnice za strukture za produljenje roka dospijea temelji na datumu konačnog dospijea u skladu s ugovornim uvjetima pokrivene obveznice. 6. Države članice mogu predvidjeti da se stavak 1. ne primjenjuje na pokrivene obveznice koje podliježu zahtjevima u pogledu usklađenog financiranja.				
Članak 17. Uvjeti za strukture za produljenje roka dospijea	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA	Potpuno usklađeno		

1. Države članice mogu dopustiti izdavanje pokrivenih obveznica sa strukturama za produljenje roka dospijeća ako je zaštita ulagatelja osigurana barem s pomoću sljedećih elemenata: (a) rok dospijeća može se produljiti samo uz uvjet nastupa objektivnih događaja pokretača produljenja detaljno utvrđenih u nacionalnom pravu, a ne slijedom diskrecijske odluke kreditne institucije koja izdaje pokrivenne obveznice; (b) događaji pokretači produljenja roka dospijeća detaljno su utvrđeni u ugovornim uvjetima pokrivenne obveznice; (c) informacije o strukturi u pogledu rokova dospijeća dostavljene ulagateljima dovoljne su da im se omogući da utvrde rizik pokrivenne obveznice i sadržavaju detaljan opis: i. događaja pokretača produljenja roka dospijeća; ii. posljedica insolventnosti ili sanacije kreditne institucije koja izdaje pokrivenne obveznice na produljenje roka dospijeća; iii. uloge nadležnih tijela imenovanih u skladu s člankom 18. stavkom 2. i, prema potrebi, posebnog upravitelja u pogledu produljenja roka dospijeća; (d) konačni datum dospijeća pokrivenne obveznice može se odrediti u svakom trenutku; (e) u slučaju insolventnosti ili sanacije kreditne institucije koja izdaje pokrivenne obveznice, produljenja roka dospijeća ne utječu na redoslijed naplate ulagatelja u pokrivenne obveznice niti izokreću redoslijed izvornog rasporeda programa dospijeća pokrivenih obveznica; (f) produljenjem roka dospijeća ne mijenjaju se strukturna obilježja pokrivenih obveznica u smislu dvostruke zaštite kako je navedeno u članku 4. i isključenosti iz stečajne mase kako je navedeno u članku 5. 2. Države članice koje dopuštaju izdavanje pokrivenih obveznica sa strukturama za produljenje roka dospijeća o tome obavješćuju EBA-u.	(„Sl. list CG“, broj 82/25) Rok dospijeća pokrivenih obveznica Član 18 Izdavalac može da izda pokrivenne obveznice kao pokrivenne obveznice sa fiksnim rokom dospijeća. Izdavalac može da izda pokrivenne obveznice kao pokrivenne obveznice sa produženjem roka dospijeća, pri čemu uslov za produženje može biti otvaranje postupka stečaja ili likvidacije ili postupka sanacije izdavaoca. Rok dospijeća pokrivenih obveznica može biti produžen samo ako su, pored uslova iz stava 2 ovog člana, ispunjeni i sljedeći uslovi, i to: 1) produženje roka dospijeća propisano je u ugovornim uslovima pokrivenne obveznice, 2) da je izdavalac obavjestio Komisiju o produženju roka dospijeća i razlozima takvog produženja, 3) informacije o strukturi u pogledu rokova dospijeća dostavljene investitorima dovoljne su da im omoguće da utvrde rizik pokrivenne obveznice i sadrže detaljan opis događaja koji je produžio rok dospijeća i posljedice stečaja ili likvidacije ili sanacije izdavaoca na produženje roka dospijeća, kao i ulogu specijalnog upravnika u pogledu produženja roka dospijeća, 4) konačni dan dospijeća pokrivenne obveznice može se odrediti u svakom trenutku, 5) u slučaju stečaja ili likvidacije, sanacije izdavaoca, produženje roka dospijeća ne utiče na redoslijed naplate investitora, niti okreće redoslijed izvornog rasporeda programa dospijeća pokrivenih obveznica, 6) produženjem roka dospijeća ne mijenjaju se strukturna obilježja pokrivenih obveznica u smislu dvostruke zaštite iz člana 6 ovog zakona i izuzeća iz stečajne i likvidacione mase iz člana 12 ovog zakona. Komisija obavještava EBA-u o mogućnosti izdavanja pokrivenih obveznica kao pokrivenne obveznice sa produženjem roka dospijeća.			
---	--	--	--	--

GLAVA III. JAVNI NADZOR POKRIVENIH OBVEZNICA Članak 18. Javni nadzor pokrivenih obveznica 1. Države članice osiguravaju zaštitu ulagatelja propisivanjem da izdavanje pokrivenih obveznica podliježe javnom nadzoru pokrivenih obveznica. 2. Za potrebe javnog nadzora pokrivenih obveznica iz stavka 1. države članice imenuju jedno ili više nadležnih tijela. One o tim imenovanim tijelima obavješćuju Komisiju i EBA-u te navode eventualnu raspodjelu funkcija i dužnosti. 3. Države članice osiguravaju da nadležna tijela imenovana u skladu sa stavkom 2. prate izdavanje pokrivenih obveznica kako bi ocijenila usklađenost sa zahtjevima utvrđenima u odredbama nacionalnog prava kojima se prenosi ova Direktiva. 4. Države članice osiguravaju da kreditne institucije koje izdaju pokrivene obveznice registriraju sve svoje transakcije koje se odnose na program pokrivenih obveznica te da imaju uspostavljene odgovarajuće i primjerene dokumentacijske sustave i procese. 5. Države članice također osiguravaju uvođenje primjerenih mjera kako bi se nadležnim tijelima imenovanima u skladu sa stavkom 2. ovog članka omogućilo da pribave informacije potrebne za ocjenu usklađenosti sa zahtjevima utvrđenima u odredbama nacionalnog prava kojima se prenosi ova Direktiva, istraže moguća kršenja tih zahtjeva te izreknu administrativne sankcije i druge administrativne mjere u skladu s odredbama nacionalnog prava kojima se prenosi članak 23. 6. Države članice osiguravaju da nadležna tijela imenovana u skladu sa stavkom 2. imaju na raspolaganju stručno znanje, resurse, operativne kapacitete, ovlasti i neovisnost koji su im potrebni za obavljanje funkcija koje se odnose na javni nadzor pokrivenih obveznica.	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG“, broj 82/25) III. NADZOR POKRIVENIH OBVEZNICA Član 19 Centralna banka dostavlja Komisiji informacije do kojih dođe u postupku supervizije kreditnih institucija u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija, a koje se odnose ili mogu odnositi na pokrivene obveznice u smislu ovog člana koje će Komisija koristiti u svrhu vršenja nadzora u skladu sa ovim zakonom. Komisija nadzire izdavanje pokrivenih obveznica kako bi se obezbijedila usklađenost izdavanja pokrivenih obveznica i izdavaoca sa odredbama ovog zakona i podzakonskim propisima donijetim na osnovu ovog zakona. Komisija i upravnik skupa za pokriće dužni su da o vrednovanju imovine koja se nalazi u skupu za pokriće, obavijeste Centralnu banku ako sumnjaju da takvo vrednovanje nije sprovedeno u skladu sa pravilima struke i zakonom kojim se uređuje supervizija kreditnih institucija. Centralna banka bez nepotrebnog odlaganja obavještava Komisiju o postupcima koje je pokrenula u vezi obavještenja iz stava 3 ovog člana, kao i o drugim postupcima koje je pokrenula u vezi nepravilnosti prilikom vrednovanja imovine koja se nalazi u skupu za pokriće, kao i o njihovom ishodu, uključujući i mjere koje su eventualno naložene. Komisija može da zatraži bilo koju informaciju od izdavaoca, revizora izdavaoca, upravnika skupa za pokriće, specijalnog upravnika i bilo kojeg trećeg lica za koje smatra da posjeduje informacije relevantne za obavljanje nadzora nad izdavanjem pokrivenih obveznica, kada je takva informacija potrebna za ocjenu usklađenosti sa zahtjevima utvrđenim u ovom zakonu ili za sprovođenje nadzora mogućih kršenja tih zahtjeva, ili za sprovođenje postupka u kojem se izriču odgovarajuće mjere i sankcije u skladu sa ovim zakonom.	Potpuno usklađeno		
--	--	--------------------------	--	--

	Izdavalac je dužan da evidentira sve svoje transakcije koje se odnose na program pokrivenih obveznica i da ima uspostavljene odgovarajuće i primjerene sisteme i procese za čuvanje dokumentacije. Pružanje informacija i podataka Komisiji u skladu sa stavom 5 ovog člana ne smatra se kršenjem zakonske ili ugovorne zabrane ili ograničenja u vezi sa otkrivanjem tih informacija.			
Članak 19. Odobrenje za programe pokrivenih obveznica 1. Države članice osiguravaju zaštitu ulagatelja tako što zahtijevaju ishođenje odobrenja za program pokrivenih obveznica prije izdavanja pokrivenih obveznica u okviru tog programa. Države članice dodjeljuju ovlast za izdavanje takvih odobrenja nadležnim tijelima imenovanim u skladu s člankom 18. stavkom 2. 2. Države članice utvrđuju zahtjeve u pogledu odobrenja iz stavka 1. koji uključuju barem sljedeće: (a) odgovarajući poslovni plan kojim se utvrđuje izdavanje pokrivenih obveznica; (b) odgovarajuće politike, postupke i metodologije s ciljem zaštite ulagatelja, koji se odnose na odobrenje, izmjenu uvjeta, produljenje roka otplate i refinanciranje kredita uključenih u skup za pokriće; (c) rukovodstvo i osoblje zaduženo za program pokrivenih obveznica koje ima odgovarajuće kvalifikacije i znanje o izdavanju pokrivenih obveznica i upravljanju programom pokrivenih obveznica; (d) administrativnu strukturu za skup za pokriće i njegov nadzor koja ispunjava primjenjive zahtjeve utvrđene u odredbama nacionalnog prava kojima se prenosi ova Direktiva.	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG”, broj 82/25) Sadržaj zahtjeva za odobrenje programa pokrivenih obveznica odnosno zahtjeva za izdavanje prethodnog mišljenja Član 20 Kreditna institucija koja namjerava da izda jedno ili više izdavanja pokrivenih obveznica dužna je Komisiji da podnese zahtjev za izdavanje prethodnog mišljenja o poslovnom planu kojim se uređuje izdavanje pokrivenih obveznica, a nakon dobijanja prethodnog mišljenja Komisije, kreditna institucija dužna je u roku od 30 dana od dana dobijanja prethodnog mišljenja, da Komisiji podnese zahtjev za odobrenje programa pokrivenih obveznica. Zahtjev za izdavanje prethodnog mišljenja sadrži poslovni plan kojim se uređuje izdavanje pokrivenih obveznica, uključujući i analizu rizika, a iz kojeg je jasno vidljivo da se izdavanjem pokrivenih obveznica neće ugroziti dugoročna održivost poslovanja i kreditne institucije kao ni njena sposobnost ispunjavanja regulatornih zahtjeva. Zahtjevi iz stava 1 ovog člana sadrže podatke o administrativnoj organizaciji i finansijskom položaju kreditne institucije koja namjerava da izda jedno ili više izdavanja pokrivenih obveznica, i to opis: 1) finansijskog položaja kreditne institucije iz kojeg proizlazi odgovarajući stepen solventnosti koja ne dovodi u pitanje ispunjavanje obaveza koje ima prema povjericima koji nijesu investitori;	Potpuno usklađeno		

	2) dugoročnih poslovnih planova kreditne institucije sa naglaskom na likvidnost i rizike u vezi sa likvidnošću i uticajem izdavanja obveznica u okviru pokrivenih obveznica na dugoročne poslovne planove; 3) zadataka i odgovornosti kreditne institucije u vezi sa izdavanjem pokrivenih obveznica, a naročito u dijelu izdvajanja imovine za pokriće; 4) upravljanja rizicima kreditne institucije u vezi sa pokrivenim obveznicama; 5) postupaka interne revizije kreditne institucije u vezi sa izdavanjem pokrivenih obveznica, uključujući učestalost i primjenjive procedure kontrole; 6) postupaka kreditne institucije u vezi sa objavljivanjem informacija investitorima; 7) informacionih sistema kreditne institucije i korišćene tehnologije u vezi sa vođenjem registra skupa za pokriće; 8) podataka o rukovodnom kadru i zaposlenim licima koja su zadužena za program pokrivenih obveznica, a koja imaju odgovarajuće kvalifikacije i znanje o izdavanju pokrivenih obveznica i upravljanju programom pokrivenih obveznica. Zahtjevi iz stava 1 ovog člana sadrže i odgovarajuće podatke o programu pokrivenih obveznica i poslovni plan kojim se utvrđuje izdavanje pokrivenih obveznica, a koji se, pored ostalog, odnose na: 1) iznos najviše namjeravane ukupne nominalne vrijednosti pokrivenih obveznica koje namjeravaju da izdaju u okviru programa pokrivenih obveznica; 2) razlog za izdavanje pokrivenih obveznica, uključujući kvalitativni i kvantitativni opis planiranog korišćenja prihoda za tekuću i sljedeću finansijsku godinu i propisani iznos kupoprodajne cijene pokrivenih obveznica kojim će ta kreditna institucija raspolagati; 3) dokaz da kreditna institucija ima odgovarajuće mehanizme za odvojeno knjiženje i razvrstavanje dokumentacije koja se odnosi na potraživanja koja su dio pokrića, kao i dokumentacije koja se odnosi na izdavanje			
--	--	--	--	--

	pokrivenih obveznica iz svih ostalih poslovnih procesa te kreditne institucije; 4) opis programa pokrivenih obveznica iz kojeg je vidljivo odgovarajuće upravljanje programom u skladu sa odredbama ovog zakona, posebno uključujući: - operativne procedure usmjerene na obezbjeđenje urednog funkcionisanja programa pokrivenih obveznica u slučaju likvidacije, stečaja ili sanacije kreditne institucije, - dokaz o zaštitnim mehanizmima uspostavljenim radi obezbjeđenja da se sa dužnicima po kreditima koji su uključeni u skup za pokriće postupa na isti način kao sa istovjetnim dužnicima čiji krediti nijesu uključeni u skup za pokriće, - evidentiranje svih svojih transakcija koje se odnose na program pokrivenih obveznica i uspostavljanje odgovarajućih i primjerenih dokumentacionih sistema i procesa; 5) opis politika, postupaka i metodologija kojima se uređuje odobrenje, izmjena, obnova i refinansiranje kredita uključenih u skup za pokriće; 6) pojedinosti u vezi sa načinom rada, održavanjem, ovlašćenjima skupa investitora ako je propisano postojanje takvog skupa ili ako je propisano ad hoc sazivanje skupa investitora u određenim slučajevima. Uz zahtjeve iz stava 1 ovog člana prilaže se detaljan opis imovine koja čini skup za pokriće i način njegovog kontinuiranog praćenja, kao i potvrda upravnika skupa za pokriće da imovina skupa za pokriće ispunjava zahtjeve u vezi sa imovinom prihvatljivom kao pokriće za pokrivene obveznice iz ovog zakona i podzakonskih akata donijetih na osnovu ovog zakona. Opis iz stava 5 ovog člana sadrži detaljan prikaz ispunjavanja uslova o izdvajanju imovine za pokriće i njene zaštite od drugih povjerilaca, kao i posljedice otvaranja postupka stečaja ili likvidacije ili sanacije nad tom kreditnom institucijom. Uz zahtjev za odobrenje programa pokrivenih obveznica prilaže se odluka o imenovanju upravnika skupa za			
--	---	--	--	--

	pokrće, kao i dokazi da imenovani upravnik skupa za pokrće ispunjava uslove propisane ovim zakonom. Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prilažu se i ostali dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 22 stav 1 ovog zakona. Nakon početnog izdavanja programa pokrivenih obveznica, izdavalac može da izda novo izdavanje pokrivenih obveznica unutar tog programa pokrivenih obveznica bez traženja novog odobrenja za program pokrivenih obveznica odnosno prethodnog mišljenja pod uslovom da je izdavanje u skladu sa odobrenjem koje je dato za program i u skladu sa odredbama ovog zakona i podzakonskih akata donijetih na osnovu ovog zakona. Pokrvene obveznice izdate u novom izdavanju imaju isti redosljed prvenstva u pogledu njihove naplate iz skupa pokrća kao pokrvene obveznice ranije izdate u tom programu. Zahtjevi u pogledu pokrća iz člana 16 ovog zakona moraju da budu ispunjeni u pogledu obaveza koje proizlaze iz svih pokrivenih obveznica izdatih u okviru istog programa. Ako bi novo izdavanje unutar tog programa dovelo do toga da ti zahtjevi ne bi bili ispunjeni u pogledu obaveza iz svih pokrivenih obveznica izdatih unutar tog programa, izdavalac ne smije da izda novo izdavanje, već mora za takvo izdavanje da zatraži dodatno odobrenje odnosno prethodno mišljenje u skladu sa članom 21 stav 6 ovog zakona. Uz zahtjev za odobrenje programa pokrivenih obveznica prilaže se i potvrda o uplati naknade za izdavanje odobrenja Komisije u iznosu koji je utvrdila Komisija. Iznos naknade za izdavanje odobrenja iz stava 13 ovog člana propisuje Komisija. Odobrenje programa pokrivenih obveznica Član 21 Pokrvene obveznice na osnovu ovog zakona može da izda samo kreditna institucija sa sjedištem u Crnoj Gori koja je od Komisije dobila odobrenje programa pokrivenih obveznica u okviru kojeg izdaje pokrvene obveznice.			
--	--	--	--	--

	Komisija rješenjem odobrava program pokrivenih obveznica ako utvrdi da su ispunjeni svi ostali uslovi iz člana 22 ovog zakona, osim uslova iz člana 22 stav 1 tačka 1 ovog zakona. Prilikom odlučivanja o izdavanju prethodnog mišljenja Komisija ocjenjuje da li su ispunjeni uslovi propisani članom 22 stav 1 tačka 1 ovog zakona. Komisija izdaje prethodno mišljenje u roku od 60 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva za izdavanje prethodnog mišljenja od strane kreditne institucije iz člana 20 stav 1 ovog zakona. Centralna banka na zahtjev Komisije u roku iz stava 4 ovog člana, na osnovu podataka kojima raspolaže u okviru supervizije nad poslovanjem kreditnih institucija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje supervizija kreditnih institucija, dostavlja i neobavezujuće mišljenje o: 1) prikladnosti politika, postupaka i metodologija koje se odnose na izdavanje odobrenja, postupak izmjene uslova, produženja roka otplate i refinansiranja kredita koje kreditna institucija primjenjuje za vrste kredita uključenih u skup za pokriće; 2) prikladnosti sistema upravljanja rizicima u kreditnoj instituciji; 3) kvalitetu i prikladnosti politika, postupaka i metodologija koje kreditna institucija primjenjuje, a koje se odnose na vrednovanje imovine koja je uključena u skup za pokriće. Izdavalac koji nakon dobijanja odobrenja namjerava da izmijeni program pokrivenih obveznica dužan je da o takvim namjeravanim izmjenama prethodno obavijesti Komisiju, a za svaku materijalno značajnu izmjenu izdavalac dužan je da zatraži odobrenje za izmjenu prethodno odobrenog programa. Na postupak izdavanja odobrenja za materijalno značajnu izmjenu programa pokrivenih obveznica primjenjuju se odredbe koje se odnose na izdavanje odobrenja za program pokrivenih obveznica.			
--	--	--	--	--

	Obim ispitivanja zahtjeva za odobrenje programa pokrivenih obveznica odnosno zahtjeva za izdavanje prethodnog mišljenja Član 22 Kreditna institucija može da dobije odobrenje i prethodno mišljenje ako program pokrivenih obveznica ispunjava sljedeće uslove, i to da: 1) sadrži odgovarajući poslovni plan kojim se uređuje i određuje izdavanje pokrivenih obveznica, uključujući i analizu rizika, a iz kojeg je jasno vidljivo da se izdavanjem pokrivenih obveznica neće ugroziti dugoročna održivost poslovanja te kreditne institucije niti njena sposobnost ispunjavanja regulatornih zahtjeva; 2) sadrži odgovarajuće politike, postupke i metodologije koje se odnose na izdavanje odobrenja, postupak izmjene uslova, produženja roka otplate i refinansiranja kredita uključenih u skup za pokriće, a služe zaštiti investitora; 3) rukovodni kadar i zaposlena lica zadužena za program pokrivenih obveznica imaju odgovarajuće kvalifikacije i znanja o izdavanju pokrivenih obveznica i upravljanju programom pokrivenih obveznica i da ta kreditna institucija posjeduje dovoljan broj zaposlenih sa stručnim kvalifikacijama potrebnim za obavljanje poslovanja sa pokrivenim obveznicama iz člana 24 stava 4 ovog zakona; 4) odabrani upravnik skupa za pokriće ispunjava uslove propisane ovim zakonom; 5) ispunjava zahtjeve propisane ovim zakonom vezano za strukturu skupa za pokriće, uključujući i zahtjev u pogledu usklađenog finansiranja, sastav skupa za pokriće i zahtjeve u pogledu pokrića, njegovog nadzora i registra skupa za pokriće, uključujući i potvrdu upravnika skupa za pokriće iz člana 14 ovog zakona, kao i uslove za rok dospijeća pokrivenih obveznica; 6) da kreditna institucija ima uspostavljen sistem upravljanja rizicima koji proizlaze iz pokrivenih obveznica. Bliže uslove iz stava 1 tač. 2, 3 i 5 ovog člana koji se odnose na program pokrivenih obveznica propisuje Komisija.			
--	---	--	--	--

Članak 20. Javni nadzor pokrivenih obveznica u slučaju insolventnosti ili sanacije 1. Nadležna tijela imenovana u skladu s člankom 18. stavkom 2. surađuju sa sanacijskim tijelom u slučaju sanacije kreditne institucije koja izdaje pokrivene obveznice kako bi se osigurala zaštita prava i interesa ulagatelja u pokrivene obveznice, među ostalim barem tako da se tijekom postupka sanacije provjerava kontinuirano i dobro upravljanje programom pokrivenih obveznica. 2. Države članice mogu predvidjeti imenovanje posebnog upravitelja kako bi se osigurala zaštita prava i interesa ulagatelja u pokrivene obveznice, među ostalim barem tako da se tijekom potrebnog razdoblja provjerava kontinuirano i dobro upravljanje programom pokrivenih obveznica. Ako države članice iskoriste tu mogućnost, mogu zahtijevati od svojih nadležnih tijela imenovanih u skladu s člankom 18. stavkom 2. da odobre imenovanje i razrješenje posebnog upravitelja. Države članice koje iskoriste tu mogućnost zahtijevaju barem da se provede savjetovanje s tim nadležnim tijelima u vezi s imenovanjem i razrješenjem posebnog upravitelja. 3. Ako države članice predvide imenovanje posebnog upravitelja u skladu sa stavkom 2., one donose pravila kojima se utvrđuju zadaće i odgovornosti tog posebnog upravitelja barem u pogledu sljedećeg: (a) ispunjavanja obveza povezanih s pokrivenim obveznicama; (b) upravljanja i realizacije imovine za pokriće, uključujući prijenos te imovine zajedno s obvezama koje proizlaze iz pokrivenih obveznica na drugu kreditnu instituciju koja izdaje pokrivene obveznice; (c) pravnih transakcija potrebnih za pravilno upravljanje skupom za pokriće, kontinuiranog praćenja pokrića obveza povezanih s pokrivenim obveznicama, pokretanja postupaka s ciljem povratka imovine u skup za pokriće i prijenosa	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG”, broj 82/25) Nadzor pokrivenih obveznica u slučaju stečaja, likvidacije ili sanacije izdavaoca Član 26 Komisija sarađuje sa Centralnom bankom u slučaju sanacije izdavaoca kako bi se obezbijedila zaštita prava i interesa investitora, pored ostalog tako što se tokom postupka sanacije provjerava da li se kontinuirano i dobro upravlja programom pokrivenih obveznica. Komisija sarađuje sa specijalnim upravnikom u slučaju stečaja ili likvidacije izdavaoca koji međusobno razmjenjuju informacije kako bi se obezbijedila zaštita prava i interesa investitora, pored ostalog tako što se tokom postupka stečaja ili likvidacije provjerava da li se kontinuirano i dobro upravlja programom pokrivenih obveznica. Nadležni organi u postupku stečaja ili likvidacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj i likvidacija banaka, dužni su da prilikom korišćenja svojih ovlašćenja u slučaju stečaja ili likvidacije izdavaoca obezbijede da svoja ovlašćenja ne izvršavaju na način koji će ugroziti ostvarivanje prava iz pokrivenih obveznica i skupa za pokriće, a koja investitori imaju u skladu sa ovim zakonom.	Potpuno usklađeno		
---	---	--------------------------	--	--

preostale imovine u insolventijsku masu kreditne institucije koja izdaje pokrivene obveznice nakon što su sve obveze koje proizlaze iz pokrivenih obveznica ispunjene. Za potrebe prvog podstavka točke (c) države članice mogu dopustiti rad posebnog upravitelja u slučaju insolventnosti kreditne institucije koja izdaje pokrivene obveznice, u okviru odobrenja koje ima ta kreditna institucija i podložno istim operativnim zahtjevima. 4. Za potrebe postupka insolventnosti ili sanacije države članice osiguravaju koordinaciju i razmjenu informacija između nadležnih tijela imenovanih u skladu s člankom 18. stavkom 2., posebnog upravitelja, ako je imenovan, i u slučaju sanacije, sanacijskog tijela.				
Članak 21. Izvrješćivanje nadležnih tijela 1. Države članice osiguravaju zaštitu ulagatelja tako što od kreditnih institucija koje izdaju pokrivene obveznice zahtijevaju da nadležnim tijelima imenovanim u skladu s člankom 18. stavkom 2. dostavljaju informacije utvrđene u stavku 2. o programima pokrivenih obveznica. To izvrješćivanje provodi se redovito kao i na zahtjev tih nadležnih tijela. Države članice utvrđuju pravila o učestalosti tog redovitog izvrješćivanja. 2. Obvezama izvrješćivanja koje se moraju utvrditi u skladu sa stavkom 1. zahtijeva se da informacije koje se moraju dostavljati uključuju barem informacije o sljedećem: (a) prihvatljivosti imovine i zahtjevima u pogledu skupa za pokriće u skladu s člancima od 6. do 11.; (b) izdvajanju imovine za pokriće u skladu s člankom 12.; (c) kada je to primjenjivo, načinu rada nadzornika skupa za pokriće u skladu s člankom 13.; (d) zahtjevima u pogledu pokrića u skladu s člankom 15.; (e) zaštitnom sloju likvidnosti skupa za pokriće u skladu s člankom 16.;	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG”, broj 82/25) Izveštavanje nadležnih organa Član 27 Izdavalac je dužan da jednom u šest mjeseci Komisiji dostavlja informacije o programu pokrivenih obveznica, kao i na zahtjev, i to informacije o: 1) prihvatljivosti imovine i zahtjevima u pogledu skupa za pokriće; 2) izdvajanju imovine za pokriće; 3) upravniku skupa za pokriće i radu upravnika skupa za pokriće; 4) zahtjevima u pogledu pokrića; 5) baferu za likvidnost skupa za pokriće; 6) uslovima za strukture za produženje roka dospeljeća, kad je to primjenjivo. Izdavalac je dužan, da u slučaju sanacije izdavaoca, dostavi Komisiji sve dodatne informacije koje se odnose na zaštitu investitora i ostvarivanje njihovih prava iz pokrivenih obveznica, a u slučaju stečaja ili likvidacije, dodatne informacije dostavljaju se Komisiji.	Potpuno usklađeno		

(f) kada je to primjenjivo, uvjetima za strukture za produženje roka dospijeća u skladu s člankom 17. 3. Države članice utvrđuju pravila o informacijama koje u skladu sa stavkom 2., u slučaju insolventnosti ili sanacije kreditne institucije koja izdaje pokrivena obveznica, nadležnim tijelima imenovanim u skladu s člankom 18. stavkom 2. moraju pružiti kreditne institucije koje izdaju pokrivena obveznica.	Izdavalac je dužan da, na zahtjev Komisije, dostavi izvještaje i informacije o svim pitanjima važnim za zaštitu investitora i sprovođenje nadzora nad primjenom ovog zakona. Ne smatra se da izdavalac krši bankarsku ili poslovnu tajnu, obavezu zaštite ličnih podataka ili bilo koju drugu obavezu o povjerljivosti podataka, bez obzira na to radi li se o podacima koji se štite na ugovornom, zakonskom ili drugom osnovu, ako se radi o informacijama koje se odnose na skup za pokriće i ako se te informacije otkriju Komisiji ili licima koje Komisija odredi, kao i ako se ti podaci otkriju: 1) kreditnoj instituciji u postupku u kojem druga kreditna institucija razmatra sticanje skupa za pokriće u skladu sa odredbama ovog zakona, uključujući i nezavisne savjetnike te kreditne institucije; 2) upravicima skupa za pokriće; 3) revizorima i ovlaštenim procjenjivačima imovine. Lica koja u skladu sa stavom 4 ovog člana dođu u posjed informacija koji su bankarska ili poslovna tajna, ili lica koja dođu u posjed ličnih podataka dužnika, imaju obavezu da čuvaju takve informacije kao tajnu u skladu sa propisima koja se primjenjuju na bankarsku ili poslovnu tajnu i propisima kojima se uređuje zaštita ličnih podataka.			
Članak 22. Ovlasti nadležnih tijela za potrebe javnog nadzora pokrivenih obveznica 1. Države članice osiguravaju zaštitu ulagatelja tako što nadležnim tijelima imenovanim u skladu s člankom 18. stavkom 2. dodjeljuju sve ovlasti u pogledu nadzora, istraga i izricanja sankcija koje su potrebne za obavljanje zadaće javnog nadzora pokrivenih obveznica. 2. Ovlasti iz stavka 1. uključuju barem sljedeće: (a) ovlast za izdavanje ili odbijanje odobrenja u skladu s člankom 19.; (b) ovlast za redovito preispitivanje programa pokrivenih obveznica s ciljem ocjene usklađenosti s odredbama nacionalnog	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG“, broj 82/25) Ovlašćenja Komisije kod nadzora pokrivenih obveznica Član 28 Komisija je ovlašćena da sprovodi nadzor nad izdavaocem i upravnikom skupa za pokriće, odnosno specijalnim upravnikom, i da provjerava postupaju li oni u skladu sa odredbama ovog zakona i podzakonskim propisima donijetim na osnovu ovog zakona. Nadzor iz stava 1 ovog člana, uključujući i izricanje nadzornih mjera Komisije, sprovodi se u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, kojim je uređen postupak	Potpuno usklađeno		

prava kojima se prenosi ova Direktiva; (c) ovlast za provedbu izravnog i neizravnog nadzora; (d) ovlast za izricanje administrativnih sankcija i drugih administrativnih mjera u skladu s odredbama nacionalnog prava kojima se prenosi članak 23.; (e) ovlast za donošenje i provedbu nadzornih smjernica o izdavanju pokrivenih obveznica.	sprovođenja nadzora od strane Komisije, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano. Komisija može da sprovede neposredni nadzor u poslovnim prostorijama izdavaoca i posredni nadzor prikupljanjem i analizom izvještaja i informacija i kontinuiranim praćenjem usklađenosti izdavaoca sa odredbama ovog zakona i podzakonskim propisima donijetim na osnovu ovog zakona. Komisija je ovlaštena da redovno preispituje program pokrivenih obveznica radi ocjene usklađenosti sa ovim zakonom. Komisija može da izda smjernice o izdavanju pokrivenih obveznica.			
Članak 23. Administrativne sankcije i druge administrativne mjere 1. Ne dovodeći u pitanje pravo država članica da predvide kaznene sankcije, države članice utvrđuju pravila o odgovarajućim administrativnim sankcijama i drugim administrativnim mjerama koje se primjenjuju barem u sljedećim situacijama: (a) kreditna institucija ishodila je odobrenje za program pokrivenih obveznica na temelju lažnih navoda ili na drugi nezakonit način; (b) kreditna institucija više ne ispunjava uvjete na temelju kojih je izdano odobrenje za program pokrivenih obveznica; (c) kreditna institucija izdaje pokrivene obveznice, a nije ishodila odobrenje u skladu s odredbama nacionalnog prava kojima se prenosi članak 19.; (d) kreditna institucija koja izdaje pokrivene obveznice ne ispunjava zahtjeve utvrđene u odredbama nacionalnog prava kojima se prenosi članak 4.; (e) kreditna institucija izdaje pokrivene obveznice koje nisu u skladu sa zahtjevima utvrđenima u odredbama nacionalnog prava kojima se prenosi članak 5.; (f) kreditna institucija izdaje pokrivene obveznice koje nisu kolateralizirane u skladu s odredbama nacionalnog prava kojima se prenosi članak 6.;	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG”, broj 82/25) Nadzorne mjere Komisije Član 37 Na osnovu zapisnika, prigovora na zapisnik, dopune zapisnika i ostalih činjenica utvrđenih u postupku nadzora, Komisija može subjektu nadzora donijeti rješenje o nadzornim mjerama u skladu sa ovim zakonom, radi usklađivanja poslovanja subjekata nadzora. Ako utvrdi povrede odredbi ovog zakona i podzakonskih akata donijetih na osnovu zakona, Komisija može rješenjem da izrekne jednu ili više nadzornih mjera, vodeći računa o tome da mjera bude djelotvorna, srazmjerna i odvratajuća, i to da: 1) otkloni nezakonitosti i nepravilnosti, uključujući nalog fizičkom ili pravnom licu da prestane sa nezakonitim postupanjem i da to ne ponavlja; 2) javno objavi identitet fizičkog ili pravnog lica; 3) naloži upravi izdavaoca za razrješenje upravnika skupa za pokriće i imenovanje novog upravnika; 4) ukine rješenja kojim je Komisija odobrila program pokrivenih obveznica, čime se poništava prethodno mišljenje Komisije i o tome obavjesti Centralnu banku.	Potpuno usklađeno		

(g) kreditna institucija izdaje pokrivena obveznice koje su kolateralizirane imovinom koja se nalazi izvan Unije kršeći pritom zahtjeve utvrđene u odredbama nacionalnog prava kojima se prenosi članak 7.; (h) kreditna institucija kolateralizira pokrivena obveznice u okviru strukture za unutargrupne udružene pokrivena obveznice kršeći pritom zahtjeve utvrđene u odredbama nacionalnog prava kojima se prenosi članak 8.; (i) kreditna institucija koja izdaje pokrivena obveznice ne ispunjava uvjete za zajedničko financiranje utvrđene u odredbama nacionalnog prava kojima se prenosi članak 9.; (j) kreditna institucija koja izdaje pokrivena obveznice ne ispunjava zahtjeve u pogledu sastava skupa za pokriće utvrđene u odredbama nacionalnog prava kojima se prenosi članak 10.; (k) kreditna institucija koja izdaje pokrivena obveznice ne ispunjava zahtjeve u pogledu ugovora o izvedenicama u skupu za pokriće utvrđene u odredbama nacionalnog prava kojima se prenosi članak 11.; (l) kreditna institucija koja izdaje pokrivena obveznice ne ispunjava zahtjeve u pogledu izdvajanja imovine za pokriće u skladu s odredbama nacionalnog prava kojima se prenosi članak 12.; (m) kreditna institucija koja izdaje pokrivena obveznice ne dostavlja informacije ili dostavlja nepotpune ili netočne informacije kršeći pritom odredbe nacionalnog prava kojima se prenosi članak 14.; (n) kreditna institucija koja izdaje pokrivena obveznice opetovano ili kontinuirano ne uspijeva osigurati zaštitni sloj likvidnosti skupa za pokriće kršeći pritom odredbe nacionalnog prava kojima se prenosi članak 16.; (o) kreditna institucija koja izdaje pokrivena obveznice sa strukturama za produljenje roka dospijeća ne ispunjava uvjete za strukture za produljenje roka dospijeća utvrđene u odredbama nacionalnog prava kojima se prenosi članak 17.;	Izdavalac je dužan da izvrši mjere na način i u rokovima utvrđenim rješenjem Komisije. Kada se u nadzoru utvrde nezakonitosti i/ili nepravilnosti koje treba ispraviti, Komisija izdavaocu rješenjem nalaže mjere za njihovo otklanjanje i/ili, ako je to primjenjivo, nalaže prestanak postupanja koje predstavlja povredu ovog zakona, odnosno drugih relevantnih propisa, uz napomenu da se takvo postupanje ne ponovi. Ako utvrdi kršenje obaveza upravnika skupa za pokriće propisanih članom 14 ovog zakona Komisija može da izrekne mjeru iz stava 2 tačka 3 ovog člana. Ukidanje rješenja kojim je Komisija odobrila program pokrivenih obveznica ne utiče na već izdate pokrivena obveznice iz tog programa, pri čemu izdavalac nakon donošenja tog rješenja ne smije da izdaje pokrivena obveznice iz istog programa. Otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti Član 38 Subjekt nadzora je dužan da otkloni utvrđene povrede odredbi ovog zakona i da podnese Komisiji izvještaj o mjerama koje je preduzeo radi njihovog otklanjanja, u roku koji odredi Komisija. Uz izvještaj iz stava 1 ovog člana subjekt nadzora je dužan da priloži dokumentaciju i druge dokaze koji potvrđuju da su utvrđene povrede odredbi ovog zakona otklonjene. Ako izvještaj nije potpun ili iz priložene dokumentacije i drugih dokaza ne proizlazi da su nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene, Komisija nalaže dopunu izvještaja i određuje rok u kojemu se izvještaj mora dopuniti. Ako Komisija na osnovu izvještaja, priložene dokumentacije i drugih dokaza zaključi da su nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene, donosi rješenje kojim se utvrđuje da su te nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene i da je postupak nadzora obustavljen.			
---	---	--	--	--

(p) kreditna institucija koja izdaje pokrivene obveznice ne dostavlja informacije ili dostavlja nepotpune ili netočne informacije o svojim obvezama kršeći pritom odredbe nacionalnog prava kojima se prenosi članak 21. stavak 2. Države članice mogu odlučiti da ne predvide administrativne sankcije ili druge administrativne mjere za kršenja koja podliježu kaznenim sankcijama prema njihovu nacionalnom pravu. U tom slučaju države članice priopćavaju Komisiji relevantne odredbe kaznenog prava. 2. Sankcije i mjere iz stavka 1. moraju biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće i uključivati barem sljedeće: (a) oduzimanje odobrenja za program pokrivenih obveznica; (b) javnu objavu identiteta fizičke ili pravne osobe i prirode kršenja u skladu s člankom 24.; (c) nalog kojim se od fizičke ili pravne osobe zahtijeva da prestane s takvim postupanjem i da takvo postupanje više ne ponovi; (d) administrativne novčane kazne. 3. Države članice osiguravaju i djelotvornu provedbu sankcija i mjera iz stavka 1. 4. Države članice osiguravaju da nadležna tijela imenovana u skladu s člankom 18. stavkom 2. pri određivanju vrste administrativnih sankcija ili drugih administrativnih mjera i iznosa administrativnih novčanih kazni uzmu u obzir sve sljedeće okolnosti, prema potrebi: (a) težinu i trajanje kršenja; (b) stupanj odgovornosti fizičke ili pravne osobe odgovorne za kršenje; (c) financijsku snagu fizičke ili pravne osobe odgovorne za kršenje, među ostalim upućivanjem na ukupni promet pravne osobe ili godišnji dohodak fizičke osobe; (d) značaj dobiti ili gubitaka koje je fizička ili pravna osoba odgovorna za kršenje ostvarila odnosno izbjegla zbog povrede, u mjeri u kojoj je tu dobit ili te gubitke moguće utvrditi;	Prije donošenja rješenja iz stava 4 ovog člana, Komisija može da sprovede i ponovni nadzor subjekta nadzora u mjeri potrebnj da utvrdi da su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene na odgovarajući način i u odgovarajućem obimu. KAZNE ODREDBE Prekršaji izdavaoca Član 54 Novčanom kaznom u iznosu od 1% do 10% povrijeđene zaštićene vrijednosti kazni se za prekršaj izdavalac ako: ne obezbijedi da investitori i druge ugovorne strane iz ugovora o derivatima koji ispunjavaju uslove iz člana 11 ovog zakona, u slučaju stečaja, likvidacije ili sanacije izdavaoca, ostvare potraživanje iz imovine za pokriće sa prednošću u redosljedu naplate po osnovu glavnice, kao i dospjelih, obračunatih i budućih kamata (član 6 stav 2); ne obezbijedi da investitori i druge ugovorne strane iz ugovora o derivatima koji ispunjavaju uslove iz člana 11 ovog zakona, u slučaju stečaja ili likvidacije izdavaoca, kada se utvrdi da je skup za pokriće nedovoljan za potpuno namirenje potraživanja sa prednošću u redosljedu naplate, ostvare potraživanje iz stečajne, odnosno likvidacione mase izdavaoca u istom isplatnom redu kao i drugi povjerioci, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj ili likvidacija banaka (član 6 stav 3); ne spriječi da otvaranje stečajnog ili likvidacionog postupka nad izdavaocem izazove automatsko ubrzanje dospeljeća obaveza plaćanja iz pokrivenih obveznica i automatsko ubrzanje po izjavi volje investitora (član 7 stav 1); ne obezbijedi da, u slučaju stečaja ili likvidacije izdavaoca, potraživanja investitora i drugih ugovornih strana iz ugovora o derivatima dospijevaju u skladu sa ugovorenim rokovima i da se isplaćuju iz skupa za pokriće, ili ako dozvoli da se skup za pokriće uključi u likvidacionu ili stečajnu masu izdavaoca, osim u slučajevima propisanim ovim zakonom (član 7 stav 2); ne obezbijedi da ukupan iznos preostale dospelje i nedospjele glavnice i kamata iz pokrivenih obveznica, kao i iznosi koji se			
---	--	--	--	--

(e) gubitke koje su zbog kršenja pretrpjele treće strane, u mjeri u kojoj je te gubitke moguće utvrditi; (f) razinu suradnje fizičke ili pravne osobe odgovorne za kršenje s nadležnim tijelima imenovanim u skladu s člankom 18. stavkom 2.; (g) sva prethodna kršenja koje je počinila fizička ili pravna osoba odgovorna za kršenje; (h) sve stvarne ili moguće sistemske posljedice kršenja. 5. Kada se odredbe iz stavka 1. primjenjuju na pravne osobe, države članice osiguravaju i da nadležna tijela imenovana u skladu s člankom 18. stavkom 2. primjenjuju administrativne sankcije i druge administrativne mjere utvrđene u stavku 2. ovog članka na članove upravljačkog tijela i druge osobe koje su prema nacionalnom pravu odgovorne za kršenje. 6. Države članice osiguravaju da nadležna tijela imenovana u skladu s člankom 18. stavkom 2. prije donošenja odluke o izricanju administrativnih sankcija ili drugih administrativnih mjera utvrđene u stavku 2. pruže dotičnoj fizičkoj ili pravnoj osobi priliku da bude saslušana. Iznimke od prava na saslušanje mogu se primijeniti za donošenje tih drugih administrativnih mjera ako je potrebno hitno djelovanje kako bi se spriječili znatni gubici trećih strana ili znatna šteta za financijski sustav. U tom slučaju dotična osoba dobiva priliku da bude saslušana što je prije moguće nakon donošenja administrativne mjere te se ta mjera preispituje ako je to potrebno. 7. Države članice osiguravaju da su sve odluke kojima se izriču administrativne sankcije ili druge administrativne mjere utvrđene u stavku 2. propisno obrazložene i da se protiv njih može podnijeti žalba.	duguju ugovornim stranama iz ugovora o derivatima koji ispunjavaju uslove iz člana 11 ovog zakona, predstavljaju potraživanje iz pokrivenih obveznica u postupku stečaja ili likvidacije (član 7 stav 3); ne obezbijedi da likvidacioni ili stečajni upravnik od sredstava koja se dijele oduzme i rezerviše iznos koji predstavlja potraživanje iz pokrivenih obveznica i da ta sredstva ne isplaćuje dok se potraživanja investitora i drugih ugovornih strana iz ugovora o derivatima ne budu namirena iz skupa za pokriće (član 7 stav 4); ne obezbijedi da stečajni ili likvidacioni upravnik, u slučaju nedostatka sredstava za isplatu potraživanja u isplatnom redu kojem pripadaju potraživanja iz pokrivenih obveznica, zatraži od specijalnog upravnika podatak o procentualnom učešću tih potraživanja u ukupnim potraživanjima i na osnovu tog podatka adekvatno rezerviše raspoloživa sredstva (član 7 stav 5); ne obezbijedi da specijalni upravnik nakon konačnog dana dospijeca pokrivenih obveznica utvrdi da li su glavnice i kamate iz pokrivenih obveznica, kao i iznosi koji se duguju drugim ugovornim stranama iz ugovora o derivatima, u potpunosti isplaćeni (član 7 stav 6); ne obezbijedi da preostala imovina iz skupa za pokriće postane dio stečajne, odnosno likvidacione mase izdavaoca nakon što specijalni upravnik utvrdi da su glavnice i kamate iz pokrivenih obveznica i iznosi koji se duguju drugim ugovornim stranama iz ugovora o derivatima u cijelosti isplaćeni (član 7 stav 7); ne obezbijedi da specijalni upravnik, u slučaju kada dio glavnice i kamata iz pokrivenih obveznica i iznosi koji se duguju drugim ugovornim stranama iz ugovora o derivatima ostanu nenamireni nakon iscrpljenja skupa za pokriće, zatraži njihovu isplatu iz rezervisanih sredstava od stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika, kao i ako ne obezbijedi da se nakon potpunog namirenja tih potraživanja preostala rezervisana sredstva podijele neisplaćenim povjeriocima, u redoslijedu i na način propisan zakonom kojim se uređuje stečaj i likvidacija banaka (član 7 st. 8 i 9);			
---	--	--	--	--

	postupi po odredbama člana 7 st. 3 do 9 iako je druga kreditna institucija preuzela pokrivene obveznice izdavaoca u postupku stečaja ili likvidacije (član 7 stav 10); ne obezbijedi da su pokrivene obveznice u svakom trenutku obezbijeđene imovinom koja je prihvatljiva u skladu sa članom 50 ovog zakona, pri čemu je izdavalac dužan da ispunjava zahtjeve iz člana 50 ovog zakona (član 8 stav 1); ne obezbijedi da imovina u skupu za pokriće udovoljava zahtjevima u pogledu usklađenog finansiranja (član 8 stav 3); ne utvrdi način obezbijeđenja imovine za pokriće iz člana 8 stav 1 ovog zakona kako bi mogao da prati da li su kolaterali obezbijeđeni od gubitka ili štete i da li je potraživanje po takvom obezbijeđenom pokriću izdvojeno u skladu sa članom 12 ovog zakona (član 8 stav 4); ne upiše imovinu za pokriće iz člana 8 stav 1 ovog zakona u registru skupa za pokriće i ne priloži dokaze u skladu sa zakonom i ne priloži dokaze o usklađenosti svojih politika kreditiranja sa odredbama st. 1 do 4 i st. 6 i 7 člana 8 (član 8 stav 5); prilikom vrednovanja kolaterala u skladu sa članom 50 ovog zakona ne obezbijedi da za svaki kolateral u trenutku uključivanja imovine za pokriće u skup za pokriće postoji trenutno vrednovanje prema tržišnoj vrijednosti nepokretne imovine ili hipotekarnoj vrijednosti, ili ispod nje, dozvoli da vrednovanje kolaterala sprovodi lice koje ne posjeduje potrebne kvalifikacije, sposobnosti i iskustvo i dozvoli da vrednovanje sprovodi lice koje nije nezavisno od postupka odlučivanja o kreditu, ili ako se prilikom vrednovanja uzimaju u obzir špekulativni elementi, odnosno ako vrijednost kolaterala nije evidentirana na transparentan i jasan način. (član 8 stav 6); ako u skup za pokriće uključi imovinu kupljenu od druge kreditne institucije, koja nije prihvatljiva u skladu sa članom 8 ovog zakona i nije izdvojena u skladu sa članom 12 ovog zakona, i imovinu kupljenu od pravnog lica koje nije kreditna institucija, koja nije prihvatljiva u skladu sa članom 8 ovog zakona i nije izdvojena u skladu sa članom 12 ovog zakona. (član 9 stav 1 tač. 1 i 2);			
--	--	--	--	--

	ne ocijeni detaljnu procjenu kreditne sposobnosti pravnog lica koji nije kreditna institucija ili da sama ne sprovede tu procjenu (član 9 stav 2); ne ispuní uslove u pogledu ugovora o derivatima u skupu za pokriće (član 11); ugovore o derivatima sa drugom ugovornom stranom koji služe za zaštitu od rizika skupa za pokriće uključi u isti skup za netiranje zajedno sa ostalim ugovorima o derivatima koje je izdavalac pokrivenih obveznica sklopio sa istom ugovornom stranom, a koji ne služe za pokriće rizika skupa za pokriće (član 11 stav 2); ugovore o derivatima sa drugom ugovornom stranom koji služe za pokriće rizika skupa za pokriće jednog programa pokrivenih obveznica uključi u isti skup za netiranje zajedno sa ugovorima o derivatima koji se odnose na skup za pokriće drugog programa pokrivenih obveznica (član 11 stav 3); ne uspostavi registar skupa za pokriće u koji upisuje svu imovinu koja čini skup za pokriće (član 12 stav 1); koristi imovinu koja čini skup za pokriće na drugi način osim za ispunjenje obaveza prema investitorima, drugim ugovornim stranama iz ugovora o derivatima koji ispunjavaju uslove iz člana 11 ovog zakona i obaveza koje proizlaze iz samog skupa za pokriće, sve do potpunog ispunjenja potraživanja iz pokrivenih obveznica (član 12 stav 6); ne uspostavi i ne vodi registar skupa za pokriće za sva izdavanja pokrivenih obveznica koja su izdata u okviru jednog programa pokrivenih obveznica (član 13 stav 1); registar skupa za pokriće ne sadrži informacije o imovini koji omogućavaju da se ona u svakom trenutku može odrediti i da se može odrediti njena vrijednost, kao i kolaterali kojima je takva imovina obezbijeđena (član 13 stav 2); nakon izdavanja pokrivenih obveznica, bez odlaganja, ne upiše u registar skupa za pokriće svu imovinu koja postaje dio skupa za pokriće, odnosno to učini bez odobrenja upravnika skupa za pokriće (član 13 stav 5);			
--	---	--	--	--

	bez odlaganja, uz prethodno odobrenje upravnika skupa za pokriće, ne izbriše iz registra skupa za pokriće svu imovinu koja prestaje da bude dio skupa za pokriće. (član 13 stav 6); ne dostavi izvod iz registra skupa za pokriće a u elektronskom obliku Komisiji prilikom izdavanja pokrivenih obveznica, kao i prilikom svake izmjene imovine u skupu za pokriće, bez nepotrebnog odlaganja što je prije moguće, a najkasnije sljedećeg radnog dana od sprovođenja takve izmjene (član 13 stav 9); ne imenuje upravnika skupa za pokriće prije podnošenja zahtjeva za odobrenje programa pokrivenih obveznica Komisiji i ako upravnik ne potvrdi u pisanom obliku da prilikom izdavanja pokrivenih obveznica postoji dovoljan skup za pokriće i da je upisan u registar skupa za pokriće, uključujući i potrebne informacije iz člana 14 st. 1 (član 14 stav 1); imenuje lice za upravnika skupa za pokriće koje nije upisano u Registar ovlašćenih revizora Crne Gore (član 14 stav 2); ne obezbijedi da upravnik skupa za pokriće, uz prethodnu pisanu najavu, ima direktan pristup sjednicama uprave i nadzornog odbora izdavaoca kad je na dnevnom redu tema koja utiče ili može da utiče na prava i obaveze investitora (član 14 stav 3); imenuje za upravnika skupa za pokriće lice koje nije odvojeno od izdavaoca i njegovog revizora, nije nezavisno u odnosu na izdavaoca i njegovog revizora, ne posjeduje iskustvo u oblasti revizije kreditnih institucija, finansijskih institucija, tržišne infrastrukture kapitala, društava za upravljanje investicionim skupovima, penzionih fondova, ili osiguravajućih društava ili nema drugo odgovarajuće iskustvo u radu sa subjektima iz finansijskog sektora i ne ispunjava uslove propisane članom 14 stav 5 ovog zakona (član 14 st.4 i 5); prije donošenja Odluke o imenovanju upravnika skupa za pokriće koju donosi uprava izdavaoca uz prethodnu saglasnost interne revizije i nadzornog odbora tog izdavaoca, ne sprovede procjenu da li upravnik skupa za pokriće ispunjava uslove propisane članom 14 stavovima 2 i 4 ovog zakona, odnosno ako			
--	--	--	--	--

	tu procjenu ne dostavi Komisiji zajedno sa zahtjevom iz člana 20 ovog zakona. (član 14 stav 7); ne obezbijedi da upravnik skupa za pokriće uvijek ima pristup registru skupa za pokriće, kao i brz pristup svim dokumentima povezanim sa pokrivenim obveznicama ili imovinom za pokriće, uključujući kreditne spise, ugovore, dokumenta o kolateralima, procjenu imovine i slična dokumenta povezana sa kreditima uključenim u skup za pokriće, i ako ne dostave upravniku podatke o mogućim troškovima stečaja ili likvidacije koje je dužan da dostavlja Evropskom odboru za sistemske rizike (član 14 stav 13); ne pruži investitorima informacije o programu pokrivenih obveznica koje su dovoljno detaljne kako bi se investitorima omogućilo da procijene profil i rizike tog programa i izvrše dubinsku analizu, a to podrazumijeva da se investitorima tromjesečno pružaju najmanje informacije propisane članom 15 stav 1 ovog zakona (član 15 stav 1); ne obezbijedi zaštitu investitora tako da program pokrivenih obveznica u svakom trenutku ispunjava zahtjeve u pogledu pokrića propisane članom 16 st. 2 do 8 ovog zakona (član 16 stav 1); ne obezbijedi da je ukupan nominalni iznos glavnice cjelokupne imovine uključene u skup za pokriće najmanje 5% veći od ukupnog nominalnog iznosa glavnice neizmirenih obaveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica (načelo nominalnog iznosa) (član 16 stav 7); ne sprovede analizu otpornosti na stres na program pokrivenih obveznica po zahtjevu Komisije i ne dostavi takvu analizu upravniku skupa za pokriće najkasnije u roku od 30 dana od sprovedenog testiranja otpornosti na stres (član 16 stav 9); ne obezbijedi zaštitu investitora tako da skup za pokriće u svakom trenutku uključuje bafer za likvidnost koji se sastoji od likvidne imovine dostupne za pokriće neto likvidnosnih odliva u okviru programa pokrivenih obveznica (član 17 stav 1);			
--	--	--	--	--

	izda pokrivena obveznica sa produženjem roka dospijeca bez ispunjenja uslova propisanih članom 18 stav 2 ovog zakona (član 18 st. 2 i 3); nakon početnog izdavanja programa pokrivenih obveznica, izda novo izdavanje pokrivenih obveznica unutar tog programa pokrivenih obveznica bez traženja novog odobrenja za program pokrivenih obveznica, odnosno prethodnog mišljenja pod uslovom da je izdavanje u skladu sa odobrenjem koje je dato za program i u skladu sa odredbama ovog zakona (član 20 stav 9); pokrivena obveznica izda kreditna institucija koja nema sjedište u Crnoj Gori i koja od Komisije nije dobila odobrenje programa pokrivenih obveznica u okviru kojeg izdaje pokrivena obveznica (član 21 stav 1); pribavi prethodno mišljenje ili odobrenje Komisije za program pokrivenih obveznica, a da pri tome nisu ispunjeni uslovi iz člana 22 stav 1 tačka 1 ovog zakona (član 21 st. 2 i 3); nakon dobijanja odobrenja namjerava da izmijeni program pokrivenih obveznica a o takvim namjeranim izmjenama prethodno ne obavijesti Komisiju, i ako za svaku materijalno značajnu izmjenu ne zatraži odobrenje za izmjenu prethodno odobrenog programa (član 21 stav 6); pribavi odobrenje ili prethodno mišljenje Komisije za program pokrivenih obveznica, a da program ne ispunjava uslove iz člana 22 ovog zakona (član 22 stav 1); nema odgovarajući sistem upravljanja rizicima za poslovanje sa pokrivenim obveznicama, koji se uspostavlja tako da obezbijedi identifikaciju, procjenu, kontrolu i praćenje svih rizika povezanih sa poslovanjem sa pokrivenim obveznicama, a posebno rizik druge ugovorne strane, kamatni rizik, valutni rizik, tržišni rizik, operativni rizik i rizik likvidnosti, a koji mora da sadrži uslove propisane članom 24 stav 3 ovog zakona (član 24 st. 1 do 3); prije dobijanja odobrenja iz člana 21 ovog zakona ne sprovede detaljnu i pisanu analizu svih rizika za poslovanje sa pokrivenim obveznicama i ako nema dovoljan broj zaposlenih lica koja imaju odgovarajuće kvalifikacije i znanja o izdavanju pokrivenih			
--	--	--	--	--

	obveznica i upravljanju programom pokrivenih obveznica (član 24 stav 4); ne dostavi Komisiji jednom u šest mjeseci, kao i na zahtjev, potpune i tačne informacije o programu pokrivenih obveznica propisane članom 27 stav 1 ovog zakona (član 27 stav 1); ako u slučaju sanacije izdavaoca ne dostavi Komisiji sve dodatne informacije koje se odnose na zaštitu investitora i ostvarivanje njihovih prava iz pokrivenih obveznica, odnosno ako u slučaju stečaja ili likvidacije dodatne informacije ne dostavi Komisiji (član 27 stav 2); ako na zahtjev Komisije ne dostavi izvještaje i informacije o svim pitanjima važnim za zaštitu investitora i sprovođenje nadzora nad primjenom zakona (član 27 stav 3); radi efikasnog nadzora u skladu sa ovim zakonom, ugovorno ne obezbijedi da pružalac usluga sarađuje sa Komisijom u vezi sa izdvojenim procesima, kao i da Komisija ima efikasan pristup podacima vezanim za izdvojene procese i odgovarajućim poslovnim prostorijama pružaoca usluga i da Komisija može da koristi to pravo pristupa, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija izdvoji određene postupke, usluge ili aktivnosti koje se odnose na izdavanje pokrivenih obveznica, a koje bi inače obavljao sam izdavalac (član 32 stav 5). Povrijeđenom zaštićenom vrijednošću, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se očuvanje stabilnosti bankarskog sistema i zaštita sredstava klijenata koja se, za potrebe prekršajnog postupka, izražava kao neto prihod ostvaren u poslovnoj godini koja prethodi godini u kojoj je prekršaj učinjen i koji je objavljen u godišnjem finansijskom izvještaju te kreditne institucije. Izuzetno od stava 2 ovog člana, ako je prekršaj počinila kreditna institucija koja je zavisno društvo matičnom društvu u Crnoj Gori, relevantni neto prihod po kamatama i naknadama utvrđuje se iz konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja krajnjeg matičnog društva u Crnoj Gori.			
--	--	--	--	--

	Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i član nadzornog odbora, član upravnog odbora ili drugo odgovorno lice u kreditnoj instituciji novčanom kaznom u iznosu od 5.000 EUR do 20.000 EUR. Za prekršaje iz koristoljublja kojima je ostvarena imovinska korist kazniće se kreditna institucija i odgovorno lice u kreditnoj instituciji novčanom kaznom u dvostrukom iznosu novčane kazne propisane za taj prekršaj Član 55 Novčanom kaznom u iznosu od od 20.000 EUR do 40.000 EUR kazniće se za prekršaj pravno lice, ako: nakon prijema obavještenja o nadzoru ne omogući ovlašćenim licima Komisije sprovođenje neposrednog nadzora u sjedištu izdavaoca i na drugim mjestima gdje on ili drugo lice po njegovom ovlašćenju obavlja djelatnosti i poslove vezane za nadzor koji vrši Komisija (član 32 stav 1); ovlašćenim licima Komisije, na njihov zahtjev, ne omogući pregled poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije, administrativnih ili poslovnih evidencija, kao i nadzor nad informacionim sistemom i tehnologijama koje omogućavaju rad informacionog sistema, u obimu potrebnom za sprovođenje nadzora u skladu sa ovim zakonom (član 32 stav 2); ovlašćenim licima Komisije, na njihov zahtjev, ne dostavi svu traženu poslovnu dokumentaciju, izvode, kopije poslovnih knjiga, druge evidencije o prometu podataka, administrativne ili poslovne evidencije u papirnom obliku ili u elektronskom zapisu na mediju i u obliku koji zahtijevaju ovlašćena lica Komisije, a u vezi sa skupom za pokriće (član 32 stav 3); ako ne obezbjedi ovlašćenim licima Komisije standardni pristup sistemu za upravljanje bazama podataka, radi sprovođenja nadzora pomognutog računarskim programima. (član 32 stav 4 ovog zakona). Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 2.000 EUR do 4.000 EUR.			
--	--	--	--	--

	Prekršaji upravnika skupa za pokriće Član 56 Novčanom kaznom u iznosu do 15.000 eura kaznit će se za prekršaj upravnik skupa za pokriće, ako: 1) ne odbije da izda prethodno odobrenje za upis u registar skupa za pokriće ili brisanje iz registra skupa za pokriće kada bi takav upis ili brisanje dovelo do toga da skup za pokriće ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom, podzakonskim propisima donijetim na osnovu ovog zakona, odnosno odobrenjem za izdavanje pokrivenih obveznica ili prospektom izdavanja, a naročito odbija da izda prethodno odobrenje ako imovina koja je predložena kao imovina za pokriće ne zadovoljava uslove propisane za imovinu za pokriće (član 13 stav 7); 2) ne uzme u obzir zaključke analize iz člana 16 stav 9 ovog zakona prilikom procjene da li izdavalac i skup za pokriće mogu da nastave da ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, podzakonskim propisima donijetim na osnovu ovog zakona, kao i ugovornim uslovima pokrivenih obveznica o čemu obavještava Komisiju (član 14 stav 7); 3) kontinuirano ne prati da li izdavalac i skup za pokriće ispunjavaju uslove propisane članom 14 stav 8 ovog zakona (član 14 stav 8); 4) ne nadzire registar skupa za pokriće sve dok pokrivene obveznice ne budu u cijelosti otplaćene, kako bi obezbijedio da izdavalac održava vrijednost skupa za pokriće u skladu sa ovim zakonom, podzakonskim propisima donijetim na osnovu ovog zakona i ugovornim uslovima pokrivenih obveznica (član 14 stav 10); 5) odobri brisanje, zamjenu i dodavanje imovine u registar skupa za pokriće, a skup za pokriće ne ispunjava zahtjeve koji su propisani zakonom, podzakonskim			
--	--	--	--	--

	aktima donijetim na osnovu ovog zakona i ugovornim uslovima pokrivenih obveznica nakon predloženih promjena (član 14 stav 12); 6) svakih šest mjeseci ne podnese izvještaj Komisiji, u kojem potvrđuje da je skup za pokriće usklađen sa ovim zakonom, a ako se izvod skupa za pokriće razlikuje od posljednjeg dostavljenog Komisiji, uz izvještaj ne priloži izvod iz registra skupa za pokriće. (član 14 stav 14); 7) ne odgovori na zahtjeve za dostavljanje informacija u roku koji odredi Komisija (član 14 stav 16). Prekršaji stečajnog upravnika, odnosno likvidacionog upravnika izdavaoca kao i specijalnog upravnika Član 57 Novčanom kaznom u iznosu do 2.000 eura kaznit će se stečajni upravitelj, odnosno likvidacioni upravitelj izdavaoca ako raspolaže skupom za pokriće ili pokrivenim obveznicama, što je suprotno članu 44 stav 9 ovog zakona. Prekršajni postupak protiv stečajnog upravnika, odnosno likvidacionog upravnika i specijalnog upravnika za prekršaje iz ovog člana pokreće Komisija. Novčanom kaznom u iznosu do 2.000 eura kaznit će se za prekršaj specijalni upravitelj, ako: 1) ne obezbijedi da je sva imovina koja ulazi u skup za pokriće odvojena od ostale imovine izdavaoca i ne otvori posebne račune i ne preduzme sve pravne radnje potrebne za potpuno odvajanje imovine skupa za pokriće iz likvidacione odnosno stečajne mase (član 44 stav 3 ovog zakona); 2) ostvari ili pokuša da ostvari pravo, ovlaštenje ili dužnost u odnosu na stečajnu ili likvidacionu masu izdavaoca i zahtijeva uključivanje nove imovine iz stečajne ili likvidacione mase izdavaoca u skup za pokriće, (član 44 stav 12 ovog zakona); 3) ne preduzme radnje radi prenosa obaveza iz pokrivenih obveznica i skupa za pokriće drugoj			
--	---	--	--	--

	kreditnoj instituciji sa sjedištem u Crnoj Gori (sticacou), i ne sačini bazu podataka sa šifrovanim pristupom dostupnu putem interneta, ili ako tu bazu ne učini dostupnom najkasnije u roku od 60 dana od dana otvaranja postupka stečaja ili likvidacije izdavaoca (član 45 stav 1 ovog zakona).			
Članak 24. Objava administrativnih sankcija i drugih administrativnih mjera 1. Države članice osiguravaju da odredbe nacionalnog prava kojima se prenosi ova Direktiva sadržavaju pravila kojima se zahtijeva da se administrativne sankcije i druge administrativne mjere objavljuju bez nepotrebne odgode na službenim internetskim stranicama nadležnih tijela imenovanih u skladu s člankom 18. stavkom 2. Ista obveza primjenjuje se ako pojedina država članica odluči predvidjeti kaznene sankcije u skladu s člankom 23. stavkom 1. drugim podstavkom. 2. Pravilima donesenima na temelju stavka 1. zahtijeva se objava barem svih odluka na koje se nije moguće žaliti ili na koje se više nije moguće žaliti i koje su izrečene zbog kršenja odredaba nacionalnog prava kojima se prenosi ova Direktiva. 3. Države članice osiguravaju da takva objava sadržava informacije o vrsti i prirodi kršenja i identitetu fizičke ili pravne osobe kojoj je sankcija ili mjera izrečena. Podložno stavku 4., države članice također osiguravaju da se te informacije objavljuju bez nepotrebne odgode nakon što je adresat obaviješten o toj sankciji ili mjeri, kao i o objavi odluke kojom se izriče ta sankcija ili mjera na službenim internetskim stranicama nadležnih tijela imenovanih u skladu s člankom 18. stavkom 2. 4. Ako države članice dopuste objavu odluke o izricanju sankcija ili drugih mjera protiv kojih je u tijeku žalba, nadležna tijela imenovana u skladu s člankom 18. stavkom 2. na svojim	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG“, broj 82/25) Objava prekršajnih sankcija i nadzornih mjera Član 58 Komisija je dužna da objavi na svojoj internet stranici odluke o izricanju novčanih kazni, prekršajnih sankcija i nadzornih mjera koje su izrečene zbog kršenja odredbi ovog zakona, uključujući i: 1) rješenja o izricanju novčanih kazni, a koje se odnose na povrede odredbi ovog zakona; 2) rješenja o prekršajima koje se odnose na kršenje odredbi ovog zakona; 3) prekršajne naloge na koje nije uložena žalba u skladu sa zakonom kojim se uređuje prekršajni postupak; 4) rješenja o izricanju nadzornih mjera, a koje su donesene u postupcima nadzora koje sprovodi Komisija. Objavljivanje iz stava 1 ovog člana vrši se bez nepotrebnog odlaganja nakon što je počinilac povrede obaviješten o rješenju kojim se izriče ta sankcija ili mjera, kao i o tome da će se rješenje objaviti na internet stranici Komisije. Objavljivanje iz stava 1 ovog člana sadrži najmanje informacije o vrsti i karakteru povrede i identitetu počinioa povrede. Obaveza iz stava 1 ovog člana ne primjenjuje se na odluke o izricanju mjera istražne prirode. Izuzetno od stava 1 ovog člana, Komisija će objaviti rješenja o izricanju novčanih kazni, prekršajnih sankcija ili nadzornih mjera bez navođenja identiteta počinioa povrede:	Potpuno usklađeno		

službenim internetskim stranicama bez nepotrebne odgode također objavljuju informacije o statusu te žalbe i njezinu ishodu. 5. Države članice osiguravaju da nadležna tijela imenovana u skladu s člankom 18. stavkom 2. odluke o izricanju sankcija ili mjera objavljuju anonimno i u skladu s nacionalnim pravom u svakoj od sljedećih situacija: (a) ako je sankcija ili mjera izrečena fizičkoj osobi i ako se ustanovilo da je objava osobnih podataka neproporcionalna; (b) ako bi objava ugrozila stabilnost financijskih tržišta ili kaznenu istragu koja je u tijeku; (c) ako bi objava prouzročila neproporcionalnu štetu uključenim kreditnim institucijama ili fizičkim osobama, u mjeri u kojoj je to moguće utvrditi. 6. Ako država članica objavi anonimnu odluku o izricanju sankcije ili mjere, može dopustiti da se odgodi objava relevantnih podataka. 7. Države članice osiguravaju i objavu svih pravomoćnih sudskih odluka kojima se poništava odluka o izricanju sankcije ili mjere. 8. Države članice osiguravaju da svaka objava iz stavaka od 2. do 6. bude dostupna na službenim internetskim stranicama nadležnih tijela imenovanih u skladu s člankom 18. stavkom 2. tijekom barem pet godina od datuma objave. Osobne podatke sadržane u objavi zadržava se na službenim internetskim stranicama samo tijekom razdoblja koje je potrebno i u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti osobnih podataka. To razdoblje zadržavanja određuje se uzimajući u obzir rokove zastare predviđene u zakonodavstvu dotičnih država članica, ali u svakom slučaju ono ne smije biti dulje od deset godina. 9. Nadležna tijela imenovana u skladu s člankom 18. stavkom 2. obavješćuju EBA-u o svim izrečenim administrativnim sankcijama i drugim administrativnim mjerama, između ostalog o svim žalbama podnesenima protiv tih sankcija i mjera te ishodu tih žalbi, prema potrebi. Države članice	1) ako je sankcija ili mjera izrečena fizičkom licu i ako se ustanovilo da je objava ličnih podataka neproporcionalna 2) ako bi objava ugrozila stabilnost financijskih tržišta ili kaznenu istragu koja je u toku, sa tim da će Komisija, ako ima saznanja da se u vezi sa činjenicama vodi istraga na kojima se zasniva novčana kazna, prekršajna sankcija ili nadzorna mjera, dostaviti odluku organu koji vodi istragu koji može rješenjem u roku od 15 dana od dostavljanja rješenja od strane Komisije odrediti tajnost rješenja ako bi njegovo javno objavljivanje štetilo procedurama postupka, a sve u skladu sa zakonom kojim se uređuje kazneni postupak; 3) ako bi objava prouzročila neproporcionalnu štetu uključenim kreditnim institucijama ili fizičkim licima, u mjeri u kojoj je to moguće utvrditi. U slučaju odluke o anonimnoj objavi, Komisija može objavu relevantnih podataka da odloži na razuman rok, ako je propisano da će razlozi za anonimnu objavu prestati da postoje nakon tog roka. Ako je protiv novčanih kazni ili nadzorne mjere podnesen pravni lijek odnosno pokrenut upravni spor, Komisija će tu informaciju uključiti u objavu ili izmijeniti prethodnu objavu ako je pravni lijek podnesen odnosno upravni spor pokrenut nakon prvobitne objave. Komisija će objaviti podatak o ishodu postupka pokrenutog po podnesenom pravnom lijeku odnosno pokrenutom upravnom sporu, kao i svaku odluku kojom se poništava prethodna izrečena upravna sankcija ili nadzorna mjera odnosno usvaja tužbeni zahtjev u upravnom sporu. Ako je protiv prekršajne sankcije podnesen pravni lijek, Komisija će tu informaciju uključiti u objavu ili izmijeniti prethodnu objavu ako je pravni lijek podnesen nakon prvobitne objave. Komisija će objaviti podatak o ishodu postupka pokrenutog po podnesenom pravnom lijeku, kao i svaku odluku kojom se poništava prethodna odluka o izricanju prekršajne sankcije.			
---	---	--	--	--

osiguravaju da ta nadležna tijela dobiju informacije i pojedinosti o pravomoćnoj presudi u vezi sa svakom izrečenom kaznenom sankcijom koje ta nadležna tijela moraju dostaviti i EBA-i. 10. EBA vodi središnju bazu podataka o administrativnim sankcijama i drugim administrativnim mjerama o kojima je obaviještena. Ta je baza podataka dostupna samo nadležnim tijelima imenovanim u skladu s člankom 18. stavkom 2. i ažurira se na temelju informacija koje nadležna tijela dostavljaju u skladu sa stavkom 9. ovog članka.	Sva pravosnažna rješenja kojim se poništavaju rješenja o izricanju sankcije ili mjere takođe će se objaviti bez odlaganja na internet stranici Komisije. Objave iz ovog člana su dostupne na internet stranici Komisije tokom pet godina od dana objave. Komisija obavještava EBA-u o svim izrečenim novčanim kaznama i nadzornim mjerama, između ostalog o svim podnesenim pravnim lijekovima protiv tih sankcija i mjera i njihovom ishodu, prema potrebi.			
Članak 25. Obveze suradnje 1. Države članice osiguravaju da nadležna tijela imenovana u skladu s člankom 18. stavkom 2. blisko surađuju s nadležnim tijelima koja provode opći nadzor kreditnih institucija u skladu s relevantnim pravom Unije primjenjivim na te institucije i sa sanacijskim tijelom u slučaju sanacije kreditne institucije koja izdaje pokrivenne obveznice. 2. Države članice takođe osiguravaju da nadležna tijela imenovana u skladu s člankom 18. stavkom 2. međusobno blisko surađuju. Ta suradnja uključuje međusobno pružanje svih informacija koje su relevantne za obavljanje nadzornih zadaća drugog nadležnog tijela u skladu s odredbama nacionalnog prava kojima se prenosi ova Direktiva. 3. Za potrebe stavka 2. druge rečenice ovog članka države članice osiguravaju da nadležna tijela imenovana u skladu s člankom 18. stavkom 2. dostavljaju sljedeće: (a) sve relevantne informacije na zahtjev nekog drugog nadležnog tijela imenovanog u skladu s člankom 18. stavkom 2.; i (b) na vlastitu inicijativu, sve bitne informacije drugim nadležnim tijelima imenovanim u skladu s člankom 18. stavkom 2. u drugim državama članicama. 4. Države članice takođe osiguravaju da nadležna tijela imenovana u skladu s člankom 18. stavkom 2. za potrebe ove	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG“, broj 82/25) Saradnja nadležnih organa Član 39 Radi primjene odredbi ovog zakona Komisija sarađuje sa Centralnom bankom razmjenu informacija iz stava 2 ovog člana, u skladu sa pisanim sporazumom koji sadrži jasne procedure za razmjenu informacija, definisane rokove i informacije koje se obavezno dostavljaju, kao i mehanizme kontrole nad primjenom sporazuma. Saradnja iz stava 1 ovog člana uključuje međusobno pružanje svih informacija koje su relevantne za obavljanje nadzornih zadataka drugog nadležnog organa u skladu sa odredbama ovog zakona ili drugih zakona iz nadležnosti Komisije i Centralne banke, a koja uključuje dostavljanje svih relevantnih informacija na zahtjev drugog nadležnog organa imenovanog u skladu sa ovim zakonom ili na sopstvenu inicijativu. Komisija sarađuje i sa drugim nadležnim organima drugih država članica imenovanih u skladu sa propisima kojima se uređuje izdavanje pokrivenih obveznica i nadzor pokrivenih obveznica. Saradnja iz stava 3 ovog člana podrazumijeva međusobno pružanje svih informacija koje su relevantne za	Potpuno usklađeno		

Direktive surađuju s EBA-om ili, prema potrebi, s europskim nadzornim tijelom (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala), osnovanim Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (18). 5. Za potrebe ovog članka informacije se smatraju bitnima ako bi mogle bitno utjecati na ocjenu izdanja pokrivenih obveznica u drugoj državi članici.	obavljanje nadzornih zadataka drugog nadležnog organa, a koja obuhvata dostavljanje svih: 1) relevantnih informacija na zahtjev Komisije, i 2) bitnih informacija Komisiji ili drugim nadležnim organima koji su imenovani u skladu sa propisima kojima se uređuje izdavanje pokrivenih obveznica i nadzor pokrivenih obveznica u drugim državama članicama. Sporazumi iz st. 1 i 3 ovog člana objavljuju se na internet stranicama nadležnih organa, osim dijelova koji sadrže povjerljive informacije u skladu sa zakonom. Komisija i Centralna banka su dužne da u svojim godišnjim izvještajima javno objave sažetak aktivnosti u vezi sa razmjenom informacija i saradnjom u skladu sa ovim zakonom. Komisija surađuje sa EBA-om ili po potrebi sa Evropskim nadzornim tijelom za hartije od vrijednosti i tržišta kapitala (ESMA). Informacije iz st. 1 do 7 ovog člana smatraju se relevantnim ako bi mogle bitno da utiču na ocjenu zakonske usklađenosti izdavanja pokrivenih obveznica, i u drugoj državi članici. Dostavljanje informacija nadležnim organima iz st. 1 do 7 ovog člana ne smije da bude selektivno niti zasnovano na diskrecionoj ocjeni o značaju informacije, već mora da obuhvati sve relevantne informacije koje su potrebne za ispunjavanje poslova nadzora.			
Članak 26. Zahtjevi u pogledu objava 1. Države članice osiguravaju da nadležna tijela imenovana u skladu s člankom 18. stavkom 2. na svojim službenim internetskim stranicama objavljuju sljedeće informacije: (a) tekstove svojih nacionalnih zakona, drugih propisa i općih smjernica donesenih u vezi s izdavanjem pokrivenih obveznica; (b) popis kreditnih institucija kojima je odobreno izdavanje pokrivenih obveznica; (c) popis pokrivenih obveznica koje imaju pravo koristiti oznaku „europska pokrivena obveznica” i popis pokrivenih	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG”, broj 82/25) Obaveza objavljivanja Član 41 Komisija je dužna da na svojoj internet stranici objavi: 1) tekst zakona kojim se uređuje izdavanje pokrivenih obveznica i nadzor pokrivenih obveznica, a koji je objavljen u „Službenom listu Crne Gore”, podzakonske akte donijete u skladu sa ovim zakonom, kao i smjernice i preporuke koje će na zahtjev ili po službenoj dužnosti donijeti ili usvojiti u vezi sa ovim zakonom;	Potpuno usklađeno		

obveznica koje imaju pravo koristiti oznaku „europska pokrivena obveznica (Premium)“. 2. Informacije koje se objavljuju u skladu sa stavkom 1. moraju biti dostatne kako bi se omogućila smisljena usporedba pristupa nadležnih tijela različitih država članica koja su imenovana u skladu s člankom 18. stavkom 2. Te se informacije ažuriraju kako bi se uzele u obzir sve promjene. 3. Nadležna tijela imenovana u skladu s člankom 18. stavkom 2. obavješćuju EBA-u na godišnjoj osnovi o popisu kreditnih institucija iz stavka 1. točke (b) i popisima pokrivenih obveznica iz stavka 1. točke (c).	2) spisak kreditnih institucija kojima je odobren program pokrivenih obveznica; 3) spisak pokrivenih obveznica koje imaju pravo da koriste oznaku „evropska pokrivena obveznica“ i spisak pokrivenih obveznica koje imaju pravo da koriste oznaku „evropska pokrivena obveznica (Premium)“. Prilikom objavljivanja informacija iz stava 1 ovog člana Komisija je dužna da vodi računa o tome da su te informacije dovoljne da se omogući sadržajno poređenje postupanja nadležnih organa drugih država članica određenih u skladu sa propisima kojima se uređuje izdavanje pokrivenih obveznica i nadzor pokrivenih obveznica. Komisija je dužna da ažurira, odnosno bez odlaganja objavi sve promjene informacija iz st. 1 i 2 ovog člana. Komisija jednom godišnje obavještava EBA-u o spisku kreditnih institucija iz stava 1 tačka 2 ovog člana i spisku pokrivenih obveznica iz stava 1 tačka 3 ovog člana.			
GLAVA IV. OZNAČIVANJE Članak 27. Označivanje 1. Države članice osiguravaju da se oznaka „europska pokrivena obveznica“ i njezin službeni prijevod na sve službene jezike Unije koriste samo za pokrivenne obveznice koje ispunjavaju zahtjeve utvrđene u odredbama nacionalnog prava kojima se prenosi ova Direktiva. 2. Države članice osiguravaju da se oznaka „europska pokrivena obveznica (Premium)“ i njezin službeni prijevod na sve službene jezike Unije koriste samo za pokrivenne obveznice koje ispunjavaju zahtjeve utvrđene u odredbama nacionalnog prava kojima se prenosi ova Direktiva i koje ispunjavaju zahtjeve iz članka 129. Uredbe (EU) br. 575/2013, kako je izmijenjen Uredbom (EU) 2019/2160 Europskog parlamenta i Vijeća (19).	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG“, broj 82/25) Označavanje Član 52 Oznaka „evropska pokrivena obveznica“ i njen prevod na sve službene jezike Evropske unije koristi se samo za pokrivenne obveznice koje ispunjavaju zahtjeve propisane ovim zakonom. Oznaka „evropska pokrivena obveznica (Premium)“ i njen prevod na sve službene jezike Evropske unije koristi se samo za pokrivenne obveznice koje ispunjavaju zahtjeve propisane ovim zakonom. Postojeće pokrivenne obveznice Član 53 Instrumenti pod nazivom „pokrivenne obveznice“ označene prije stupanja na snagu ovog zakona i korišćenje tog	Potpuno usklađeno		

	naziva ne smatraju se pokrivenim obveznicama u smislu ovog zakona.			
GLAVA V. IZMJENE DRUGIH DIREKTIVA Članak 28. Izmjena Direktive 2009/65/EZ Članak 52. stavak 4. Direktive 2009/65/EZ mijenja se kako slijedi: 1. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim: „4. Države članice mogu povišiti ograničenje od 5 % utvrđeno u stavku 1. prvom podstavku na najviše 25 % ako su obveznice izdane prije 8. srpnja 2022. i ako su ispunjavale zahtjeve utvrđene u ovom stavku, kako se primjenjuje na datum njihova izdavanja, ili ako se na obveznice primjenjuje definicija pokrivenih obveznica iz članka 3. točke 1. Direktive (EU) 2019/2162 Europskog parlamenta i Vijeća (*).	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet zakona kojima se uređuju ucits fondovi	
Članak 29. Izmjena Direktive 2014/59/EU U članku 2. stavku 1. Direktive 2014/59/EU točka 96. zamjenjuje se sljedećim: „96. „pokrivena obveznica“ znači pokrivena obveznica kako je definirana u članku 3. točki 1. Direktive (EU) 2019/ 2162 Europskog parlamenta i Vijeća (*) ili, u pogledu instrumenta koji je izdan prije 8. srpnja 2022., obveznica kako je navedeno u članku 52. stavku 4. Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (**), kako se primjenjuje na datum njezina izdavanja;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 6, stav 1, tačka 51 Predloga zakona o sanaciji investicionih društava koji je u skupštinskoj proceduri i članom 6 stav 1 tačka 58) Zakona o sanaciji kreditnih institucija ("Službeni list Crne Gore", br.	

			072/19 od 26.12.2019, 082/20 od 06.08.2020, 008/21 od 26.01.2021, 113/24 od 27.11.2024)	
GLAVA VI. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 30. Prijelazne mjere 1. Države članice osiguravaju da pokrivene obveznice koje su izdane prije 8. srpnja 2022., koje ispunjavaju zahtjeve utvrđene u članku 52. stavku 4. Direktive 2009/65/EZ, kako se primjenjuje na datum njihova izdavanja, ne podliježu zahtjevima utvrđenima u člancima od 5. do 12. i člancima 15., 16., 17. i 19. ove Direktive, već se do svojeg roka dospeljeća mogu i dalje nazivati pokrivenim obveznicama u skladu s ovom Direktivom. Države članice osiguravaju da nadležna tijela imenovana u skladu s člankom 18. stavkom 2. ove Direktive prate usklađenost pokrivenih obveznica izdanih prije 8. srpnja 2022. sa zahtjevima utvrđenima u članku 52. stavku 4. Direktive 2009/65/EZ, kako se primjenjuje na datum njihova izdavanja, kao i sa zahtjevima ove Direktive, u mjeri u kojoj su primjenjivi u skladu s prvim podstavkom ovog stavka. 2. Države članice mogu primjenjivati podstavak 1. na stalna izdanja pokrivenih obveznica za koja je identifikacijski broj ISIN otvoren prije 8. srpnja 2022. do najviše 24 mjeseca nakon tog datuma, pod uvjetom da ta izdanja ispunjavaju sve sljedeće zahtjeve: (a) rok dospeljeća pokrivene obveznice je prije 8. srpnja 2027.;	ZAKON O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA („Sl. list CG“, broj 82/25) Postojeće pokrivene obveznice Član 53 Instrumenti pod nazivom „pokrivene obveznice“ označene prije stupanja na snagu ovog zakona i korišćenje tog naziva ne smatraju se pokrivenim obveznicama u smislu ovog zakona.	Potpuno usklađeno		

(b) ukupna veličina izdanja stalnih izdanja nakon 8. srpnja 2022. ne premašuje dvostruku ukupnu veličinu izdanja nepodmirenih pokrivenih obveznica na taj datum; (c) ukupna veličina izdanja pokrivenih obveznica na rok dospijeća ne premašuje 6 000 000 000 EUR ili ekvivalentni iznos u domaćoj valuti; (d) kolaterali se nalaze u državi članici koja primjenjuje stavak 1. na stalna izdanja pokrivenih obveznica.				
Članak 31. Preispitivanja i izvješća 1. Komisija, u bliskoj suradnji s EBA-om, do 8. srpnja 2024. podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće, te mu prema potrebi prilaže zakonodavni prijedlog, o tome može li se i na koji način za kreditne institucije iz trećih zemalja koje izdaju pokrivene obveznice i za ulagatelje u te pokrivene obveznice uvesti sustav istovjetnosti uzimajući u obzir međunarodna kretanja u području pokrivenih obveznica, osobito razvoj zakonodavnih okvira u trećim zemljama. 2. Komisija, u bliskoj suradnji s EBA-om, do 8. srpnja 2025. podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o provedbi ove Direktive u pogledu razine zaštite ulagatelja i o kretanjima u pogledu izdavanja pokrivenih obveznica u Uniji. Izvješće sadržava preporuke za daljnje djelovanje. Izvješće sadržava informacije o: (a) kretanjima u pogledu broja odobrenja za izdavanje pokrivenih obveznica; (b) kretanjima u pogledu broja pokrivenih obveznica izdanih u skladu s odredbama nacionalnog prava kojima se prenosi ova Direktiva i u skladu s člankom 129. Uredbe (EU) br. 575/2013; (c) kretanjima u pogledu imovine kojom je osigurano izdavanje pokrivenih obveznica; (d) kretanjima u pogledu stupnja veće razine kolateralizacije; (e) prekograničnim ulaganjima u pokrivene obveznice, između ostalog o priljevu ulaganja iz trećih zemalja i odljevu ulaganja u treće zemlje;	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

(f) kretanjima u pogledu izdavanja pokrivenih obveznica sa strukturama za produljenje roka dospeljeća; (g) kretanjima u pogledu rizika i koristi upotrebe izloženosti kako je navedeno u članku 129. stavku 1. Uredbe (EU) br. 575/2013; (h) funkcioniranju tržišta pokrivenih obveznica. 3. Države članice do 8. srpnja 2024. dostavljaju Komisiji informacije o pitanjima navedenima u stavku 2. 4. Komisija do 8. srpnja 2024., nakon naručivanja i dobivanja studije o procjeni rizika i koristi koji proizlaze iz pokrivenih obveznica sa strukturama za produljenje roka dospeljeća i nakon savjetovanja s EBA-om, donosi izvješće i podnosi tu studiju i to izvješće Europskom parlamentu i Vijeću te im prema potrebi prilaže zakonodavni prijedlog. 5. Komisija do 8. srpnja 2024. donosi izvješće o mogućnosti uvođenja instrumenta „dvostruke zaštite” nazvanog „europske osigurane obveznice”. Komisija to izvješće podnosi Europskom parlamentu i Vijeću te mu prema potrebi prilaže zakonodavni prijedlog.				
Članak 32. Prenošenje 1. Države članice do 8. srpnja 2021. donose i objavljuju zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom. One o tome odmah obavješćuju Komisiju. One primjenjuju te odredbe najkasnije od 8. srpnja 2022. Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Načine tog upućivanja određuju države članice. 2. Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
Čl. 33-34	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Direktiva 2023/2864				
Članak 1. Izmjena Direktive 2002/87/EZ	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet	

U Direktivi 2002/87/EZ umeće se sljedeći članak: „Članak 30.b Dostupnost informacija na jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki 1. Od 10. siječnja 2030. države članice osiguravaju da regulirani subjekti pri javnom otkrivanju informacija iz članka 9. stavka 4. ove Direktive istodobno dostave te informacije tijelu za prikupljanje iz stavka 3. ovog članka za potrebe njihove dostupnosti na jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki (ESAP) uspostavljenoj na temelju Uredbe (EU) 2023/2859 Europskog parlamenta i Vijeća (*). Države članice osiguravaju da te informacije ispunjavaju sljedeće zahtjeve: (a) dostavljaju se u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci kako je definirano u članku 2. točki 3. Uredbe (EU) 2023/2859 ili, ako je to propisano pravom Unije, u strojno čitljivom formatu kako je definirano u članku 2. točki 4. te uredbe; (b) priloženi su im sljedeći metapodaci: i. sva imena reguliranog subjekta na koji se informacije odnose; ii. identifikacijska oznaka pravne osobe reguliranog subjekta kako je utvrđena u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) 2023/2859; iii. veličina reguliranog subjekta po kategorijama kako su utvrđene u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (d) te uredbe; iv. vrsta informacija kako je klasificirana u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (c) te uredbe; v. naznaka o tome sadržavaju li informacije osobne podatke. 2. Za potrebe stavka 1. točke (b) podtočke ii. države članice od reguliranih subjekata zahtijevaju da ishode identifikacijsku oznaku pravne osobe. 3. Za potrebe dostupnosti informacija iz stavka 1. ovog članka na ESAP-u nadležno tijelo je tijelo za prikupljanje kako je definirano u članku 2. točki 2. Uredbe (EU) 2023/2859.			regulisanja Zakona o tržištu kapitala	
---	--	--	--	--

4. Kako bi se osiguralo učinkovito prikupljanje i upravljanje informacijama dostavljenima u skladu sa stavkom 1., ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda u kojima se utvrđuje sljedeće: (a) svi drugi metapodaci koji se prilažu uz informacije; (b) strukturiranje podataka u informacijama; (c) koje informacije moraju biti u strojno čitljivom formatu i koji se strojno čitljiv format mora upotrijebiti u takvim slučajevima. Za potrebe točke (c) ESMA procjenjuje prednosti i nedostatke različitih strojno čitljivih formata i provodi primjerene testove na terenu. ESMA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda dostavlja Komisiji. Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010. 5. ESMA po potrebi donosi smjernice kako bi osigurala da su metapodaci dostavljeni u skladu sa stavkom 4. prvim podstavkom točkom (a) točni.				
Članak 2. Izmjena Direktive 2004/25/EZ U Direktivi 2004/25/EZ umeće se sljedeći članak: „Članak 16.a Dostupnost informacija na jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki 1. Od 10. siječnja 2030. države članice osiguravaju da trgovačka društva pri objavi informacija iz članka 4. stavka 2. točke (c), članka 6. stavaka 1. i 2. i članka 9. stavka 5. ove Direktive istodobno dostave te informacije relevantnom tijelu za prikupljanje iz stavka 3. ovog članka za potrebe njihove dostupnosti na jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki (ESAP) uspostavljenoj na temelju Uredbe (EU) 2023/2859 Europskog parlamenta i Vijeća (*). Države članice osiguravaju da te informacije ispunjavaju sljedeće zahtjeve:	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet regulisanja Zakona o tržištu kapitala	

(a) dostavljaju se u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci kako je definirano u članku 2. točki 3. Uredbe (EU) 2023/2859 ili, ako je to propisano pravom Unije, u strojno čitljivom formatu kako je definirano u članku 2. točki 4. te uredbe; (b) priloženi su im sljedeći metapodaci: i. sva imena trgovačkog društva na koje se informacije odnose; ii. identifikacijska oznaka pravne osobe trgovačkog društva kako je utvrđena u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) 2023/2859; iii. veličina trgovačkog društva po kategorijama kako su utvrđene u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (d) te uredbe; iv. industrijski sektor ili sektori gospodarskih djelatnosti trgovačkog društva kako je utvrđeno u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (e) te uredbe; v. vrsta informacija kako je klasificirana u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (c) te uredbe; vi. naznaka o tome sadržavaju li informacije osobne podatke. 2. Za potrebe stavka 1. točke (b) podtočke ii. države članice od trgovačkih društava zahtijevaju da ishode identifikacijsku oznaku pravne osobe. 3. Za potrebe dostupnosti informacija iz stavka 1. ovog članka na ESAP-u države članice do 9. siječnja 2030. imenuju barem jedno tijelo za prikupljanje kako je definirano u članku 2. točki 2. Uredbe (EU) 2023/2859 i o tome obavješćuju ESMA-u. 4. Države članice osiguravaju dostupnost informacija iz članka 5. stavka 4. ove Direktive na ESAP-u od 10. siječnja 2030. U tu svrhu tijelo nadležno za nadzor ponude koje je određeno u skladu s člankom 4. stavkom 1. ove Direktive je tijelo za prikupljanje kako je definirano u članku 2. točki 2. Uredbe (EU) 2023/2859. Države članice osiguravaju da te informacije ispunjavaju sljedeće zahtjeve:				
---	--	--	--	--

(a) dostavljaju se u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci kako je definirano u članku 2. točki 3. Uredbe (EU) 2023/2859; (b) priloženi su im sljedeći metapodaci: i. sva imena trgovačkog društva na koje se informacije odnose; ii. ako postoji, identifikacijska oznaka pravne osobe trgovačkog društva kako je utvrđena u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) 2023/2859; iii. vrsta informacija kako je klasificirana u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (c) te uredbe; iv. naznaka o tome sadržavaju li informacije osobne podatke. 5. Kako bi se osiguralo učinkovito prikupljanje i upravljanje informacijama dostavljenima u skladu sa stavkom 1., ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda u kojima se utvrđuje sljedeće: (a) svi drugi metapodaci koji se prilažu uz informacije; (b) strukturiranje podataka u informacijama; (c) koje informacije moraju biti u strojno čitljivom formatu i koji se strojno čitljiv format mora upotrijebiti u takvim slučajevima. Za potrebe točke (c) ESMA procjenjuje prednosti i nedostatke različitih strojno čitljivih formata i provodi primjerene testove na terenu. ESMA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda dostavlja Komisiji. Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010. 6. ESMA po potrebi donosi smjernice kako bi osigurala da su metapodaci dostavljeni u skladu sa stavkom 5. prvim podstavkom točkom (a) točni				
Članak 3. Izmjene Direktive 2004/109/EZ Direktiva 2004/109/EZ mijenja se kako slijedi: 1. članak 21.a briše se;	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet regulisanja	

2. umeće se sljedeći članak: „Članak 23.a Dostupnost informacija na jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki 1. Od 10. srpnja 2026. države članice osiguravaju da izdavatelj ili osoba koja je zatražila uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu bez suglasnosti izdavatelja pri objavi propisanih informacija iz članka 21. stavka 1. ove Direktive istodobno dostavi te propisane informacije tijelu za prikupljanje iz stavka 3. ovog članka za potrebe njihove dostupnosti na jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki (ESAP) uspostavljenoj na temelju Uredbe (EU) 2023/2859 Europskog parlamenta i Vijeća (*). Države članice osiguravaju da propisane informacije ispunjavaju sljedeće zahtjeve: (a) dostavljaju se u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci kako je definirano u članku 2. točki 3. Uredbe (EU) 2023/2859 ili, ako je to propisano pravom Unije ili nacionalnim pravom, u strojno čitljivom formatu kako je definirano u članku 2. točki 4. te uredbe; (b) priloženi su im sljedeći metapodaci: i. sva imena izdavatelja na kojeg se informacije odnose; ii. identifikacijska oznaka pravne osobe izdavatelja kako je utvrđena u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) 2023/2859; iii. veličina izdavatelja po kategorijama kako su utvrđene u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (d) te uredbe; iv. industrijski sektor ili sektori gospodarskih djelatnosti izdavatelja kako je utvrđeno u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (e) te uredbe; v. vrsta informacija kako je klasificirana u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (c) te uredbe; vi. naznaka o tome sadržavaju li informacije osobne podatke. 2. Za potrebe stavka 1. točke (b) podtočke ii. države članice od izdavatelja zahtijevaju da ishode identifikacijsku oznaku pravne osobe.			Zakona o tržištu kapitala	
--	--	--	----------------------------------	--

3. Za potrebe dostupnosti informacija iz stavka 1. ovog članka na ESAP-u službeno imenovani mehanizam određen u skladu s člankom 21. stavkom 2. ove Direktive je tijelo za prikupljanje kako je definirano u članku 2. točki 2. Uredbe (EU) 2023/2859. 4. Države članice osiguravaju dostupnost informacija iz članka 29. stavka 1. ove Direktive na ESAP-u od 10. srpnja 2026. U tu svrhu nadležno tijelo u skladu s ovom Direktivom je tijelo za prikupljanje kako je definirano u članku 2. točki 2. Uredbe (EU) 2023/2859. Države članice osiguravaju da te informacije ispunjavaju sljedeće zahtjeve: (a) dostavljaju se u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci kako je definirano u članku 2. točki 3. Uredbe (EU) 2023/2859; (b) priloženi su im sljedeći metapodaci: i. sva imena fizičke ili pravne osobe na koju se informacije odnose; ii. ako postoji, identifikacijska oznaka pravne osobe za pravnu osobu kako je utvrđena u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) 2023/2859; iii. vrsta informacija kako je klasificirana u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (c) te uredbe; iv. naznaka o tome sadržavaju li informacije osobne podatke. 5. Kako bi se osiguralo učinkovito prikupljanje i upravljanje propisanim informacijama dostavljenima u skladu sa stavkom 1., ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda u kojima se utvrđuje sljedeće: (a) svi drugi metapodaci koji se prilažu uz informacije, uključujući polugodišnje financijske izvještaje iz članka 5. stavka 1.; (b) strukturiranje podataka i strojno čitljivi format koji se primjenjuje na informacije iz točke (a) ovoga podstavka. Za potrebe točke (b) ESMA procjenjuje prednosti i nedostatke različitih strojno čitljivih formata i provodi primjerene testove na terenu.				
--	--	--	--	--

ESMA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda dostavlja Komisiji. Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010. 6. ESMA po potrebi donosi smjernice kako bi osigurala da su metapodaci dostavljeni u skladu sa stavkom 5. prvim podstavkom točkom (a) točni				
Članak 4. Izmjena Direktive 2006/43/EZ U Direktivi 2006/43/EZ umeće se sljedeći članak: „Članak 20.a Dostupnost informacija na jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki 1. Od 10. siječnja 2030. države članice osiguravaju da informacije iz članka 30.c ove Direktive budu dostupne na jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki (ESAP) uspostavljenoj na temelju Uredbe (EU) 2023/2859 Europskog parlamenta i Vijeća (*). U tu svrhu nadležno tijelo u skladu s ovom Direktivom je tijelo za prikupljanje kako je definirano u članku 2. točki 2. te uredbe. Države članice osiguravaju da te informacije ispunjavaju sljedeće zahtjeve: (a) dostavljaju se u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci kako je definirano u članku 2. točki 3. Uredbe (EU) 2023/2859; (b) priloženi su im sljedeći metapodaci: i. sva imena ovlaštenog revizora ili revizorskog društva na kojeg odnosno na koje se informacije odnose; ii. ako postoji, identifikacijska oznaka pravne osobe revizorskog društva kako je utvrđena u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) 2023/2859; iii. vrsta informacija kako je klasificirana u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (c) te uredbe; iv. naznaka o tome sadržavaju li informacije osobne podatke.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet regulisanja Zakona o tržištu kapitala	

2. Države članice osiguravaju dostupnost informacija iz članka 15. ove Direktive na ESAP-u od 10. siječnja 2030. U tu svrhu javni registar je tijelo za prikupljanje kako je definirano u članku 2. točki 2. Uredbe (EU) 2023/2859. Države članice osiguravaju da te informacije ispunjavaju sljedeće zahtjeve: (a) dostavljaju se u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci kako je definirano u članku 2. točki 3. Uredbe (EU) 2023/2859; (b) priloženi su im sljedeći metapodaci: i. sva imena ovlaštenog revizora ili revizorskog društva na kojeg odnosno na koje se informacije odnose; ii. ako postoji, identifikacijska oznaka pravne osobe revizorskog društva kako je utvrđena u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) 2023/2859; iii. vrsta informacija kako je klasificirana u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (c) te uredbe; iv. naznaka o tome sadržavaju li informacije osobne podatke.				
Članak 5. Izmjena Direktive 2007/36/EZ U Direktivi 2007/36/EZ umeće se sljedeće poglavlje: „Poglavlje II.b Jedinstvena europska pristupna točka Članak 14.c Dostupnost informacija na jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki 1. Od 10. siječnja 2030. države članice osiguravaju da institucionalni ulagatelji, upravitelji imovinom, savjetnici pri glasovanju i trgovačka društva pri objavi informacija iz članka 3.g stavka 1., članka 3.h stavaka 1. i 2., članka 3.j stavaka 1. i 2., članka 9.a stavka 7., članka 9.b stavka 5., članka 9.c stavaka 2. i 7. i članka 14. stavka 2. ove Direktive istodobno dostave te informacije tijelu za prikupljanje iz stavka 3. ovog članka za potrebe njihove dostupnosti na jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki (ESAP) uspostavljenoj na temelju Uredbe (EU) 2023/2859 Europskog parlamenta i Vijeća (*).	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet regulisanja Zakona o tržištu kapitala	

Države članice osiguravaju da te informacije ispunjavaju sljedeće zahtjeve: (a) dostavljaju se u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci kako je definirano u članku 2. točki 3. Uredbe (EU) 2023/2859 ili, ako je to propisano pravom Unije, u strojno čitljivom formatu kako je definirano u članku 2. točki 4. te uredbe; (b) priloženi su im sljedeći metapodaci: i. sva imena institucionalnog ulagatelja, upravitelja imovinom, savjetnika pri glasovanju i trgovačkog društva na koje se informacije odnose; ii. identifikacijska oznaka pravne osobe institucionalnog ulagatelja, upravitelja imovinom, savjetnika pri glasovanju i trgovačkog društva kako je utvrđena u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) 2023/2859; iii. veličina institucionalnog ulagatelja, upravitelja imovinom, savjetnika pri glasovanju i trgovačkog društva po kategorijama kako su utvrđene u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (d) te uredbe; iv. industrijski sektor ili sektori gospodarskih djelatnosti društva kako je utvrđeno u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (e) te uredbe; v. vrsta informacija kako je klasificirana u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (c) te uredbe; vi. naznaka o tome sadržavaju li informacije osobne podatke. 2. Za potrebe stavka 1. točke (b) podtočke ii. države članice od institucionalnih ulagatelja, upravitelja imovinom, savjetnika pri glasovanju i trgovačkih društava zahtijevaju da ishode identifikacijsku oznaku pravne osobe. 3. Za potrebe dostupnosti informacija iz stavka 1. ovog članka na ESAP-u države članice do 9. siječnja 2030. imenuju barem jedno tijelo za prikupljanje kako je definirano u članku 2. točki 2. Uredbe (EU) 2023/2859 i o tome obavješćuju ESMA-u. 4. Kako bi se osiguralo učinkovito prikupljanje i upravljanje informacijama dostavljenima u skladu sa stavkom 1., ESMA				
--	--	--	--	--

izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda u kojima se utvrđuje sljedeće: (a) svi drugi metapodaci koji se prilažu uz informacije; (b) strukturiranje podataka u informacijama; (c) koje informacije moraju biti u strojno čitljivom formatu i koji se strojno čitljiv format mora upotrijebiti u tim slučajevima. Za potrebe točke (c) ESMA procjenjuje prednosti i nedostatke različitih strojno čitljivih formata i provodi primjerene testove na terenu. ESMA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda dostavlja Komisiji. Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010. 5. ESMA po potrebi donosi smjernice kako bi osigurala da su metapodaci dostavljeni u skladu sa stavkom 4. prvim podstavkom točkom (a) točni.				
Član 6-8	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet regulisanja zakona kojima se uređuju otvoreni investicioni fondovi sa javnom ponudom, alternativni investicioni fondovi, osiguranje	
Članak 9. Izmjena Direktive 2013/34/EU U Direktivi 2013/34/EU umeće se sljedeći članak: „Članak 33.a	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet regulisanja	

Dostupnost informacija na jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki 1. Od 10. siječnja 2028. države članice osiguravaju da poduzeća iz članaka 19.a, 29.a i 40.a ove Direktive pri objavi izvješća posloводства, konsolidiranog izvješća posloводства, uključujući, za oba izvješća, informacije koje se zahtijevaju u članku 8. Uredbe (EU) 2020/852, kao i godišnjih financijskih izvještaja, konsolidiranih financijskih izvještaja, revizorskog izvješća, izvješća o provjeri, izvješća o održivosti u odnosu na poduzeća iz trećih zemalja i povezanog mišljenja o provjeri, izvještaja iz članka 40.a stavka 2. četvrtog podstavka ove Direktive, izvješća o plaćanjima državama te konsolidiranog izvješća o plaćanjima državama iz članaka 30., 40.d i 45. ove Direktive, istodobno dostave te izvještaje i izvješća tijelu za prikupljanje iz stavka 4. ovog članka za potrebe njihove dostupnosti na jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki (ESAP) uspostavljenoj na temelju Uredbe (EU) 2023/2859 Europskog parlamenta i Vijeća (*). Države članice osiguravaju da te informacije ispunjavaju sljedeće zahtjeve: (a) dostavljaju se u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci kako je definirano u članku 2. točki 3. Uredbe (EU) 2023/2859 ili, ako je to propisano pravom Unije ili nacionalnim pravom, u strojno čitljivom formatu kako je definirano u članku 2. točki 4. te uredbe; (b) priloženi su im sljedeći metapodaci: i. svi nazivi poduzeća na koje se informacije odnose, te ako je poduzeće koje izvješćuje izuzeto poduzeće kći kako je navedeno u članku 29.a stavku 4. drugom podstavku, naziv matičnog poduzeća koje izvješćuje o informacijama na razini grupe; ii. identifikacijska oznaka pravne osobe poduzeća i, ako je poduzeće koje izvješćuje izuzeto poduzeće kći kako je navedeno u članku 29.a stavku 4. drugom podstavku, ako postoji, identifikacijska oznaka pravne osobe matičnog			Zakona o tržištu kapitala	
--	--	--	----------------------------------	--

poduzeća koje izvješćuje o informacijama na razini grupe kako je utvrđena u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) 2023/2859; iii. veličina poduzeća po kategorijama kako su utvrđene u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (d) te uredbe; iv. industrijski sektor ili sektori gospodarskih djelatnosti poduzeća kako je utvrđeno u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (e) te uredbe; v. vrsta informacija kako je klasificirana u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (c) te uredbe; vi. naznaka o tome sadržavaju li informacije osobne podatke. 2. Ako je poduzeće dostavilo informacije iz stavka 1. ovog članka službeno imenovanom mehanizmu u skladu s člankom 23.a Direktive 2004/109/EZ kako bi te informacije bile dostupne na ESAP-u, smatra se da je to poduzeće ispunilo svoje obveze iz stavka 1. ovog članka pod uvjetom da te informacije ispunjavaju sve zahtjeve u pogledu metapodataka utvrđene u stavku 1. ovog članka. 3. Za potrebe stavka 1. točke (b) podtočke ii. države članice osiguravaju da poduzeća ishode identifikacijsku oznaku pravne osobe. 4. Za potrebe dostupnosti informacija iz stavka 1. ovog članka na ESAP-u države članice do 9. siječnja 2028. imenuju barem jedno tijelo za prikupljanje kako je definirano u članku 2. točki 2. Uredbe (EU) 2023/2859 i o tome obavješćuju ESMA-u. 5. Kako bi se osiguralo učinkovito prikupljanje i upravljanje informacijama dostavljenima u skladu sa stavkom 1., Komisija je ovlaštena donijeti provedbene mjere kojima se utvrđuje sljedeće: (a) svi drugi metapodaci koji se prilažu uz informacije; (b) strukturiranje podataka u informacijama; (c) koje informacije moraju biti u strojno čitljivom formatu i koji se strojno čitljiv format mora upotrijebiti u takvim slučajevima. 6. Komisija po potrebi donosi smjernice kako bi osigurala da su metapodaci dostavljeni u skladu sa stavkom 5. točkom				
--	--	--	--	--

(a) točni. Članak 10. Izmjena Direktive 2013/36/EU U Direktivi 2013/36/EU umeće se sljedeći članak: „Članak 116.a Dostupnost informacija na jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki Od 10. siječnja 2030. države članice osiguravaju da informacije iz članka 68. stavaka 1. i 2. te članka 131. stavka 12. ove Direktive budu dostupne na jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki (ESAP) uspostavljenoj na temelju Uredbe (EU) 2023/2859 Europskog parlamenta i Vijeća (*). U tu svrhu nadležno tijelo ili imenovano tijelo je tijelo za prikupljanje kako je definirano u članku 2. točki 2. te uredbe. Države članice osiguravaju da te informacije ispunjavaju sljedeće zahtjeve: (a) dostavljaju se u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci kako je definirano u članku 2. točki 3. Uredbe (EU) 2023/2859+; (b) priloženi su im sljedeći metapodaci: i. sva imena odnosno nazivi fizičke osobe ili institucije na koju se informacije odnose; ii. ako postoji, identifikacijska oznaka pravne osobe institucije, kako je utvrđena u skladu s člankom 7. stavkom 4. točke (b) Uredbe (EU) 2023/2859; iii. vrsta informacija kako je klasificirana u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (c) te uredbe; iv. naznaka o tome sadržavaju li informacije osobne podatke	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet regulisanja Zakona o tržištu kapitala	
Članak 11. Izmjena Direktive 2014/59/EU U Direktivi 2014/59/EU umeće se sljedeći članak: „Članak 128.a Dostupnost informacija na jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki 1. Od 10. siječnja 2030. države članice osiguravaju da relevantni subjekt pri objavi informacija iz članka 26. stavka	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet regulisanja Zakona o tržištu kapitala	

1. i članka 45.i stavka 3. ove Direktive istodobno dostavi te informacije relevantnom tijelu za prikupljanje iz stavka 3. ovog članka za potrebe njihove dostupnosti na jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki (ESAP) uspostavljenoj na temelju Uredbe (EU) 2023/2859 Europskog parlamenta i Vijeća (*). Države članice osiguravaju da te informacije ispunjavaju sljedeće zahtjeve: (a) dostavljaju se u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci kako je definirano u članku 2. točki 3. Uredbe (EU) 2023/2859 ili, ako je to propisano pravom Unije, u strojno čitljivom formatu kako je definirano u članku 2. točki 4. te uredbe; (b) priloženi su im sljedeći metapodaci: i. svi nazivi relevantnog subjekta na koji se informacije odnose; ii. identifikacijska oznaka pravne osobe relevantnog subjekta kako je utvrđena u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) 2023/2859; iii. veličina relevantnog subjekta po kategorijama kako su utvrđene u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (d) te uredbe; iv. vrsta informacija kako je klasificirana u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (c) te uredbe; v. naznaka o tome sadržavaju li informacije osobne podatke. 2. Za potrebe stavka 1. točke (b) podtočke ii. države članice osiguravaju da subjekti ishode identifikacijsku oznaku pravne osobe. 3. Za potrebe dostupnosti informacija iz stavka 1. ovog članka na ESAP-u države članice do 9. siječnja 2030. imenuju barem jedno tijelo za prikupljanje kako je definirano u članku 2. točki 2. Uredbe (EU) 2023/2859 i o tome obavješćuju ESMA-u. 4. Države članice osiguravaju dostupnost informacija iz članka 29. stavka 1. i članka 112. stavka 1. ove Direktive na ESAP-u od 10. siječnja 2030. U tu svrhu nadležno tijelo je tijelo za prikupljanje kako je definirano u članku 2. točki 2. Uredbe (EU) 2023/2859.				
---	--	--	--	--

Države članice osiguravaju da te informacije ispunjavaju sljedeće zahtjeve: (a) dostavljaju se u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci kako je definirano u članku 2. točki 3. Uredbe (EU) 2023/2859; (b) priloženi su im sljedeći metapodaci: i. svi nazivi relevantne institucije na koju se informacije odnose; ii. ako postoji, identifikacijska oznaka pravne osobe relevantne institucije kako je utvrđena u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) 2023/2859; iii. vrsta informacija kako je klasificirana u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (c) te uredbe; iv. naznaka o tome sadržavaju li te informacije osobne podatke. 5. Države članice osiguravaju dostupnost informacija iz članka 33.a stavka 8., članka 35. stavka 1., članka 83. stavka 4. i članka 112. stavka 1. ove Direktive na ESAP-u od 10. siječnja 2030. U tu svrhu sanacijsko tijelo je tijelo za prikupljanje kako je definirano u članku 2. točki 2. Uredbe (EU) 2023/2859. Države članice osiguravaju da te informacije ispunjavaju sljedeće zahtjeve: (a) dostavljaju se u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci kako je definirano u članku 2. točki 3. Uredbe (EU) 2023/2859; (b) priloženi su im sljedeći metapodaci: i. svi nazivi relevantne institucije na koju se informacije odnose; ii. ako postoji, identifikacijska oznaka pravne osobe relevantne institucije kako je utvrđena u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (b) te uredbe; iii. vrsta informacija kako je klasificirana u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (c) te uredbe; iv. naznaka o tome sadržavaju li informacije osobne podatke. 6. Kako bi se osiguralo učinkovito prikupljanje i upravljanje informacijama dostavljenima u skladu sa stavkom 1., EBA				
--	--	--	--	--

izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda u kojima se utvrđuje sljedeće: (a) svi drugi metapodaci koji se prilažu uz informacije; (b) strukturiranje podataka u informacijama; (c) koje informacije moraju biti u strojno čitljivom formatu i koji se strojno čitljiv format mora upotrijebiti u takvim slučajevima. Za potrebe točke (c) EBA procjenjuje prednosti i nedostatke različitih strojno čitljivih formata i u tu svrhu provodi primjerene testove na terenu. EBA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda dostavlja Komisiji. Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka, u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1093/2010. 7. EBA po potrebi donosi smjernice kako bi osigurala da su metapodaci dostavljeni u skladu sa stavkom 6. prvim podstavkom točkom (a) točni.				
Članak 12. Izmjena Direktive 2014/65/EU U Direktivi 2014/65/EU umeće se sljedeći članak: „Članak 87.a Dostupnost informacija na jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki 1. Od 10. siječnja 2030. države članice osiguravaju da investicijska društva, tržišni operatori ili izdavatelji pri objavi informacija iz članka 27. stavaka 3. i 6., članka 33. stavka 3. točaka (c), (d) i (f) i članka 46. stavka 2. ove Direktive istodobno dostave te informacije relevantnom tijelu za prikupljanje iz stavka 3. ovog članka za potrebe njihove dostupnosti na jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki (ESAP) uspostavljenoj na temelju Uredbe (EU) 2023/2859 Europskog parlamenta i Vijeća. Države članice osiguravaju da te informacije ispunjavaju sljedeće zahtjeve:	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet regulisanja Zakona o tržištu kapitala	

(a) dostavljaju se u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci kako je definirano u članku 2. točki 3. Uredbe (EU) 2023/2859 ili, ako je to propisano pravom Unije, u strojno čitljivom formatu kako je definirano u članku 2. točki 4. te uredbe; (b) priloženi su im sljedeći metapodaci: i. svi nazivi odnosno sva imena investicijskog društva, tržišnog operatera ili izdavatelja na koje se informacije odnose; ii. identifikacijska oznaka pravne osobe investicijskog društva, tržišnog operatera ili izdavatelja kako je utvrđena u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) 2023/2859; iii. veličina investicijskog društva, tržišnog operatera ili izdavatelja po kategorijama kako su utvrđene u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (d) te uredbe; iv. vrsta informacija kako je klasificirana u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (c) te uredbe; v. naznaka o tome sadržavaju li informacije osobne podatke. 2. Za potrebe stavka 1. točke (b) podtočke ii. države članice osiguravaju da investicijska društva, tržišni operateri i izdavatelji ishode identifikacijsku oznaku pravne osobe. 3. Za potrebe dostupnosti informacije iz članka 27. stavaka 3. i 6. te članka 33. stavka 3. točaka (c), (d) i (f) ove Direktive na ESAP-u države članice do 9. siječnja 2030. imenuju barem jedno tijelo za prikupljanje kako je definirano u članku 2. točki 2. Uredbe (EU) 2023/2859 i o tome obavješćuju ESMA-u. Za potrebe dostupnosti informacija iz članka 46. stavka 2. ove Direktive na ESAP-u nadležno tijelo je tijelo za prikupljanje kako je definirano u članku 2. točki 2. Uredbe (EU) 2023/2859. 4. Države članice osiguravaju dostupnost informacija iz članka 32. stavka 2. prvog podstavka, članka 52. stavka 2. i članka 71. stavaka 1. i 2. ove Direktive na ESAP-u od 10. siječnja 2030. U tu svrhu nadležno tijelo je tijelo za prikupljanje kako je definirano u članku 2. točki 2. Uredbe (EU) 2023/2859.				
---	--	--	--	--

Države članice osiguravaju da te informacije ispunjavaju sljedeće zahtjeve: (a) dostavljaju se u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci kako je definirano u članku 2. točki 3. Uredbe (EU) 2023/2859; (b) priloženi su im sljedeći metapodaci: i. svi nazivi odnosno sva imena investicijskog društva ili tržišnog operatera na koje odnosno na kojeg se informacije odnose; ii. ako postoji, identifikacijska oznaka pravne osobe investicijskog društva ili tržišnog operatera kako je utvrđena u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) 2023/2859; iii. vrsta informacija kako je klasificirana u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (c) te uredbe; iv. naznaka o tome sadržavaju li informacije osobne podatke. 5. Informacije iz članka 5. stavka 3., članka 18. stavka 10. četvrte rečenice i članka 58. stavka 1. točke (a) ove Direktive dostupne su na ESAP-u od 10. siječnja 2030. U tu svrhu ESMA je tijelo za prikupljanje kako je definirano u članku 2. točki 2. Uredbe (EU) 2023/2859. Te informacije ispunjavaju sljedeće zahtjeve: (a) dostavljaju se u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci kako je definirano u članku 2. točki 3. Uredbe (EU) 2023/2859; (b) priloženi su im sljedeći metapodaci: i. svi nazivi odnosno sva imena investicijskog društva ili tržišnog operatera na koje odnosno na kojeg se informacije odnose; ii. ako postoji, identifikacijska oznaka pravne osobe investicijskog društva ili tržišnog operatera kako je utvrđena u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) 2023/2859; iii. vrsta informacija kako je klasificirana u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (c) te uredbe;				
--	--	--	--	--

iv. naznaka o tome sadržavaju li informacije osobne podatke. 6. Države članice osiguravaju dostupnost informacija iz članka 29. stavka 3. ove Direktive na ESAP-u od 10. siječnja 2030. U tu svrhu javni registar je tijelo za prikupljanje kako je definirano u članku 2. točki 2. Uredbe (EU) 2023/2859. Države članice osiguravaju da te informacije ispunjavaju sljedeće zahtjeve: (a) dostavljaju se u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci kako je definirano u članku 2. točki 3. Uredbe (EU) 2023/2859; (b) priloženi su im sljedeći metapodaci: i. sva imena vezanog zastupnika na kojeg se informacije odnose; ii. ako postoji, identifikacijska oznaka pravne osobe vezanog zastupnika kako je utvrđena u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) 2023/2859; iii. vrsta informacija kako je klasificirana u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (c) te uredbe; iv. naznaka o tome sadržavaju li informacije osobne podatke. 7. Kako bi se osiguralo učinkovito prikupljanje i upravljanje informacijama dostavljenima u skladu sa stavkom 1., ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda u kojima se utvrđuje sljedeće: (a) svi drugi metapodaci koji se prilažu uz informacije; (b) strukturiranje podataka u informacijama; (c) koje informacije moraju biti u strojno čitljivom formatu i koji se strojno čitljiv format mora upotrijebiti u takvim slučajevima. Za potrebe točke (c) ESMA procjenjuje prednosti i nedostatke različitih strojno čitljivih formata i u tu svrhu provodi primjerene testove na terenu. ESMA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda dostavlja Komisiji. Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.				
--	--	--	--	--

8. ESMA po potrebi donosi smjernice kako bi osigurala da su metapodaci dostavljeni u skladu sa stavkom 7. prvim podstavkom točkom (a) točni				
Članak 13. Izmjena Direktive (EU) 2016/97 U Direktivi (EU) 2016/97 umeće se sljedeći članak: „Članak 40.a Dostupnost informacija na jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki Od 10. siječnja 2030. države članice osiguravaju da informacije iz članka 32. stavaka 1. i 2. ove Direktive budu dostupne na jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki (ESAP) uspostavljenoj na temelju Uredbe (EU) 2023/2859 Europskog parlamenta i Vijeća (*). U tu svrhu nadležno tijelo je tijelo za prikupljanje kako je definirano u članku 2. točki 2. Uredbe (EU) 2023/2859. Države članice osiguravaju da te informacije ispunjavaju sljedeće zahtjeve: (a) dostavljaju se u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci kako je definirano u članku 2. točki 3. Uredbe (EU) 2023/2859; (b) priloženi su im sljedeći metapodaci: i. sva imena subjekta na koji se informacije odnose; ii. ako postoji, identifikacijska oznaka pravne osobe subjekta kako je utvrđena u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) 2023/2859; iii. vrsta informacija kako je klasificirana u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (c) te uredbe; iv. naznaka o tome sadržavaju li informacije osobne podatke. Član 15.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet regulisanja Zakona o tržištu kapitala	
	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet regulisanja zakona kojima se uređuju dobrovoljni	

			penzioni fondovi	
Članak 15. Izmjena Direktive (EU) 2019/2034 U Direktivi (EU) 2019/2034 umeće se sljedeći članak: „Članak 44.a Dostupnost informacija na jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki 1. Od 10. siječnja 2030. države članice osiguravaju da investicijska društva ili matična društva pri objavi informacija iz članka 44. ove Direktive istodobno dostave te informacije relevantnom tijelu za prikupljanje iz stavka 3. ovog članka za potrebe njihove dostupnosti na jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki (ESAP) uspostavljenoj na temelju Uredbe (EU) 2023/2859 Europskog parlamenta i Vijeća (*). Države članice osiguravaju da te informacije ispunjavaju sljedeće zahtjeve: (a) dostavljaju se u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci kako je definirano u članku 2. točki 3. Uredbe (EU) 2023/2859 ili, ako je to propisano pravom Unije, u strojno čitljivom formatu kako je definirano u članku 2. točki 4. te uredbe; (b) priloženi su im sljedeći metapodaci: i. svi nazivi investicijskog društva ili matičnog društva na koje se informacije odnose; ii. identifikacijska oznaka pravne osobe investicijskog društva ili matičnog društva kako je utvrđena u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) 2023/2859; iii. veličina investicijskog društva ili matičnog društva po kategorijama kako su utvrđene u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (d) te uredbe; iv. vrsta informacija kako je klasificirana u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (c) te uredbe; v. naznaka o tome sadržavaju li informacije osobne podatke.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet regulisanja Zakona o tržištu kapitala	

2. Za potrebe stavka 1. točke (b) podtočke ii. države članice osiguravaju da investicijska društva i matična društva ishode identifikacijsku oznaku pravne osobe. 3. Za potrebe dostupnosti informacija iz stavka 1. ovog članka na ESAP-u države članice do 9. siječnja 2030. imenuju barem jedno tijelo za prikupljanje kako je definirano u članku 2. točki 2. Uredbe (EU) 2023/2859 i o tome obavješćuju ESMA-u. 4. Države članice osiguravaju dostupnost informacija iz članka 20. ove Direktive na ESAP-u od 10. siječnja 2030. U tu svrhu nadležno tijelo je tijelo za prikupljanje kako je definirano u članku 2. točki 2. Uredbe (EU) 2023/2859. Države članice osiguravaju da te informacije ispunjavaju sljedeće zahtjeve: (a) dostavljaju se u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci kako je definirano u članku 2. točki 3. Uredbe (EU) 2023/2859; (b) priloženi su im sljedeći metapodaci: i. svi nazivi investicijskog društva na koje se informacije odnose; ii. ako postoji, identifikacijska oznaka pravne osobe investicijskog društva kako je utvrđena u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) 2023/2859; iii. vrsta informacija kako je klasificirana u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (c) te uredbe; iv. naznaka o tome sadržavaju li informacije osobne podatke. 5. Kako bi se osiguralo učinkovito prikupljanje i upravljanje informacijama dostavljenima u skladu sa stavkom 1., EBA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda u kojima se utvrđuje sljedeće: (a) svi drugi metapodaci koji se prilažu uz informacije; (b) strukturiranje podataka u informacijama; (c) koje informacije moraju biti u strojno čitljivom formatu i koji se strojno čitljiv format mora upotrijebiti u takvim slučajevima. Za potrebe točke (c) EBA procjenjuje prednosti i nedostatke različitih strojno čitljivih formata i u tu svrhu provodi				
---	--	--	--	--

primjerene testove na terenu. EBA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda dostavlja Komisiji. Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1093/2010. 6. EBA po potrebi donosi smjernice kako bi osigurala da su metapodaci dostavljeni u skladu sa stavkom 5. prvim podstavkom točkom (a) točni.				
Članak 16. Izmjena Direktive (EU) 2019/2162 U Direktivi (EU) 2019/2162 umeće se sljedeći članak: „Članak 26.a Dostupnost informacija na jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki 1. Od 10. siječnja 2030. države članice osiguravaju da kreditne institucije koje imaju odobrenje za izdavanje pokrivenih obveznica pri objavi informacija iz članka 14. ove Direktive istodobno dostave te informacije relevantnom tijelu za prikupljanje iz stavka 3. ovog članka za potrebe njihove dostupnosti na jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki (ESAP) uspostavljenoj na temelju Uredbe (EU) 2023/2859 Europskog parlamenta i Vijeća^(*). Države članice osiguravaju da te informacije ispunjavaju sljedeće zahtjeve: (a) dostavljaju se u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci kako je definirano u članku 2. točki 3. Uredbe (EU) 2023/2859 ili, ako je to propisano pravom Unije, u strojno čitljivom formatu kako je definirano u članku 2. točki 4. te uredbe; (b) priloženi su im sljedeći metapodaci: i. sva imena kreditne institucije koja ima odobrenje za izdavanje pokrivenih obveznica na koju se informacije odnose; ii. identifikacijska oznaka pravne osobe kreditne institucije koja ima odobrenje za izdavanje pokrivenih obveznica	Član 1 U Zakonu o izdavanju pokrivenih obveznica i nadzoru pokrivenih obveznica ("Službeni list CG", broj 82/25) poslije člana 41 dodaje se novi član koji glasi: Dostupnost informacija putem Evropske jedinstvene pristupne tačke (ESAP) Član 41a Kreditne institucije koje imaju odobrenje za izdavanje pokrivenih obveznica prilikom javnog objavljivanja informacija propisanih članom 15 ovog zakona dužne su da iste informacije istovremeno dostave Komisiji kako bi bile dostupne na Evropskoj jedinstvenoj pristupnoj tački (ESAP). Informacije iz stava 1 ovog člana: dostavljaju se u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti informacije u svakom otvorenom obliku odnosno u obliku datoteke koji je nazavistan od korišćene platforme i stavljen na raspolaganje javnosti bez ograničenja koja bi spriječila ponovnu upotrebu dokumenata ili u mašinski čitljivom formatu koji podrazumijeva oblik datoteke strukturiran tako da ga softverska aplikacija može lako identifikovati, prepoznati i iz njega izdvojiti posebne informacije, uključujući pojedinačne činjenične navode i njihovu unutrašnju strukturu; prate sljedeći metapodaci: spisak imena svih kreditnih institucija koje imaju odobrenje za izdavanje pokrivenih obveznica na koju se informacije odnose;	Poptuno usklađeno		

kako je utvrđena u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) 2023/2859; iii. veličina kreditne institucije koja ima odobrenje za izdavanje pokrivenih obveznica po kategorijama kako su utvrđene u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (d) te uredbe; iv. vrsta informacija kako je klasificirana u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (c) te uredbe; v. naznaka o tome sadržavaju li informacije osobne podatke. 2. Za potrebe stavka 1. točke (b) podtočke ii. države članice osiguravaju da kreditne institucije koje imaju odobrenje za izdavanje pokrivenih obveznica ishode identifikacijsku oznaku pravne osobe. 3. Za potrebe dostupnosti informacija iz stavka 1. ovog članka na ESAP-u države članice do 9. siječnja 2030. imenuju barem jedno tijelo za prikupljanje kako je definirano u članku 2. točki 2. Uredbe (EU) 2023/2859 i o tome obavješćuju ESMA-u. 4. Države članice osiguravaju dostupnost informacija iz članka 24. i članka 26. stavka 1. točaka (b) i (c) ove Direktive na ESAP-u od 10. siječnja 2030. U tu svrhu nadležno tijelo je tijelo za prikupljanje kako je definirano u članku 2. točki 2. Uredbe (EU) 2023/2859. Države članice osiguravaju da te informacije ispunjavaju sljedeće zahtjeve: (a) dostavljaju se u formatu iz kojeg se mogu izdvojiti podaci kako je definirano u članku 2. točki 3. Uredbe (EU) 2023/2859; (b) priloženi su im sljedeći metapodaci: i. sva imena kreditne institucije koja ima odobrenje za izdavanje pokrivenih obveznica na koju se informacije odnose; ii. identifikacijska oznaka pravne osobe kreditne institucije koja ima odobrenje za izdavanje pokrivenih obveznica	jedinstvena identifikacijska oznaka pravnog lica (LEI) odnosno kreditne institucije koja ima odobrenje za izdavanje pokrivenih obveznica ili identifikacijska oznaka pravnog lica za lice koje je dostavilo informacije i za pravno lice na koje se informacije odnose; veličina kreditne institucije koja ima odobrenje za izdavanje pokrivenih obveznica po kategorijama odnosno kategorije veličine lica koje je dostavilo informacije prema kategoriji i pravno lice na koje se informacije odnose; tip informacija prema klasifikaciji utvrđenoj od strane Komisije prema tome da li je dostavljanje informacija obavezno ili dobrovoljno; naznaka da li informacije sadrže lične podatke. Kreditna institucija koja ima odobrenje za izdavanje pokrivenih obveznica dužna je da pribavi jedinstveni identifikator pravnog lica (LEI) radi ispunjenja obaveze iz stava 2. točka 2 ovog člana. Komisija je tijelo za prikupljanje informacija i čini ih dostupnim na ESAP. Informacije koje se odnose na nadzor i odobravanje kreditnim institucijama za izdavanje pokrivenih obveznica, kao i druge informacije propisane ovim zakonom su dostupne na ESAP, u formatu i metapodacima iz stava 2. točka 2 ovog člana. Za određene informacije od značaja za nadnacionalni nadzor i suradnju sa institucijama Evropske unije, tijelo za prikupljanje podataka je ESMA. Radi obezbjeđenja efikasnog prikupljanja i upravljanja informacijama iz stava 2 ovog člana, EBA donosi tehničke standarde kojima se bliže uređuju: dodatni metapodaci koji prate informacije; struktura podataka u informacijama; način i format dostavljanja informacija u mašinski čitljivom obliku. EBA po potrebi donosi smjernice radi obezbjeđenja tačnosti i potpunosti metapodataka koji se dostavljaju u skladu sa ovim članom			
--	--	--	--	--

kako je utvrđena u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) 2023/2859; iii.vrsta informacija kako je klasificirana u skladu s člankom 7. stavkom 4. točkom (c) te uredbe; iv.naznaka o tome sadržavaju li informacije osobne podatke. 5. Kako bi se osiguralo učinkovito prikupljanje i upravljanje informacijama dostavljenima u skladu sa stavkom 1., EBA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda u kojima se utvrđuje sljedeće: (a) svi drugi metapodaci koji se prilažu uz informacije; (b) strukturiranje podataka u informacijama; (c) koje informacije moraju biti u strojno čitljivom formatu i koji se strojno čitljiv format mora upotrijebiti u takvim slučajevima. Za potrebe točke (c) EBA procjenjuje prednosti i nedostatke različitih strojno čitljivih formata i provodi primjerene testove na terenu. EBA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda dostavlja Komisiji. Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1093/2010. 6. EBA po potrebi donosi smjernice kako bi osigurala da su metapodaci dostavljeni u skladu sa stavkom 5. prvim podstavkom točkom (a) točni.				
Članak 17. Prenošenje 1. Države članice do 10. siječnja 2026. donose i objavljuju zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih mjera. 2. Odstupajući od stavka 1. ovog članka, države članice do 10. srpnja 2025. donose i objavljuju zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s člankom 3. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih mjera.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

Kada države članice donose te mjere, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja. 3. Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih mjera nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.				
Čl. 18-19	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		